



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	10. 7. 20 25. GOD.
KLASIFIKACIJA GRUPA VEŠTAČ	11-4/25-2
598XXVIII	
SKUPŠTINA	PRILOG:

Br: 11-011/25-1649/7

3. jul 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. maja 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i mr MIROSLAV CIMBALJEVIĆ, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PODGORICA				
Datum prijema: 30-05-2025				
Org. jed.	Jed. klas. br.	Regni broj	Prilog	Uvidnici
03	307	25	4078	2

Broj: 11-011/25-1649/3

Podgorica, 29. maj 2025. godine

Na sjednici održanoj 15. maja 2025. godine, Vlada Crne Gore razmotrila je **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu**, koji je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Povodom navedenog materijala, Vlada Crne Gore donijela je

ZAKLJUČKE

1. Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu.

2. Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određeni su **Vladimir Joković**, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i **mr Miroslav Cimbalević**, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

GENERALNI SEKRETAR
Mr Dragoljub Nikolić



Dostavljeno:

- Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem
- Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU

Član 1

U Zakonu o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16), u članu 2 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12a) **kupaža** je miješanje vina ili šire različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina i šire, s tim da se kupažom bijelog vina sa crnim vinom ne može proizvesti roze vino, osim u slučaju da je konačni proizvod namijenjen za pripremu „cuvée“-a ili za proizvodnju biser vina;“.

Član 2

U nazivu Glave III, članu 3 stav 3 tačka 4 i stav 4, čl. 6 stav 1 tačka 2, tačka 3 alineja 4 i tač. 4 i 6, članu 10 stav 1 tačka 1, članu 22 stav 2, nazivu i stavu 1 člana 24, članu 25 st. 1 i 2 i stav 3 tačka 2 alineja 2, članu 26 stav 1, članu 28 stav 1 alineja 1, članu 30 stav 4 alineja 3, članu 31 stav 3 al. 3 i 4, članu 47 stav 1 tač. 4 i 6 i stav 2, članu 48 stav 2, članu 50 stav 6, članu 57 stav 1 alineja 1 i članu 60 stav 1 tač. 14, 16 i 19 riječi: "oznaka geografskog porijekla" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "geografska oznaka" u odgovarajućem padežu.

Član 3

U članu 4 poslije stava 2 dodaju se nova dva stava koji glase:

„Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima:

- ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII i CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i
- ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost.

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, primjenom dozvoljenih enoloških postupaka, vino može biti potpuno ili djelimično dealkoholizovano nakon što u potpunosti postigne svoja svojstva“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

Član 4

Član 27 mijenja se i glasi:

„Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake

Član 27

Zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu geografsku oznaku može koristiti bilo koje pravno i fizičko lice koje stavlja u promet vino proizvedeno u skladu sa odgovarajućim specifikacijama proizvoda.

Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena geografska oznaka kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićeno je od:

1) direktne ili indirektno komercijalne upotrebe tog zaštićenog naziva:

- za proizvode koji nijesu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili

- upotrebom kojom se narušava ugled oznake porijekla ili geografske oznake;

2) svake zloupotrebe, oponašanja ili aludiranja i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribovan ili transliteriran ili ako mu je dodat izraz "stil", "tip", "metoda", "kako se proizvodi u", "imitacija", "aroma", "kao" ili slično;

3) druge lažne oznake ili oznake koje dovode u zabludu u pogledu: porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži, na reklamnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na vinski proizvod, na pakovanju proizvoda u ambalaži koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu;

4) drugih postupaka koje potrošača mogu dovesti u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda.

Naziv proizvoda od grožđa sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazom upisuju se na osnovu zahtjeva i izvršene provjere usklađenosti sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona u registar zaštićenih oznaka.

Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065.

Registar zaštićenih oznaka vodi Ministarstvo.

Način vođenja registra zaštićenih oznaka, bliži način podnošenja zahtjeva i provjere usklađenosti specifikacije propisuje Ministarstvo."

Član 5

U članu 28 stav 1 alineja 2 riječi: „sa oznakom ili sa geografskim porijeklom" zamjenjuju se riječima: „sa zaštićenim geografskim porijeklom."

Član 6

Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi:

„Primjena novih enoloških postupaka u eksperimentalne svrhe

Član 37a

U eksperimentalne svrhe može da se odobri primjena novih enoloških postupaka, i to najduže na period od pet godina primjene, pod uslovom da:

- ti postupci ispunjavaju uslove iz ovog zakona i da se obavljaju u okviru jasno utvrđenog istraživačkog projekta s jednim eksperimentalnim protokolom;
- se primjenjuju na količinama manjim od 50 hl godišnje po eksperimentu; i
- se upišu u Evidenciju ulaza i izlaza i u Pratećem dokumentu u skladu sa ovim zakonom.

Proizvodi dobjeni eksperimentalnom primjenom novih enoloških postupaka, mogu se staviti u promet pod uslovima propisanim ovim zakonom."

Član 7

Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Posebni uslovi za enološke postupke u organskoj proizvodnji

Član 38a

U proizvodnji organskog vina dozvoljena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- toplotna obrada, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75°C;
- centrifugiranje i filtracija sa inertnim sredstvima za filtriranje ili bez njih, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra;
- djelimično isparavanje u vakuumu, samostalno ili u kombinaciji sa destilacijom, pod uslovom da se djelimično isparavanje u vakuumu upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra; i
- destilacija, samostalno ili u kombinaciji sa djelimičnim isparavanjem u vakuumu, pod uslovom da se destilacija upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da se upotrebljava u vakuumu, da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima

Član 38b

Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se presovanjem ako su dobijeni proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim zakonom.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima je najmanji zapreminski procenat alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na procenat koji sadrži proizvedeno vino i treba da bude najmanje 5% volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu.

Radi utvrđivanja volumena alkohola u nusproizvodima u odnosu na procenat alkohola u proizvedenom vinu, standardna prirodna alkoholna jačina izražena volumnom, koja se primjenjuje u različitim vinogradarskim zonama je:

- 8,0 % za zonu A;
- 8,5 % za zonu B;
- 9,0 % za zonu C I.;
- 9,5 % za zonu C II.;
- 10,0 % za zonu C III.

Ako odgovarajući procenat iz stava 2 ovog člana nije dosegnut, proizvođač vina dužan je da dostavi količinu vina iz sopstvene proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za doseganje najmanjeg procenta.

Odlaganje nusproizvoda

Član 38c

Svi proizvođači koji tokom predmetne vinske godine proizvedu više od 50 hl vina ili šire i koji posjeduju nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa, dužni su da te nusproizvode odlažu najkasnije do kraja vinske godine u kojoj su

nusproizvodi dobijeni, na higijenski i ekološki prihvatljiv način, vodeći računa o zaštiti životne sredine, ili da ih odlažu isporukom za destilaciju."

Član 8

U članu 39 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"U proizvodnji organskog vina zabranjena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- djelimično koncentrovanje postupkom hlađenja;
- uklanjanje sumpor-dioksida fizičkim postupcima;
- obrada elektrodijalizom radi postizanja stabilnosti vina na tartarate;
- djelimična dealkoholizacija vina; i
- obrada katjonskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate."

Član 9

U članu 40 stav 5 poslije riječi: „Listu vina“ dodaju se riječi: „sa zaštićenim geografskim porijeklom“.

Član 10

Član 46 mijenja se i glasi:

„Obavezni podaci za označavanje vina

Član 46

Etiketa sadrži sljedeće obavezne podatke:

1) naziv vrste proizvoda uz navođenje izraza:

- „dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda manja od 0,5% vol. ili
- „djelimično dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda veća od 0,5% vol., odnosno od 4,5% za vino sa zaštićenim geografskim porijeklom, a manja od stvarne alkoholne jačine proizvoda prije dealkoholizacije;

2) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom:

- izraz "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka" i
- naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake;

3) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu % vol.;

4) naziv zemlje porijekla;

5) naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača;

6) naziv uvoznika za uvezena vina;

7) sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina;

8) nutritivnu deklaraciju;

9) popis sastojaka; i

10) najkraći rok trajanja za proizvode koji su podvrgnuti dealkoholizaciji i čija je stvarna alkoholna jačina manja od 10% vol.

Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ako naziv proizvoda sadrži naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, mogu se izostaviti izrazi "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka", kao i naziv vrste proizvoda."

Član 11

U članu 58 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi glasi:

„Sprovođenje službenih kontrola vrši organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.“

Član 12

U članu 60 stav 1 poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10a) ne odlaže nusproizvode u skladu sa članom 38c ovog zakona (član 38c stav 1);“.

Član 13

Poslije člana 61 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje propisa

Član 61a

Podzakonski akt iz člana 27 stav 7 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 14

Poslije člana 64 dodaje se novi član koji glasi:

„Promet zaliha proizvoda od grožđa

Član 64a

Proizvodi od grožđa koji su proizvedeni i označeni u skladu sa Zakonom o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16) mogu se stavljati u promet do isteka zaliha.“

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o vinu sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o vinu je većim dijelom usklađen sa propisima EU. Ipak, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planiralo je izmjene Zakona o vinu za 3. kvartal 2024. godine, zbog institucionalne reorganizacije, koja se dogodila nakon usvajanja Zakona 2016. godine.

Osnovni razlog za predložene izmjene Zakona o vinu je promjena u institucionalnoj organizaciji, u smislu implementacije PDO/PGI sistema geografskog označavanja vina. Preciznije, uvode se službene kontrole, u procesu kontrole porijekla grožđa i kontrole procesa proizvodnje vina. Sertifikacija je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U važećem tekstu zakona član 58 Mjere nadzora predviđeno je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora preko inspektora za vino, izmjenama je predloženo da u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog Ministarstva vrši poljoprivredni inspektor, a da službene kontrole vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Osim toga, neophodno je bilo izvršiti terminološko usklađivanje pojedinih izraza sa izrazima iz EU legislative.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Važeći tekst zakona iz 2016. godine, većim dijelom usaglašen je s evropskim zakonodavstvom. Ipak, zbog značaja kakav ima vino u zemljama Evropske unije, s privrednog, kulturnog i istorijskog aspekta, i činjenice da evropska vina imaju najveću reputaciju na međunarodnom tržištu, permanentno i vrlo dinamično se donose nove mjere i mijenja zakonodavni okvir s ciljem očuvanja njihovog ugleda i reputacije. Stoga, i Crna Gora da bi postigla potpunu usaglašenost s evropskim zakonodavstvom, predlaže izmjene i dopune Zakona o vinu, koje su generisane iz izmjena sljedećih EU regulativa:

- Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1308/2013 od 17. decembra 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidanju regulativa Savjeta (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 - **32013R1308**;
- Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 2117/2021 od 02. decembra 2021. o izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o

kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentovanju, označavanju i zaštiti oznaka geografskog porijekla aromatizovanih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije – **32021R2117**;

- Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1143/2024 od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju van snage Regulative (EU) br. 1151/2012 - **32024R1143**;
- Regulativa Evropske komisije (EU) br. 934/2019 od 12. marta 2019. o dopuni regulative (EU) 1308/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati sadržaj alkohola, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od grožđa, najmanjeg procenta alkohola za nusproizvode i njihovo odlaganje i objave zapisa OIV-a - **32019R0934**;
- Regulativa Evropske komisije (EU) br. 68/2022 od 27. oktobra 2021. o izmjeni regulative (EU) br. 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka – **32022R 0068**
- Regulativa Evropske komisije (EU) 3085/2024 od 30. maja 2024. o izmjeni regulative (EU) 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka – **32024R3085**;
- Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 848/2018 od 30. maja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju van snage regulative (EU) 834/2007. - **32018R0848**;
- Regulativa Evropske komisije (EU) br 2025/405 od 13. decembra 2024. o izmjeni regulative (EU) 2018/848 u pogledu enoloških postupaka - **32025R0405**;
- Regulativa Evropske komisije (EU) br 2021/1165 od 15. maja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i supstanci za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa - **32021R1165**.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 2 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka, radi detaljnijeg objašnjenja pod kojim uslovima se može koristiti termin „kupaža“, koji je uobičajen i često u upotrebi kod proizvođača vina.

U nazivu Glave III, čl. 3, 6, 10, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 47, 48, 50, 57 i 60 ovog zakona vrši se usklađivanje termina.

U članu 4 poslije stava 2 dodaju se nova dva stava, koja nije bilo moguće navesti prije završetka rejonizacije crnogorskog vinogradarskog proizvodnog područja, imajući u vidu da ovo Ministarstvo nije raspolagalo informacijama kojim vinogradarskim zonama pripadaju naša vinogradarska područja. Budući da se većina naših vinograda nalazi u veoma toploj C II i C III zoni, gdje grožđe pred berbu ima izuzetno visok sadržaj šećera, veoma je važno da se koristi ova mogućnost da vino sa zaštićenom PDO/PGI oznakom može imati sadržaj alkohola veći od 15%, a najviše 20%. Takođe, dodaje se i novi stav,

o mogućnosti potpune ili djelimične dealkoholizacije vina, što je novina iz posljednjih verzija relevantnih evropskih regulativa.

Član 27 ovog zakona mijenja se iz razloga preciznijeg definisanja korišćenje oznake porijekla i geografske oznake, takođe se u istom utvrđuje nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da vrši sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa, do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065, iz razloga što je to preporuka, tačnije eksplicitna sugestija ekspertskog tima iz EU tj. „Peer review mission“, održane novembra 2019. godine. Takođe, dodaje se stav, kojim se definiše da službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

U članu 28 stav 1 alineja 2 ovog zakona vrši se usklađivanje termina.

Poslije člana 37 dodaje se novi član 37a, koji glasi: „Eksperimentalna primjena novih enoloških postupaka“. Ovim članom se daje mogućnost naučno-istraživačkim, strukovnim organizacijama, kao i kreativnim pojedincima da u odobrenim eksperimentima ostvare novi kvalitet proizvoda od grožđa.

Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana 38a, 38b i 38c, koji glase: „Posebni uslovi za enološke postupke u organskoj proizvodnji“, „Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima“ i „Odlaganje nusproizvoda“. Propisivanje uslova pod kojima se mogu primjenjivati enološki postupci u procesu proizvodnje organskog vina, neophodno je da bi takvo vino moglo biti označeno kao organski proizvod. Propisivanje najmanjeg sadržaja alkohola u nusproizvodima značajno je radi mogućnosti kontrole intenziteta presovanja grožđa i postizanja što boljeg kvaliteta vina. Takođe, odlaganje nusproizvoda veoma je važno s ekološkog aspekta i zaštite životne sredine. Podrška poljoprivrednim proizvođačima iz evropskih fondova, sve je više uslovljena time da projekat sadrži barem 25% aktivnosti i mjera koje se odnose na zaštitu životne sredine.

U članu 39 poslije stava 2 dodaje se novi stav radi eksplicitnog navođenja enoloških postupaka, čija je upotreba zabranjena u procesu proizvodnje organskog vina.

U članu 40 stav 5 poslije riječi „Listu vina“ dodaju se riječi „sa zaštićenim geografskim porijeklom“. Predložena izmjena je predviđena iz razloga što u trenutku donošenja važećeg teksta zakona nije bilo vina sa zaštićenim geografskim porijeklom, jer sistem označavanja PDO/PGI nije kao takav bio implementiran, te je potrebno navedeni stav precizirati.

Član 46 ovog zakona mijenja se radi usklađivanja s tekovinom EU, koja se odnosi na označavanje i prezentovanje vina. Naime, nakon usvajanja Zakona o vinu 2016. godine, u evropskim propisima uvedeni su postupci djelimične i potpune dealkoholizacije vina, kao i prateće odredbe za označavanje dealkoholizovanih proizvoda, a koje su obavezni elementi etikete: izrazi dealkoholizovano i djelimično dealkoholizovano, zatim rok trajanja vina sa sadržajem alkohola manjim od 10%vol.. Takođe, budući da je vino hrana, obavezni podaci za označavanje vina su nutritivna vrijednost i popis sastojaka.

Član 58 dopunjen je stavom kojim se definiše sprovođenje službenih kontrola od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Poslije člana 64 dodaje se novi član 64a, kojim se dozvoljava da vino i drugi proizvodi od grožđa, za koje je izdato Rješenje za stavljanje u promet prije stupanja na snagu izmjena i dopuna ovog zakona, mogu se nesmetano stavljanje u promet do isteka njihovih

zaliha iako ne sadrže obavezne elemente za označavanje (QR kod, nutritivnu deklaraciju), koji su propisani ovim Zakonom.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", nema razloga da primjena Zakona bude odložena.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 11. 6. 05. 2025				
Qrg. jed.	Opis predmeta	Broj i broj	Prilog	Vrijednost
Oh-	307/24-	23466/10		28. aprila 2025. godine

Broj: 05-040/25-528/2

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Broj: 04-307/24-23466/7 od 23. aprila 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu**
Poštovani gospodine Jokoviću,

Na tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 25. aprila 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Napominjemo, da u vezi odredbe člana 11 Predloga zakona koja se odnosi na nadzor treba pribaviti mišljenje Ministarstva javne uprave, a u vezi odredbe člana 12 koja se odnosi na kaznene odredbe, mišljenje Ministarstva pravde, kao nadležnih organa.

SEKRETARKA
Slavica Bajić
Slavica Bajić



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Br: 04/4-907/25-1465/2

Primijeno: 06.05.2025				
Org. ad.	Ured poslova	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
04-307/24-23466/9				

5. maj 2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br. 04-307/24-23466/7

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu s pravnom tekovinom Evropske unije

Poštovani,

Dopisom broj 04-307/24-23466/7 od 5. maja 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24, 39/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu s pravnom tekovinom Evropske unije

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MPŠV/IU/PZ/25/04
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Wine	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Sektor za poljoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Miroslav Cimbalević miroslav.cimbalević@mpsv.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marija Krstić marija.krstic@mpsv.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Poglavlje II Poljoprivreda i ribarstvo, Član 28 Protokol o vinu i alkoholnim pićima, Protokol 2 o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli naziva vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	☒	ispunjava u potpunosti
	☐	djelimično ispunjava
	☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025-2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj 1. Planovi i potrebe, 1.2 Zakonodavni okvir, B) Poljoprivredno tržište, B.2) Vino	
- Rok za donošenje propisa	I kvartal 2025	
- Napomena	Predlog propisa nije donijet u predviđenom roku zbog duže procedure međuresorskog usklađivanja.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32013R1308

Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1308/2013 od 17. decembra 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidanju regulativa Savjeta (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007.

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32021R2117

Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 2117/2021 od 02. decembra 2021. o izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentovanju, označavanju i zaštiti oznaka geografskog porijekla aromatizovanih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32024R1143

Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1143/2024 od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju van snage Regulative (EU) br. 1151/2012

Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32019R0934

Regulativa Evropske komisije (EU) br. 934/2019 od 12. marta 2019. o dopuni regulative (EU) 1308/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati sadržaj alkohola, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od grožđa, najmanjeg procenta alkohola za nusproizvode i njihovo odlaganje i objave zapisa OIV-a

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32022R0068

Regulativa Evropske komisije (EU) br. 68/2022 od 27. oktobra 2021. o izmjeni regulative (EU) br. 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/68 of 27 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32024R3085

Regulativa Evropske komisije (EU) 3085/2024 od 30. maja 2024. o izmjeni regulative (EU) 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3085 of 30 May 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32018R0848

Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 848/2018 od 30. maja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju van snage regulative (EU) 834/2007

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007.

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32025R0405

Regulativa Evropske komisije (EU) br 2025/405 od 13. decembra 2024. o izmjeni regulative (EU) 2018/848 u pogledu enoloških postupaka

Commission Delegated Regulation (EU) 2025/405 of 13 December 2024 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards oenological practices

Potpuno usklađeno / fully harmonized

32021R1165

Regulativa Evropske komisije (EU) br 2021/1165 od 15. maja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i supstanci za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 May 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

Potpuno usklađeno / fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.


6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

/

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori prava Evropske unije nijesu prevedeni na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: 	Datum:  

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi
MPŠV/IU/PZ/25/04	MPŠV/IU/PZ/25/04
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	
Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1308/2013 od 17. decembra 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidanju regulativa Savjeta (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 - 32013R1308 Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 2117/2021 od 02. decembra 2021. o izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentovanju, označavanju i zaštiti oznaka geografskog porijekla aromatizovanih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije – 32021R2117 Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 1143/2024 od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju van snage Regulative (EU) br. 1151/2012 - 32024R1143 Regulativa Evropske komisije (EU) br. 934/2019 od 12. marta 2019. o dopuni regulative (EU) 1308/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati sadržaj alkohola, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od grožđa, najmanjeg procenta alkohola za nusproizvode i njihovo odlaganje i objave zapisa OIV-a - 32019R0934 Regulativa Evropske komisije (EU) br. 68/2022 od 27. oktobra 2021. o izmjeni regulative (EU) br. 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka – 32022R0068 Regulativa Evropske komisije (EU) 3085/2024 od 30. maja 2024. o izmjeni regulative (EU) 934/2019 o dopuni regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu odobrenih enoloških postupaka – 32024R3085 Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije (EU) br. 848/2018 od 30. maja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju van snage regulative (EU) 834/2007. - 32018R0848 Regulativa Evropske komisije (EU) br 2025/405 od 13. decembra 2024. o izmjeni regulative (EU) 2018/848 u pogledu enoloških postupaka - 32025R0405 Regulativa Evropske komisije (EU) br 2021/1165 od 15. maja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i supstanci za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa - 32021R1165	
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore	
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Wine
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	

a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanj e potpune usklađen osti
Regulativa (EU) br. 1308/2013				
DIO I UVODNE ODREDBE Član 1 Područje primjene 1.Ovom Regulativom uspostavlja se zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, što podrazumijeva sve proizvode navedene u Prilogu I. Ugovorima, uz izuzetak proizvoda ribarstva i marikulture kako su definisani u zakonodavnim aktima Unije o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvoda ribarstva i marikulture. 2. Poljoprivredni proizvodi definisani u stavu 1. dijele se na sljedeće sektore, kao što je navedeno u odgovarajućim djelovima Priloga I.: (a) žitarice, dio I.; (b) riža, dio II.; (c) šećer, dio III.; (d) osušena krma, dio IV.; (e) sjeme, dio V.; (f) hmelj, dio VI.; (g) maslinovo ulje i stone masline, dio VII.; (h) lan i konoplja, dio VIII.;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(i) voće i povrće, dio IX.; (j) prerađeni proizvodi od voća i povrća, dio X.; (k) banane, dio XI.; (l) vino, dio XII.; (m) živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i slično, rezano cSavjet i ukrasno lišće, dio XIII.; (n) duvan, dio XIV.; (o) govedina i teletina, dio XV.; (p) mlijeko i mliječni proizvodi, dio XVI.; (q) svinjetina, dio XVII.; (r) ovčeta i kozetina, dio XVIII.; (s) jaja, dio XIX.; (t) meso peradi, dio XX.; (u) etilni alkohol poljoprivrednog porijekla, dio XXI.; (v) pčelarski proizvodi, dio XXII.; (w) dudov svilac, dio XXIII., (x) drugi proizvodi, dio XXIV.				
Član 2. Opšte uslove o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) Regulativa (EU) br. 1306/2013 i uslove donesene u skladu s njom primjenjuju se na mjere navedene u ovoj Regulativi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 3. Definicije 1. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije za određene sektore kako su navedene u Prilogu II.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
2. Definicije navedene u Prilogu II. dijelu II. dijelu B primjenjuju se samo do kraja tržišne godine 2016/2017 za šećer. 3. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije navedene u Regulativi (EU) br. 1306/2013, Regulativi (EU) br. 1307/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta (1)	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	

i Regulativi (EU) br. 1305/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta (2), osim ako je drugačije predviđeno ovom Regulativom. 4. Kako bi se uzele u obzir posebna obilježja sektora riže, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. kojima se izmjenjuju definicije vezane uz sektor riže utvrđene u dijelu I. Priloga II. u mjeri potrebnoj za ažuriranje definicija u odnosu na kretanja na tržištu 5. Za potrebe ove Regulative: (a) „slabije razvijene regije” znači one regije koje su kao takve definisane u članu 90. stav 2. prvom podstavu tačke (a) Regulative (EU) br. 1303/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta (3). b) „nepovoljne klimatske pojave koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom” znači vremenske uslove kao što su mraz, grad, led, kiša ili suša koji unište više od 30 % prosječne godišnje proizvodnje određenog poljoprivrednika u proteklom trogodišnjem periodu ili trogodišnjeg prosjeka zasnovanog na proteklom petogodišnjem periodu, isključujući najvišu i najnižu ulaznu vrijednost.				
<i>Član 4.</i> Prilagođavanje nomenklaturi Zajedničke carinske tarife koja se koristi za poljoprivredne proizvode Ako je to potrebno kako bi se u obzir uzele izmjene kombinovane nomenklature, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. kojima se prilagođava opis proizvoda i upućivanja u ovoj Regulativi na tarifne brojeve ili podbrojeve kombinovane nomenklature.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<i>Član 5.</i> Stope konverzije za rižu Komisija donosi akte kojima se :	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

(a) utvrđuju stope konverzije za rižu u različitim fazama prerade, troškove prerade i vrijednost nusproizvoda; (b) donose sve potrebne mjere vezane uz primjenu stopa konverzije za rižu. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229, stava 2.			regulisanja ovog propisa	
Član 6. Tržišne godine Utvrdju se sledeće tržišne godine: (a) od 1. januara do 31. decembra određene godine za sektore voća i povrća, prerađenog voća i povrća i banana; (b) od 1. aprila do 31. marta sledeće godine za sektor osušene krme i sektor dudovog svilca; (c) od 1. aprila do 30. juna sledeće godine za: i. sektor žitarica; ii. sektor sjemena; iii. sektor maslinovog ulja i stonih maslina; iv. sektor lana i konoplje; v. sektor mlijeka i mliječnih proizvoda; (d) od 1. avgusta do 31. jula sledeće godine za sektor vina; (e) od 1. oktobra do 31. avgusta sledeće godine za sektor riže; (f) od 1. oktobra do 30. septembra sledeće godine za sektor šećera.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) Određivanje tržišnih godina za sektore voća, povrća, žitarica, sjemena, maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda nisu predmet regulisanja ovog zakona.	
Član 7. Referentni pragovi 1. Utvrđeni su sledeći referentni pragovi: (a) s obzirom na sektor žitarica, 101,31 EUR po toni, vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	

(b) s obzirom na neoljuštenu rižu, 150 EUR po toni za standardni kvalitet, kako je definisano u Prilogu III. tački A., vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara; (c) s obzirom na šećer standardnog kvalitet, kako je definisano u Prilogu III. tački B, vezano uz nepakirani šećer, franko fabrika: i. za bijeli šećer: 404,4 EUR po toni; ii. za sirovi šećer: 335,2 EUR po toni; d) s obzirom na sektor govedine i teletine, 2 224 EUR po toni za trupove muških goveda konformacije/stepena prekrivenosti masnim tkivom klase R3, kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova goveda u starosti od osam mjeseci ili više kako je navedeno u Prilogu IV. tački A; (e) s obzirom na sektor mlijeka i mliječnih proizvoda: i. 246,39 EUR za 100 kg maslaca; ii. 169,80 EUR za 100 kg obranog mlijeka u prahu; (f) s obzirom na svinjetinu, 1 509,39 EUR po toni za trupove svinja standardnog kvalitet definisanih u smislu težine i sadržaja nemasnog mesa kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova svinja iz Priloga IV. tačke B kako slijedi: i. trupovi težine od 60 kg do manje od 120 kg: klasa E; ii. trupovi težine od 120 kg do 180 kg: klasa R; (g) s obzirom na sektor maslinovog ulja: i. 1 779 EUR po toni za ekstradjevičansko maslinovo ulje; ii. 1 710 EUR po toni za djevičansko maslinovo ulje; iii. 1 524 EUR po toni za maslinovo ulje lampante koje sadrži 2 stepena slobodnih masnih kiselina, pri čemu se taj iznos smanjuje za 36,70 EUR po toni za svaki dodatni stepen kiselosti.				
---	--	--	--	--

2. Referentne pragove određene u stavu 1. revidira Komisija, uzimajući u obzir objektivne kriterijume, a posebno kretanja u proizvodnji, troškove proizvodnje (posebno ulazna sredstva) i tržišne trendove. Prema potrebi, referentni pragovi ažuriraju se u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom s obzirom na kretanja u proizvodnji i na tržištima.				
DIO II UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE GLAVA I TRŽIŠNE INTERVENCIJE POGLAVLJE I Javna intervencija i podrška za privatno skladištenje Član 8 do 21	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE II Programi podrške Odjeljak 1, 2, 3, 4 i Član 22 do 53	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Član 54	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Odjeljak 5 i 6 Član 55 do 60	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE III Program odobravanja sadnje vinove loze Član 61 Odjeljak 1 Upravljanje programom odobravanja zasada vinove loze Član 62 do 66.	Nema odgovarajuće odredbe		Budući da je ukupna površina vinograda u Crnoj Gori manja od 10000 ha, ova opcija nije uzeta u obzir.	
Član 67. Doktrina de minimis	Nema odgovarajuće odredbe			

1. Program odobravanja zasada vinove loze utvrđen u ovom poglavlju ne primjenjuje se u državama članicama u kojima se 31. decembra 2007. nije primjenjivao sistem prava sadnje u prelaznom periodu, utvrđen u dijelu II. glavi I. poglavlju III. dijelu IV. a poddijelu II. Regulative (EZ) br. 1234/2007. 2. Države članice na koje se režim iz stava 1. primjenjivao 31. decembra 2007., a čija područja zasađena vinovom lozom ne prelaze 10 000 hektara, mogu se odlučiti da neće primjenjivati program odobravanja zasada vinove loze utvrđen u ovom poglavlju.			Budući da je ukupna površina vinograda u Crnoj Gori manja od 10000 ha, ova opcija nije uzeta u obzir.	
Član 68 do 70.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Odjeljak 2 Nadzor nad programom odobravanja zasada vinove loze Član 71 do 72	Nema odgovarajuće odredbe		Budući da je ukupna površina vinograda u Crnoj Gori manja od 10000 ha, ova opcija nije uzeta u obzir.	
GLAVA II PRAVILA KOJA SE ODNOSU NA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA POGLAVLJE I Pravila koja se odnose na stavljanje na tržište Odjeljak 1 Tržišni standardi Pododjeljak 1 Uvodne odredbe Pododjeljak 2 Tržišni standardi prema sektorima ili proizvodima Član 73 do 79.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	

Član 80. Enološki postupci i metode analize 1. U Uniji se za proizvodnju i konzervisanje proizvoda navedenih u Prilogu VII. dijelu II. upotrebljavaju samo enološki postupci odobreni u skladu Prilogu VIII. i predviđeni članom 73. stavom 3. tačkom (g) i članom 83. stavovima 2. i 3. Prvi podstav ne primjenjuje se na: (a) sok od grožđa i koncentrovani sok od grožđa; i (b) šira i koncentrovana šira namijenjena pripremi soka od grožđa. Odobreni enološki postupci koriste se samo u svrhu osiguravanja odgovarajuće vinifikacije, odgovarajućeg čuvanja ili odgovarajućeg usavršavanja proizvoda. Proizvodi navedeni u Prilogu VII. dijelu II. u Uniji se proizvode u skladu s pravilima utvrđenim Prilogom VIII. 2. Proizvodi navedeni u Prilogu VII. dijelu II. ne stavljaju se na tržište u Uniji ako: (a) su bili podvrgnuti enološkim postupcima koji nisu odobreni u Uniji; (b) su bili podvrgnuti enološkim postupcima koji nisu odobreni u dotičnoj državi ili (c) nisu u skladu s pravilima utvrđenim u Prilogu VIII. Proizvodi od vinove loze koji nisu utrživi u skladu s prvim podstavom uništavaju se. Odstupajući od ovog pravila, države članice mogu destilerijama ili fabrikama za proizvodnju sirćeta ili za industrijske svrhe odobriti upotrebu takvih proizvoda čija svojstva one određuju, pod uslovom da se to odobrenje ne protumači kao podsticaj za proizvodnju proizvoda od vinove loze navedenih Prilogu VI. dijelu II. neodobrenim enološkim postupcima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 37 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).
---	----------------------------------	--------------------------	---

3. Pri odobravanju enoloških postupaka za vino kako je navedeno u članu 75. stavu 3. tački (g), Komisija: (a) uzima u obzir enološke postupke i metode analiza koje je preporučila i objavila Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV), kao i rezultate eksperimentalnog korištenja još neodobrenih enoloških postupaka; (b) uzima u obzir zaštitu zdravlja ljudi; (c) uzima u obzir mogući rizik zavaravanja potrošača zbog njihove dobro uzasnivajune promocije o proizvodu i njihovih odgovarajućih očekivanja, uzimajući u obzir dostupnost i mogućnost primjene sredstava informisanja kako bi se isključili takvi rizici; (d) dopušta očuvanje prirodnih i ključnih svojstava vina i ne uzrokuje značajnu promjenu u sastavu dotičnog proizvoda; (e) osigurava najmanje prihvatljivi nivo brige za okolinu; (f) poštuje opšta pravila koja se odnose na enološke postupke i pravila utvrđena Prilogom VIII.				
4. Kako bi se osiguralo pravilno postupanje sa vinskim proizvodima koji nisu prihvatljivi za tržište, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s Članom 227. o pravilima o nacionalnim postupcima iz stava 2. drugog podstava ovog člana, kao i izuzeća od njih u vezi s povlačenjem ili uništavanjem vinskih proizvoda koji ne ispunjavaju zahtjeve. 5. Komisija, ako je potrebno, donosi implementacijske akte kojima se utvrđuju metode iz člana 75. stava 5. tačke (d) za proizvode navedene u Prilogu VII. dijelu II. Te metode zasnivaju se na svim relevantnim metodama koje je preporučio i objavio OIV, osim ako bi one bile neučinkovite ili neprimjerene s obzirom na postizanje cilja Unije. Ti se implementacijski akti	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. Do donošenja takvih implementacijskih akata upotrebljavaju se metode i pravila koje je odobrila dotična država članica.				
Član 81. Sorte vinove loze 1. Proizvodi navedeni u Prilogu VII. dijelu II. i proizvedeni u Uniji proizvode se od sorte vinove loze koje se mogu klasifikovati u skladu s ovim članom stavom 2. 2. Podložno uslovima iz stava 3., države članice klasifikuju sorte vinove loze koje se mogu saditi, presađivati ili kalemiti na njihovom državnom području u svrhu proizvodnje vina. Države članice mogu klasifikovati samo sorte vinove loze koje ispunjavaju sledeće uslove: (a) dotična sorta pripada vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili je nastala ukrštanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugom vrstom iz roda <i>Vitis</i>; (b) sorta nije jedna od sledećih: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont. U slučaju da je sorta vinove loze izbrisana iz klasifikacije iz prvog podstava, krčenje te sorte obavlja se u roku od 15 godina od njenog brisanja. 3. Države članice čija proizvodnja vina ne prelazi 50 000 hektolitara po vinskoj godini, izračunato na osnovu prosječne proizvodnje tokom prethodnih pet vinskih godina, izuzima se iz obaveze klasificiranja navedene u stavu 2. prvog podstava. Međutim, u onim državama članicama iz prvog podstava, samo se sorte vinove loze koje su u skladu sa stavom 2. drugim podstavom mogu saditi, presađivati ili cijepiti u svrhu proizvodnje vina.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 21 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

4. Odstupajući od stava 2. prvog i trećeg podstava te stava 3. drugog podstava, države članice u svrhu naučnih istraživanja i eksperimenata dopuštaju sađenje, presađivanje i cijepljenje sledećih sorte vinove loze: (a) sorte vinove loze koje nisu klasifikovane u slučaju država članica osim onih navedenih u stavu 3.; (b) sorte vinove loze koje nisu u skladu sa stavom 2. drugim podstavom, u slučaju država članica iz stava 3. 5. Površine zasađene sortama vinove loze u svrhu proizvodnje vina, a u suprotnosti s odredbama iz stava 2., 3. i 4., krče se. Međutim, ne postoje obaveze za krčenje takvih područja ako je odgovarajuća proizvodnja namijenjena isključivo za lične potrebe u domaćinstvu proizvođača vina.				
Član 82 do 89.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	
Član 90. Posebni uslovi za uvoz vina 1. Osim ako je drugačije predviđeno međunarodnim sporazumima zaključenima u skladu s UFEU-om, uslove koje se odnose na oznaku porijekla, geografsku oznaku i označavanje vina određene ovim poglavljem odjeljkom 2. kao i definicijama, oznakama i prodajnim oznakama iz člana 78. ove Regulative, primjenjuju se na proizvode koji su uvezeni u Uniju i obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2009 61, 2009 69 i 2204. 2. Osim ako je drugačije predviđeno međunarodnim sporazumima zaključenima u skladu s UFEU-om, proizvodi iz ovog člana stava 1. proizvode se u skladu s enološkim postupcima koje je odobrila Unija u skladu	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 37 i 53 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

s ovom Regulativom ili se, prije izdavanja tog odobrenja na osnovu člana 80. stava 3, proizvode u skladu s enološkim postupcima koje je preporučio i objavio OIV. 3. Uvoz proizvoda iz stava 1. zavisi o predloženju: (a) sertifikata koji dokazuje usklađenost s odredbama iz stava 1. i 2., koji je sastavilo nadležno tijelo u državi porijekla proizvoda, navedeno na popisu koji objavljuje Komisija. (b) izvještaja analize koje je sastavilo tijelo ili odsjek koji je odredila država porijekla proizvoda ako je proizvod namijenjen za neposrednu prehranu ljudi.				
Član 91	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Odjeljak 2 Oznake porijekla, geografske oznake i tradicionalni izrazi u sektoru vina Član 92. Područje primjene 1. Pravila o oznakama porijekla, geografskim oznakama i tradicionalnim izrazima utvrđena ovim dijelom primjenjuju se na proizvode iz Priloga VIII. dijela II. tačaka 1., od 3. do 6., 8., 9., 11., 15. i 16. 2. Pravila iz stava 1. zasnivaju se na: (a) zaštiti legitimnih interesa potrošača i proizvođača; (b) osiguravanju nesmetanog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta za dotične proizvode (c) promovisanju proizvodnje kvalitetnih proizvoda kako je navedeno u ovom dijelu, istovremeno dopuštajući nacionalne mjere politike kvaliteta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 22 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
Član 93. Definicije 1. Za potrebe ovog odjeljka, primjenjuju se sljedeće definicije:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno		

(a) „oznaka porijekla“ znači naziv, uključujući tradicionalno korišten naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određenog geografskog okruženja; ii. podrijetlom iz određenog mjesta, određene regije ili, u iznimnim slučajevima, određene zemlje; iii. koji je proizveden od grožđa koje potječe isključivo s tog geografskog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom geografskom području; i v. koji je dobiven od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>. (b) „geografska oznaka“ znači naziv, uključujući tradicionalno korišten naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija se specifična kvaliteta, ugled ili druga svojstva mogu pripisati geografskom podrijetlu; ii. koji potječe iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje; iii. u kojem najmanje 85 % grožđa upotrijebljenog za njegovu proizvodnju potječe isključivo s tog geografskog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom geografskom području; i v. koji je dobiven od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>. 3. Oznake porijekla i geografske oznake, uključujući one koje se odnose na geografska područja u trećim zemljama, prihvatljive su za zaštitu u Uniji sukladno pravilima utvrđenima ovim pododjeljkom.			Materija je regulisana čl. 23 i 24 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
---	--	--	---	--

4. Proizvodnjom kako je navedena u stavu 1. tački (a) podtačke iv. i tačke (b) podtačke iv. obuhvaćene su sve uključene aktivnosti, od berbe grožđa do dovršetka procesa proizvodnje vina, uz iznimku berbe grožđa koje ne potječe iz dotičnog geografskog područja iz stava 1. tačke (b) podtačke iii. te uz iznimku svih postupaka provedenih nakon proizvodnje. 5. Za potrebe primjene stava 1. tačke (b) podtačke ii., udio od najviše 15 % grožđa koje može potjecati izvan razgraničenog područja potječe iz države članice ili treće zemlje u kojoj se nalazi razgraničeno područje				
<i>Član 94.</i> Zahtjevi za zaštitu 1. Zahtjevi za zaštitu naziva kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla uključuju tehničku dokumentaciju koja obuhvata: (a) naziv koji se želi zaštititi; (b) ime i adresu podnosioca zahtjeva; (c) specifikaciju proizvoda iz stava 2. i (d) jedinstveni dokument koji sadrži sažetak specifikacija proizvoda iz stava 2. 2. Specifikacija proizvoda omogućuje zainteresovanim stranama da provjere odgovarajuće uslove proizvodnje u odnosu na oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla Specifikacije proizvoda sadrže barem sledeće: (a) naziv koji se želi zaštititi; (b) opis vina: i. u pogledu oznake porijekla, najvažnija analitička i organoleptička svojstva; ii. u pogledu oznake geografskog porijekla, najvažnija analitička svojstva te procjenu ili naznaku njihovih organoleptičkih svojstava;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 25 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(c) prema potrebi, određene enološke postupke korištene prilikom proizvodnje vina te relevantna ograničenja kod njihove proizvodnje; (d) razgraničenja dotičnog geografskog područja; (e) maksimalne prinose po hektaru; (f) oznake sorte ili sorte vinove loze od kojih je proizvedeno vino; (g) detalje o poveznici iz tačke (a) podtačke i. ili, već prema slučaju, iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i.; (h) primjenjive zahtjeve utvrđene zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili, gdje su odredile države članice, utvrđene od strane organizacije koja dodjeljuje zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake geografskog porijekla, uzimajući u obzir činjenicu da takvi zahtjevi moraju biti objektivni, nediskriminirajući i u skladu sa zakonodavstvom Unije; i. naziv i adresu tijela koja provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda i njihove specifične zadatke. 3. Ako se zahtjev za zaštitu odnosi na geografsko područje u trećoj zemlji, osim elemenata navedenih u stavovima 1. i 2., on sadrži dokaz da je dotični naziv zaštićen u državi porijekla.				
<i>Član 95.</i> Podnosioci zahtjeva 1. Bilo koja zainteresovana grupa proizvođača, ili u izuzetnim i propisno opravdanim slučajevima, pojedinačan proizvođač, može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u zahtjevu mogu učestvovati i druge zainteresovane strane. 2. Proizvođači mogu podnijeti zahtjev za zaštitu samo za vina koja sami proizvode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 26 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

3. U slučaju da naziv označava prekogranično geografsko područje ili tradicionalni naziv povezan s prekograničnim geografskim područjem, moguće je podnijeti zajednički zahtjev.				
<i>Član 96.</i> Prethodni nacionalni postupak 1. Zahtjevi za zaštitu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za vina koja imaju porijeklo u Uniji podliježu prethodnom nacionalnom postupku. 2. Zahtjev za zaštitu podnosi se državi članici s čijeg državnog područja potiče oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla. 3. Država članica kojoj se podnosi zahtjev za zaštitu pregleda zahtjev kako bi provjerila zadovoljava li uslove utvrđene u ovom dijelu. Ta država članica sprovodi nacionalni postupak koji osigurava odgovarajuće objavljivanje zahtjeva i osiguravanje perioda od najmanje dva mjeseca od datuma objavljivanja unutar kojega svako fizičko ili pravno lice koja ima pravni interes, s sjedištem ili boravištem u državi članici, može podnijeti prigovor za predloženu zaštitu tako da toj državi članici podnese ispravno obrazloženu izjavu. 4. Ako država članica koja ocjenjuje zahtjev smatra da oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ne ispunjava uslove utvrđene u ovom poddijelu ili nije kompatibilna s pravom Unije, država članica odbacuje zahtjev. 5. Ako država članica koja ocjenjuje zahtjev smatra da su uslovi ispunjeni, ona sprovodi nacionalni postupak kojim se osigurava odgovarajuće objavljivanje specifikacija proizvoda barem na internetu i proslijeđuje zahtjev Komisiji.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o načinu vođenja registra zaštićenih oznaka porijekla i geogr. oznaka vina (Sl list CG 22/2018)	
<i>Član 97.</i>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Kontrola od strane Komisije 1. Komisija objavljuje datum podnošenja zahtjeva za zaštitu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla 2. Komisija ispituje ispunjava li zahtjev za zaštitu iz člana 94. uslove utvrđene ovim pododsjekom. 3. Ako Komisija smatra da su uslovi utvrđeni ovim pododsjekom ispunjeni, ona donosi implementacijske akte o objavi u <i>Službenom listu Evropske unije</i> jedinstvenog dokumenta iz člana 94. stava 1. tačke (d) i upućivanja na objavu specifikacija proizvoda koja je obavljena tokom prethodnog nacionalnog postupka. Ti implementacijski akti donose se bez primjene postupka iz člana 229. stava 2. ili 3. 4. Ako Komisija smatra da uslovi utvrđeni ovim pododsjekom nisu ispunjeni, ona donosi implementacijske akte kojima se odbacuje zahtjev. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.				
Član 98. Postupak podnošenja prigovora U roku od dva mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta iz člana 94. stava 1. tačke (d), bilo koja država članica, treća zemlja ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima legitiman interes i sjedište ili boravište u državi članici različitoj od one koja podnosi zahtjev za zaštitu ili u trećoj zemlji, može podnijeti prigovor za predloženu zaštitu tako da Komisiji podnese ispravno obrazloženu izjavu koja se odnosi na uslove prihvatljivosti utvrđene ovim pododsjekom. U slučaju da je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi s boravištem ili sjedištem u trećoj zemlji, takva izjava podnosi se direktno ili preko tijela treće dotične	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o načinu vođenja registra zaštićenih oznaka porijekla i geografskih oznaka vina (Sl list CG 22/2018) i njegovim prilogima Obrascima 1 do 5	

zemlje, u roku od perioda od dva mjeseca iz prvog stava. <i>Član 99.</i> Odluka o zaštiti Na osnovu informacija dostupnih Komisiji nakon završetka postupka podnošenja prigovora iz člana 98., Komisija donosi implementacijske akte kojima se ili dodjeljuje zaštita oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koja ispunjava uslove utvrđene ovim pododjeljkom i u skladu je s pravom Unije ili se odbacuje zahtjev ako ti uslovi nisu ispunjeni. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. <i>Član 100.</i> Homonimi 1. Naziv za koji je podnesen zahtjev i koji je u cijelosti ili djelimično homoniman s nazivom koji je već registrovan u skladu s ovom Regulativom, registruje se uzimajući u obzir lokalno i tradicionalno korišćenje i bilo kakvu opasnost zabune. Neće se registrovati homoniman naziv koji pogrešno upućuje potrošača da proizvodi dolaze iz nekog drugog područja, čak i ako je takav naziv tačan u odnosu na stvarno područje, regiju ili mjesto porijekla dotičnih proizvoda. Registrovani homonimni naziv može se upotrebljavati jedino ako u praksi postoji dovoljna razlika između homonima koji se registruje kasnije i naziva koji je već upisan u registar, pazeći pritom na potrebu da se prema proizvođačima postupa na nepristran i pravedan način i potrebu da se izbjegne dovođenje potrošača u zabludu. 2. Stav 1. primjenjuje se mutatis mutandis ako je naziv za koji se podnosi zahtjev u cijelosti ili djelimično			Obrazac 1 Zahtjev za zaštitu oznake porijekla ili geografske oznake Obrazac 2 Jedinstveni dokument Obrazac 3 Zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda s oznakom porijekla ili geografskom oznakom Obrazac 4 Zahtjev za konverziju zaštićene oznake porijekla u geografsku oznaku Obrazac 5 Zahtjev za zaštitu tradicionalnog izraza Osim toga, žigovi nijesu u nadležnosti MPŠV nego Min. Ekonomije – Zavoda za	
--	--	--	---	--

homoniman s oznakom geografskog porijekla zaštićenom u okviru nacionalnog prava država članica. 3. Ako naziv sorte vinove loze sadrži zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku geografskog porijekla ili se sastoji od njih, taj se naziv ne koristi u svrhe označivanja poljoprivrednih proizvoda. Kako bi se uzeli u obzir postojeći postupci označavanja, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 227., u kojem su utvrđena izuzeća od ovog pravila. 4. Zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla proizvoda obuhvaćenih članom 93. ove Regulative ne dovodi u pitanje zaštićene oznake geografskog porijekla koje se primjenjuju na jaka alkoholna pića, kako je definisano u članu 2. Regulative (EZ) br. 110/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta. Član 101. Dodatne osnove za odbijanje zaštite 1. Naziv koji je postao generički ne zaštićuje se kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla Za potrebe ovog dijela „naziv koji je postao generički“ znači naziv vina koji je, iako se odnosi na mjesto ili regiju gdje je proizvod izvorno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajeni naziv vina u Uniji. Pri utvrđivanju je li neki naziv postao generički ili nije, uzimaju se u obzir odgovarajući faktori, a posebno: (a) postojeća situacija u Uniji, uglavnom u područjima potrošnje; (b) mjerodavno pravo Unije ili nacionalno pravo. 2. Naziv se ne zaštićuje kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ako bi, s obzirom na ugled i poznatost žiga, zaštita mogla dovesti potrošača u zabludu vezano uz stvarni identitet vina.			intelektualnu svojinu	
---	--	--	-----------------------	--

Član 102. Veza sa znakom 1. Registracija znaka koji sadrži zaštićenu oznaku porijekla ili geografskog porijekla ili se od njih sastoji, a koje nisu u skladu s dotičnom specifikacijom proizvoda, ili je njihova upotreba obuhvaćena članom 103. stavom 2. i koji se odnosi na proizvod koji je obuhvaćen jednom od kategorija navedenih u Prilogu VII. dijelu II.: (a) odbija se ako je zahtjev za registraciju znaka predat nakon datuma kad je Komisiji podnesen zahtjev za zaštitu oznake porijekla ili geografskog porijekla i ako je oznaka porijekla ili geografskog porijekla nakon toga bila zaštićena; ili (b) proglašava se nevažećom. 2. Ne dovodeći u pitanje Član 101. stav 2., znak iz stava 1. ovog člana, za koji je podnesen zahtjev, koji je registrovan ili je nastao korišćenjem u dobroj vjeri, ako je ta mogućnost predviđena dotičnim pravom, bilo prije datuma zaštite oznake porijekla ili geografskog porijekla u zemlji porijekla, ili prije 1. januara 1996., može se nastaviti upotrebljavati na području Unije i produžavati nezavisno o zaštiti oznake porijekla ili geografskog porijekla, pod uslovom da ne postoje nikakve osnove za poništavanje ili opoziv tog znaka na osnovu Direktive 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta ili Regulative Savjeta (EZ) br. 207/2009). U takvim slučajevima korišćenje oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla dopušta se samo uz odgovarajuće znakove.				
Član 103. Zaštita	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27	

1. Zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu oznaku geografskog porijekla može koristiti bilo koji privredni subjekt koji na tržište stavlja vino proizvedeno u skladu s odgovarajućim specifikacijama proizvoda. 2. Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena oznaka geografskog porijekla kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićeno je u odnosu na: (a) bilo koju direktnu ili nedirektnu komercijalnu upotrebu tog zaštićenog naziva: i. uporedive proizvode koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili ii. upotrebu koja iskorištava ugled oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (b) svaku zloupotrebu, oponašanje ili aludiranje, čak i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribiran ili transliteriran ili ako mu je dodan izraz poput „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“, „aroma“, „kao“ ili slično; (c) bilo kakve druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pitanju izvora, porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjom ili spoljašnjoj ambalaži, na promocijnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na dotični vinski proizvod, kao i pakovanje proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu; (d) bilo kakvu drugu praksu koja potrošača može dovesti u zabludu gledano na pravo porijeklo proizvoda. 3. Zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake geografskog porijekla ne postaju generičke u Uniji u smislu člana 101. stava 1.			Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
---	--	--	--	--

Član 104. Registar Komisija uspostavlja i održava javno dostupan elektronski registar zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih oznaka geografskog porijekla za vino. U registar se mogu unijeti oznake porijekla i oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode iz treće zemlje koji su zaštićeni u Uniji u skladu s međunarodnim sporazumom čija je ugovorna stranka Unija. Osim ako su u tom sporazumu posebno određeni u svojstvu zaštićenih oznaka porijekla u smislu ove Regulative, takvi nazivi unose se u registar kao zaštićene oznake geografskog porijekla.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o registru zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka vina i drugih proizvoda od grožđa (Sl. List CG 22/2018)	
Član 105. Izmjene specifikacija proizvoda Podnosilac zahtjeva koji ispunjava uslove utvrđene u članu 95. može podnijeti zahtjev za odobravanje izmjena specifikacija proizvoda sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom oznakom geografskog porijekla, posebno kako bi se u obzir uzeo razvoj naučnih ili tehničkih saznanja ili kako bi se ponovno razgraničilo geografsko područje iz člana 94. stava 2. drugog podstava tačke (d). Zahtjevi sadrže opis i u njima su navedeni razlozi za zatražene izmjene.	nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o registru zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka vina i drugih proizvoda od grožđa (Sl. List CG 22/2018)	
Član 106. Poništenje Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na ispravno obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje, fizičke ili pravne osobe koja ima legitiman interes, donijeti implementacijske akte, kojima se poništava zaštita oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ako	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

više nije osigurana usklađenost s odgovarajućim specifikacijama proizvoda. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.				
Član 107 Postojeći zaštićeni nazivi vina 1. Nazivi vina iz člana 51. i 54. Regulative Savjeta (EZ) br. 1493/1999 (1) i člana 28. Regulative Komisije (EZ) br. 753/2002 (2) automatski su zaštićeni na osnovu ove Regulative. Komisija ih navodi u registru predviđenom članom 104. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 108. Naknade Države članice mogu zaračunati naknade za svoje troškove, uključujući troškove nastale u vezi s ispitivanjem zahtjeva za zaštitu, podnošenjem prigovora, podnošenjem zahtjeva za izmjene te podnošenjem zahtjeva za poništenje sukladno ovom pododjeljku.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 57 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
Član 109. Delegirane nadležnosti 1. Kako bi se uzele u obzir posebna obilježja proizvodnje u razgraničenom geografskom području, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte sukladno članu 227. kojima se utvrđuju: (a) dodatni kriteriji za razgraničenje geografskog područja i (b) ograničenja i odstupanja koja se odnose na proizvodnju u razgraničenom geografskom području. 2. Kako bi se osigurala kvaliteta i sljedivost proizvoda, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte sukladno članu 227. u o utvrđivanju uslova pod kojima specifikacije proizvoda mogu uključivati dodatne zahtjeve.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Kako bi se osigurala zaštita zakonitih prava i interesa proizvođača i privrednih subjekata, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. o: (a) vrsti podnositelja zahtjeva koji može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake porijekla ili geografske oznake; (b) uslovima koje treba ispuniti s obzirom na zahtjev za zaštitu oznake porijekla ili geografske oznake, kontrolu od strane Komisije, postupak za podnošenje prigovora i postupke za izmjenu, poništenje i konverziju zaštićenih oznaka porijekla ili zaštićenih geografskih oznaka; (c) uslovima primjenjivima na prekogranične zahtjeve; (d) uslovima za zahtjeve koji se odnose na geografska područja u trećim zemljama; (e) datumu od kojeg se primjenjuje zaštita ili izmjena zaštite; (f) uslovima koji se odnose na izmjene specifikacija proizvoda. 4. Kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. o ograničenjima koja se odnose na zaštićeni naziv. 5. Kako bi se osiguralo da privredni subjekti i nadležna tijela ne budu neopravdano pogođeni zbog primjene ovog pododjeljka što se tiče naziva vina za koje je zaštita odobrena prije 1. avgusta 2009. ili za koje je zahtjev za zaštitu podnesen prije tog datuma, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. o prijelaznim pravilima koje se odnose na: (a) imena vina koja su države članice priznale kao oznake porijekla ili geografske oznake do 1. avgusta				
--	--	--	--	--

2009. i imena vina za koja je zahtjev za zaštitu podnesen prije tog datuma; (b) vina koja se stavljaju na tržište ili označuju prije određenog datuma i (c) izmjene specifikacija proizvoda.				
<i>Član 110.</i> Implementacijske nadležnosti u skladu s postupkom ispitivanja 1. Komisija može donijeti implementacijske akte kojima se utvrđuju mjere koje se odnose na: (a) informacije koje se navode u specifikacijama proizvoda s obzirom na vezu između geografskog područja i konačnog proizvoda; (b) objavljivanje odluke o zaštiti ili odbacivanju zahtjeva; (c) uspostavljanje i održavanje registra iz člana 104.; (d) konverziju zaštićene oznake porijekla u zaštićenu oznaku geografskog porijekla; (e) podnošenje prekograničnih zahtjeva. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. 2. Komisija donosi implementacijske akte kojima se utvrđuju potrebne mjere koje se odnose na postupak za ispitivanje zahtjeva za zaštitu ili za odobravanje izmjene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, kao i na postupak za podnošenje prigovora, poništenje ili konverziju te podnošenje informacija vezanih za postojeće zaštićene nazive vina, posebno u odnosu na: (a) obrasce za dokumente i format prenosa; (b) rokove; (c) pojedinosti o činjenicama, dokaze i prateću dokumentaciju koje je potrebno podnijeti uz zahtjev ili molbu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.				
Član 111. Ostale implementacijske nadležnosti Ako se prigovor smatra nedopuštenim, Komisija ga donosi implementacijski akt kojim ga se odbija kao nedopušten. Taj implementacijski akt donosi se bez primjene postupka iz člana 229. stava 2. ili 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 112. Definicija „Tradicionalan izraz” znači izraz koji se u državi članici tradicionalno koristi za proizvod iz člana 92. stava 1. kako bi se označilo: (a) da proizvod ima zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku geografskog porijekla na osnovu prava Unije ili nacionalnog prava ili (b) proizvodnju ili metodu starenja ili kvalitetu, boju, vrstu ili mjesto ili poseban događaj povezan s historijom proizvoda sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom oznakom geografskog porijekla.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 28 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
Član 113. Zaštita Zaštićeni tradicionalni izraz može se upotrebljavati samo za proizvod koji je proizveden u skladu s definicijom predviđenom u članu 112. Tradicionalni izrazi zaštićuju se od nezakonitog korištenja. 2. Tradicionalni izrazi zaštićeni su samo na jeziku i za kategorije proizvoda od vinove loze navedene u zahtjevu, protiv: (a) svake zloupotrebe zaštićenog izraza, uključujući kada su mu pridruženi izrazi poput „stil”, „tip”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 29 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(b) bilo kakve druge lažne ili obmanjujuće oznake koja se odnosi na prirodu, svojstva ili ključne kvaliteta proizvoda, na unutrašnjom ili spoljašnjoj ambalaži, promocijnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na dotični proizvod; (c) svako drugo postupanje koje bi moglo obmanuti potrošača, naročito ostaviti dojam da vino ispunjava uslove za zaštićeni tradicionalni izraz. 3. Tradicionalni izrazi ne smiju postati generički u Uniji.				
Član 114. Delegirane nadležnosti 1. Kako bi se osigurala odgovarajuća nivoa zaštite, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. u vezi s odredbama koje se odnose na jezik i pisanje tradicionalnog izraza koji se zaštićuje. 2. Kako bi se osigurala zaštita zakonitih prava i interesa proizvođača i privrednih subjekata, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. kojima se utvrđuju: (a) vrsta podnosioca zahtjeva koji mogu podnijeti zahtjev za zaštitu tradicionalnog izraza; (b) uslovi važenja zahtjeva za zaštitu tradicionalnog izraza; (c) osnove za podnošenje prigovora na predloženo priznavanje tradicionalnog izraza; (d) područje primjene zaštite, veze sa znakovima, zaštićenih tradicionalnih izraza, zaštićenih oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla, homonima ili određenih naziva vinove loze; (e) osnova za poništenje tradicionalnog naziva; (f) datum podnošenja zahtjeva za zaštitu tradicionalnog izraza za podnošenja prigovora ili zahtjeva za poništenje;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(g) postupci koje je potrebno slijediti u vezi sa zahtjevom za zaštitu tradicionalnog izraza, uključujući kontrolu od strane Komisije, postupak za podnošenje prigovora i postupke za poništenje i izmjenu. 3. Kako bi se uzele u obzir posebna obilježja trgovine između Unije i određenih trećih zemalja, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227., kojima se utvrđuju uslovi prema kojima se tradicionalni izrazi mogu upotrebljavati za proizvode iz trećih zemalja i predviđaju odstupanja od člana 112. i člana 113 stava 2.				
Član 115. Implementacijske nadležnosti u skladu s postupkom ispitivanja 1. Komisija može, donijeti implementacijske akte kojima se utvrđuju potrebne mjere koje se odnose na postupak ispitivanja zahtjeva za zaštitu ili za odobrenje izmjena tradicionalnog izraza, kao i na postupak za podnošenje prigovora ili poništenje, posebno u odnosu na: (a) obrasce za dokumente i format prenosa; (b) rokove; (c) pojedinosti o činjenicama, dokaze i prateću dokumentaciju koje je potrebno podnijeti uz zahtjev ili molbu; (d) detaljna pravila o objavljivanju zaštićenih tradicionalnih izraza. 2. Komisija donosi implementacijske akte kojima se prihvaća ili odbacuje zahtjev za zaštitu tradicionalnog izraza ili zahtjev za izmjenu zaštićenog izraza ili zahtjev za poništenje zaštite tradicionalnog izraza. 3. Komisija donosi implementacijske akte kojima se predviđa zaštita tradicionalnih izraza u pogledu kojih je prihvaćen zahtjev za zaštitu, posebno tako što ih se	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

klasifikuje u skladu sa članom 112. i objavljuje definiciju i/ili uslove korištenja. 4. Implementacijski akti iz ovog člana stava 1., 2. i 3. donose se u skladu postupku ispitivanja iz člana 229. stava 2.				
<i>Član 116.</i> Ostale implementacijske nadležnosti Ako se prigovor smatra nedopuštenim, Komisija donosi implementacijski akt kojim ga se odbacuje kao nedopušten. Taj implementacijski akt donosi se bez primjene postupka iz člana 229. stava 2. ili 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Odjeljak 3 Označavanje i predstavljanje u sektoru vina <i>Član 117.</i> Definicija Za potrebe ovog dijela: (a) „označavanje” znači sve riječi, podatke, znakove, nazive marki, slike ili simbole koji se nalaze na bilo kojoj ambalaži, dokumentu, obavijesti, oznaci, prstenu ili pakovanju koji ide uz proizvod ili se na njega odnosi; (b) „prezentovanje” znači sve informacije koje se potrošačima prenose preko ambalaže dotičnog proizvoda, uključujući sve oblike i vrste boca.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 45 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
<i>Član 118.</i> Primjenjivost horizontalnih pravila Osim ako je drugačije predviđeno ovom Regulativom, na označavanje i prezentovanje primjenjuju se Direktiva Savjeta 89/396/EEZ (1), Direktiva 2000/13/EZ, Direktiva 2007/45/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta , Direktiva 2008/95/EZ i Regulativa (EU) br. 1169/2011. Označavanje proizvoda iz Priloga VII. dijela II. tačaka od 1. do 11., 13., 15. i 16. ne može se dopuniti nikakvim podacima osim onih predviđenih ovom	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Regulativom, osim ako ti podaci ispunjavaju zahtjeve Direktive 2000/13/EZ ili Regulative (EU) br. 1169/2011.				
Član 119. Obavezni podaci 1. Označavanje i predstavljanje proizvoda iz Priloga VII. dijela II. tačaka od 1. do 11., 13., 15. i 16. stavljenih na tržište u Uniji ili namijenjenih izvozu sadrži sledeće obavezne podatke: (a) oznaku kategorije proizvoda od vinove loze u skladu Prilogu VII. dijelu II.; (b) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom: i. izraz „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena geografska oznaka” i ii. naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake; c) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu volumenom; (d) oznaku porijekla; (e) oznaku punionice ili, u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina, naziv proizvođača ili prodavatelja; (f) oznaku uvoznika, za uvezena vina i (g) u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina, oznaku učešća šećera; 2. Odstupajući od stava 1. tačke (a), za proizvode od vinove loze koji nisu bili podvrgnuti dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E., upućivanje na kategoriju proizvoda od vinove loze može se izostaviti za vina čije oznake uključuju naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 46 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

3. Izuzeto od stava 1. tačke (b), upućivanja na izraze „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena geografska oznaka” mogu se izostaviti u sledećim slučajevima: (a) kada je tradicionalni izraz u skladu s članom 112. stavom 1. tačkom (a) prikazan na oznaci u skladu sa specifikacijom proizvoda iz člana 94. stava 2.; (b) u izuzetnim i propisno opravdanim slučajevima, koje u skladu sa članom 227. određuje Komisija putem delegiranih akata donesenih kako bi se osigurala usklađenost s postojećim praksama označivanja.				
Član 120. Neobavezni podaci 1. Označavanje i predstavljanje proizvoda iz Priloga VII. dijela II. tačaka od 1. do 11., 13., 15. i 16. može sadržati sledeće neobavezne podatke: (a) godinu berbe; (b) naziv jedne ili više sorte vinove loze; (c) u slučaju vina koja nisu ona iz člana 119. stava 1. tačke (g), izraze koji označavaju procenat šećera; (d) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom, tradicionalne izraze u skladu sa članom 112. stavu 1. tački (b); (e) simbol Unije koji označava zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu geografsku oznaku; (f) izraze koji se odnose na određene metode proizvodnje; (g) za vina koja nose zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu geografsku oznaku, naziv druge geografske cjeline koja je manja ili veća od područja na koje se odnosi oznaka porijekla ili geografska oznaka 2. Ne dovodeći u pitanje Član 100. stav 3. vezano uz korišćenje podataka iz ovog člana stava 1. tačke (a) i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 47 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(b) za vina bez zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake: (a) države članice uvode zakone, regulative ili administrativne uslove kako bi osigurale postupak certifikacije, odobravanja i provjere čime se obezbjeđuje vjerodostojnost dotičnih informacija; (b) države članice mogu, na osnovu nediskriminirajućih i objektivnih kriterijuma i uzimajući u obzir poštenu konkurenciju, sastaviti popis isključenih sorte vinove loze za vina proizvedena od sorte vinove loze na njihovom državnom području, posebno ako: i. postoji opasnost od zabune potrošača vezano uz stvarno porijeklo vina zbog činjenice da su oblici sorte vinove loze sastavni dio postojeće zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake; ii. provjere ne bi bile isplative zbog činjenice da određena sorta vinove loze predstavlja jako mali dio vinograda države članice; (c) mješavina vina iz različitih država članica ne potiče označavanje sorte vinove loze, osim ako se dotične države članice ne dogovore drugačije i osiguraju izvodljivost odgovarajućih postupaka certifikacije, odobravanja i provjere.				
--	--	--	--	--

Član 121. Jezici 1. Obavezni i neobavezni podaci iz Člana 119. i 120., ako su izraženi riječima, istaknuti su na jednom ili više službenih jezika Unije. 2. Nezavisno o stavu 1., naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake ili tradicionalni izraz kako je navedeno u članu 112. stavu 1 tački (b) na oznaci su istaknuti na jeziku ili jezicima na koje se primjenjuje zaštita. U slučaju zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake ili posebne nacionalne oznake koja ne koristi latinicu, naziv se isto može istaknuti na jednom ili više službenih jezika Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predavljanju vina i drugih proizvoda od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
Član 122. Delegirane nadležnosti 1. Kako bi uzele u obzir posebna obilježja sektora vina, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. s obzirom na pravila i ograničenja u: (a) predavljanju i korišćenju podataka na oznakama osim onih koji su utvrđeni ovim odsjeku; (b) obaveznim podacima, vezano uz: i. izraze koji se koriste za formuliranje obaveznih podataka i uslove za njihovo korišćenje; ii. izraze koji se odnose na gazdinstvo i uslove za njihovo korišćenje; iii. uslove koje državama članicama koje su proizvođači dopuštaju utvrđivanje dodatnih pravila vezano uz obavezne podatke; iv. uslove koje dopuštaju daljnja odstupanja, osim onih iz člana 119. stava 2., vezano uz izostavljanje reference na kategoriju proizvoda od vinove loze i v. uslove o korišćenju jezika;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(c) neobaveznim podacima, vezano za: i. izraze koji se koriste za formuliranje neobaveznih podataka i uslove za njihovo korišćenje; ii. uslove koje državama članicama koje proizvode dopuštaju utvrđivanje dodatnih pravila vezano uz neobavezne podatke; (d) predstavljanju, vezano uz: i. uslove za korišćenje određenih oblika boca te popis određenih posebnih oblika boca; ii. uslove korišćenja vrsta boca i čepova specifičnih za pjenušava vina; iii. uslove koje državama članicama koje proizvode dopuštaju utvrđivanje dodatnih pravila vezano za predstavljanje; iv. uslove o korišćenju jezika. 2. Kako bi se osigurala zaštita zakonitih interesa privrednih subjekata, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. s obzirom na pravila povezana s privremenim označavanjem i predstavljanjem vina koje nosi oznaku porijekla ili geografsku oznaku ako ta oznaka porijekla ili geografska oznaka ispunjava potrebne uslove. 3. Kako bi se osiguralo da privredni subjekti ne budu oštećeni, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. s obzirom na prelazni uslove koje se odnose na vino stavljeno na tržište i označeno u skladu s relevantnim pravilima koja su se primjenjivala prije 1. avgusta 2009. 4. Kako bi se uzele u obzir posebna obilježja trgovine između Unije i određenih trećih zemalja, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu s članom 227. s obzirom na odstupanja od ovog odsjeka u odnosu na proizvode za izvoz gdje to zahtjeva pravo dotične treće zemlje.				
--	--	--	--	--

Član 123. Implementacijske nadležnosti u skladu s postupkom ispitivanja Komisija može donijeti implementacijske akte kojima se utvrđuju potrebne mjere u vezi s postupcima i tehničkim kriterijumima koji su primjenjivi na ovaj odsjek, uključujući potrebne mjere za postupke sertifikovanja, odobravanja i provjera primjenjivih na vina koja nemaju zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu geografsku oznaku. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE II Posebne odredbe za pojedine sektore Odjeljak 1 Šećer Član 124 do 126.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	
Odjeljak 2 Vino Član 145 Registar vinograda i popis proizvodnog potencijala 1. Države članice održavaju registar vinograda koji sadrži ažurirane podatke o proizvodnom potencijalu. Od 1. januara 2016. ta se obaveza primjenjuje samo ako države članice provedu program odobravanja zasada vinove loze navedene u glavi I. poglavlju III, ili nacionalni program podrške.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 30 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
2. Do 31. decembra 2015. države članice čija je ukupna površina zasađena sortama vinove loze, klasifikovane u skladu s članu 81. stavu 2., manja od 500 hektara ne podliježu obavezama utvrđenim u ovom članu stavu 1. 3. Države članice koje finansiraju restrukturiranje i konverziju vinograda u svojim programima podrške u	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

skladu s članom 46. dužne su svake godine do 1. marta dostaviti Komisiji ažurirani popis svog proizvodnog potencijala, na osnovu registra vinograda. Od 1. januara 2016. detalje u pogledu komunikacije s Komisijom glede vinogradarskih područja utvrđuje Komisija putem implementacijskih akata. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. 4. Kako bi se olakšalo praćenje i provjere proizvodnog potencijala država članica, Komisija je ovlašćena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 227. o pravilima za sadržaj registra vinograda i za izuzeća od toga.				
Član 146. Nadležna nacionalna tijela za sektor vina 1. Ne dovodeći u pitanje nijednu drugu odredbu ove Regulative u vezi s utvrđivanjem nadležnih nacionalnih tijela, države članice dužne su odrediti jedno ili više tijela nadležnih za osiguravanje usklađenosti s pravilima Unije u sektoru vina. Države članice posebno su dužne odrediti laboratorije ovlašćene za sprovođenje službenih analiza u sektoru vina. Ti određeni laboratoriji moraju ispunjavati opšte kriterijume za rad ispitnih laboratorija određenim u ISO/IEC 17025. 2. Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o nazivima i adresama tijela i laboratorija iz stava 1. Komisija objavljuje te podatke te ih povremeno ažurira.	Član 4 Član 27 mijenja se i glasi: Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake Član 27 Stav 5 i 6 Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 38 i 42 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i drugih proizvoda od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
Član 147. Prateći dokumenti i registar 1. Proizvodi iz sektora vina stavljaju se u promet u Uniji sa službeno odobrenim pratećim dokumentima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno		

2. Fizička ili pravna lica ili grupe osoba koje se u svom poslovanju koriste proizvodima iz sektora vina, pogotovo proizvođači, punionice, prerađivači i trgovci, dužni su voditi ulazne i izlazne registre za te proizvode. 3. Kako bi se olakšao prevoz vinskih proizvoda i njihova provjera od strane država članica, Komisija je u skladu sa članom 227. ovlašćena donijeti delegirane akte o: (a) pravilima o pratećem dokumentu i njegovom korišćenju (b) uslovima pod kojima se prateći dokument smatra dokumentom koji sertifikuje zaštićenu oznaku porijekla ili geografsku oznaku; (c) obavezi vođenja i korišćenja registra; (d) tome ko je obavezan voditi registar i izuzećima od te obaveze; (e) poslovima koji će biti uključeni u registar. 4. Komisija može donijeti implementacijske akte kojima se utvrđuju: (a) pravila o sastavljanju registara, proizvodima koji se u njemu nalaze, rokovima za unose u registar i zatvaranje registra; (b) mjere kojima se od država članica traži da odrede maksimalno prihvatljive procenete za gubitke; (c) opšti i prelazni uslove za vođenje registara; (d) pravila kojima se određuje koliko dugo treba čuvati prateće dokumente i registre. Ti se implementacijski akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.			Materija je regulisana čl. 31 i 38 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o sadržaju načinu vođenja vinogradarskog registra (Sl. list CG 63/2016)	
Odjeljak 3. Mlijeko i mliječni proizvodi Član 148 do 151.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	
POGLAVLJE III	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

Organizacije i udruženja proizvođača, sektorske organizacije, organizacije Član 152 do 175			regulisanja ovog propisa.	
DIO III. TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA POGLAVLJE I Uvozne i izvozne dozvole POGLAVLJE II. Uvozne carine POGLAVLJE III. Upravljanje uvoznim kvotama i posebno postupanje sa uvozom od strane trećih zemalja POGLAVLJE IV. Posebne odredbe za uvoz određenih proizvoda POGLAVLJE V. Zaštitne mjere i unutrašnja proizvodnja POGLAVLJE VI. Izvozne subvencije POGLAVLJE VII. Spoljašnja proizvodnja Od člana 176 do člana 205	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	
DIO IV. PRAVILA TRŽIŠNE KONKURENCIJE POGLAVLJE I. Pravila koja se primjenjuju na preduzeća POGLAVLJE II. Pravila o državnoj pomoći DIO V. OPŠTE ODREDBE POGLAVLJE I. Vanredne mjere POGLAVLJE II. Komunikacija i izvještavanje POGLAVLJE III.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	

Krize u poljoprivrednom sektoru Od člana 206 do člana 226				
DIO VI. DELEGIRANA OVLAŠĆENJA, PROVEDBENE ODREDBE, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE POGLAVLJE I. Sprovedbene odredbe POGLAVLJE II. Prelazne i završne odredbe Od člana 227 do člana 232	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. POPIS PROIZVODA IZ ČLANA 1. STAVA 2. Dio I.: Žitarice Dio II.: Riža Dio III.: Šećer Dio IV.: Sušena krma Dio V.: Sjeme Dio VI.: Hmelj Dio VII.: Maslinovo ulje i stone masline Dio VIII.: Lan i konoplja Dio IX.: Voće i povrće Dio X.: Proizvodi od prerađenog voća i povrća Dio XI.: Banane	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG I. POPIS PROIZVODA IZ ČLANA 1. STAVA 2. Dio XII.: Vино	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Uredbom o carinskim tarifama (Sl. list CG 126/24)	
PRILOG I. POPIS PROIZVODA IZ ČLANA 1. STAVA 2.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

Dio XIII.: Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cšavjet i ukrasno lišće Dio XIV.: Duvan Dio XV.: Govedina i teletina Dio XVI.: Mlijeko i mliječni proizvodi Dio XVII.: Svinjsko meso Dio XVIII.: Ovčje i kozje meso Dio XIX.: Jaja Dio XX.: Meso peradi Dio XXI.: Etil alkohol poljoprivrednog porijekla Dio XXII.: Pčelarski proizvodi Dio XXIII.: Dudov svilenac Dio XXIV.: Ostali proizvodi			regulisanja ovog propisa	
PRILOG II. DEFINICIJE IZ ČLANA 3. STAVA 1. Dio I.: Definicije koje se odnose na sektor riže Dio II.: Definicije koje se odnose na sektor šećera Dio III.: Definicije koje se odnose na sektor hmelja	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II. DEFINICIJE IZ ČLANA 3. STAVA 1. Dio IV.: Definicije koje se odnose na sektor vina 1. „Krčenje” je potpuno uklanjanje svih trsova na površini zasađenoj vinovom lozom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
2. Sadnja” je konačna sadnja vinove loze ili dijelova vinove loze, cijepljene ili ne, s namjerom proizvodnje grožđa ili podizanja matičnog nasada za proizvodnju plemki.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
3. „Prekalempljivanje” je kalempljenje vinove loze koja je već bila kalempljena.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2	

			Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
4. „Svježe grožđe” je plod vinove loze koji se koristi za proizvodnju vina, dozreo ili djelimično prosušen, može biti muljan ili prešan uobičajenim postupcima u proizvodnji vina i može spontano započeti alkoholnu fermentaciju.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
5. „Šira od svježeg grožđa čije je vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola” je proizvod: (a) koji ima stvarnu alkoholnu jačinu od 12 % vol. do 15 % vol.; (b) koji se dobiva od nefermentiranog šire prirodne alkoholne jačine od najmanje 8,5 % vol., dobivenog isključivo od sorata vinove loze u skladu s članom 81. stavu 2., dodavanjem: i. neutralnog alkohola vinskog porijekla, uključujući alkohol dobiven destilacijom prosušenog grožđa alkoholne jačine od najmanje 96 % vol. ii. ili nerekifikovanog proizvoda dobivenog destilacijom vina čija je alkoholna jačina od 52 % vol. do 80 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
6. „Sok od grožđa” je tekući proizvod, nefermentiran, ali prikladan za fermentaciju, dobiven: (a) odgovarajućim postupkom, odmah pogodan za potrošnju; (b) od svježeg grožđa ili od šire ili razređivanjem. U posljednjem slučaju dobiva se razređivanjem koncentrovane šire ili koncentrovanog soka od grožđa. Stvarna alkoholna jačina soka od grožđa ne smije biti veća od 1 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

7. „Koncentrovani sok od grožđa“ je nekaramelizirani sok od grožđa koji se dobiva djelimičnom dehidracijom soka od grožđa koja se provodi bilo kojim odobrenim postupkom, osim neposrednim zagrijavanjem, tako da vrijednost izmjerena na refraktometru pri temperaturi od 20 °C nije manja od 50,9 %. Stvarna alkoholna jačina koncentriranog soka od grožđa ne smije biti veća od 1 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
8. „Vinski talog“ su ostaci: (a) koji se nagomilavaju u posudama koje sadrže vino nakon fermentacije, tijekom skladištenja ili nakon dopuštene obrade; (b) koji nastanu filtriranjem ili centrifugiranjem proizvoda iz tačke (a); (c) koji se nagomilavaju u posudama koje sadrže širu tijekom skladištenja ili nakon dopuštene obrade; ili (d) koji nastanu filtriranjem ili centrifugiranjem proizvoda iz tačke (c);	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
„Komina“ su fermentisani ili nefermentisani ostaci nakon presovanja svježeg grožđa.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
„Piquette“ je proizvod dobiven: (a) fermentacijom neobrađene komine macerirane u vodi, ili (b) ispiranjem fermentisane komine vodom.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
„Vino pojačano za destilaciju“ je proizvod: (a) koji ima stvarnu alkoholnu jačina od 18 % vol. do 24 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona	

(b) koji se dobiva isključivo tako da se vinu bez ostatka šećera doda nerektifikovani proizvod dobiven destilacijom vina, stvarne alkoholne jačine od maksimalno 86 % vol. ili (c) ima sadržaj isparljivih kiselina izraženih kao vinska kiselina do maksimalno 1,5 g/L.			o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
12. „Kuve (Cuvée)” je (a) šira od grožđa; (b) vino; ili (c) mješavina više vrsta šire i/ili vina različitih obilježja, koji su namijenjeni pripremi posebne vrste pjenušavih vina.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
Alkoholna jačina 13. „Stvarna alkoholna jačina izražena volumenom” je volumni udio čistog alkohola sadržan u 100 volumnih dijelova proizvoda pri temperaturi od 20 °C.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
14. „Potencijalna alkoholna jačina izražena volumenom” je volumni udio čistog alkohola pri temperaturi od 20 °C koji bi se dobio fermentacijom ukupne količine šećera sadržane u 100 volumnih dijelova proizvoda pri toj temperaturi.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
15. „Ukupna alkoholna jačina izražena volumenom” je zbroj stvarne i potencijalne alkoholne jačine.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
16. „Prirodna alkoholna jačina izražena volumenom” je ukupna alkoholna jačina proizvoda izražena volumenom prije bilo kakvog pojačavanja.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

17. „Stvarna alkoholna jačina izražena masom” su kilogrami čistog alkohola sadržani u 100 kg proizvoda	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
18. „Potencijalna alkoholna jačina izražena masom” su kilogrami čistog alkohola koji bi se dobili fermentacijom ukupne količine šećera koja je sadržana u 100 kg proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
19. „Ukupna alkoholna jačina izražena masom” je zbroj stvarne i potencijalne alkoholne jačine.	Nema odgovarajuće odredbe	potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
PRILOG II. DEFINICIJE IZ ČLANA 3. STAVA 1. Dio V.: Definicije koje se odnose na sektor govedine i teletine Dio VI.: Definicije koje se odnose na sektor mlijeka i mliječnih proizvoda Dio VII.: Definicije koje se odnose na sektor jaja Dio VIII.: Definicije koje se odnose na sektor mesa peradi Dio IX.: Definicije koje se odnose na sektor pčelarstva	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG III. STANDARDNI KVALITET RIŽE I ŠEĆERA IZ ČLANA 7. I ČLANA 135. Dio I.: Definicije koje se odnose na sektor riže	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	

PRILOG IV. LJESTVICA UNIJE ZA KLASIRANJE TRUPOVA IZ ČLANKA 10.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG V. POPIS PROIZVODA ISKLJUČENIH IZ PROGRAMA VOĆA I POVRĆA U ŠKOLAMA SUFINANSIRANE UZ PODRŠKU UNIJE IZ ČLANA 23. STAVA 3.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG VII. DEFINICIJE ,OZNAKE I PRODAJNE OZNAKE PROIZVODA IZ ČLANA 78. DIO I Meso goveda mlađih od 12 mjeseci	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG VII. DEFINICIJE ,OZNAKE I PRODAJNE OZNAKE PROIZVODA IZ ČLANA 78. DIO II Kategorije proizvoda od vinove loze (1) Vino „Vino” znači proizvod dobiven isključivo potpunom ili djelimičnom alkoholnom fermentacijom izmuljanog ili cijelog svježega grožđa ili šire. Vino: (a) nakon eventualne provedbe postupaka navedenih u odjeljku B dijela I. Priloga VII., ima stvarnu alkoholnu jačina od najmanje 8,5 % vol. ako je proizvedeno od grožđa ubranoga isključivo u vinogradarskim zonama A i B iz dodatka I ovom Prilogu, a najmanje 9 % vol. iz drugih vinogradarskih zona;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(b) izuzetno od inače važećeg minimuma stvarne alkoholne jačine, kad nosi zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu geografsku oznaku, nakon eventualnog sprovođenja postupaka navedenih u odjeljku B dijela	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

I. Priloga VII., ima stvarnu alkoholnu jačinu od najmanje 4,5 % vol.				
(c) ima ukupnu alkoholnu jačinu najviše 15 % vol. iznimno: — za vina iz određenih vinogradarskih područja Unije proizvedena bez ikakvog pojačavanja, koja određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., ukupna alkoholna jačina može iznositi najviše do 20 % vol. — ukupna alkoholna jačina može iznositi više od 15 % vol. za vina sa zaštićenom oznakom porijekla proizvedena bez pojačavanja, pod uslovom da je specifikacijom proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost;	Član 3 U članu 4 poslije stava 2 dodaju se nova dva stava koji glase: „Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima: - ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII I CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i - ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost.	Potpuno usklađeno		
(d) ima, osim u slučaju odstupanja koje može usvojiti Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., ukupnu kiselost, izraženu kao vinska kiselina, najmanje 3,5 g/L ili 46,6 miliekvivalenata po litri.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Retsina” znači vino proizvedeno isključivo na geografskom području Grčke, od groždanog šire tretiranog smolom alepskog bora. Korištenje smole alepskog bora dopušteno je samo u svrhu dobivanja vina "Retsina" pod uslovima definiranim u važećim grčkim propisima.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Iznimno od drugog podstava tačke (b), „Tokaji eszencia” i „Tokajská eszencia” smatraju se vinima.				
Međutim, države članice mogu dopustiti upotrebu izraza „vino” ako: (a) se u sastavljenom imenu navodi i ime voća, a to se sastavljeno ime upotrebljava za stavljanje na tržište proizvoda koji se dobivaju fermentacijom voća koje nije grožđe; ili (b) je dio sastavljenog imena. Mora se izbjegavati svaka zamjena s proizvodima koji odgovaraju kategorijama vina iz ovog Priloga.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(2) Mlado vino u fermentaciji „Mlado vino u fermentaciji” znači proizvod u kojem alkoholna fermentacija još nije završena i koje još nije odvojeno od svog taloga.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(3) Likersko vino „Likersko vino” znači proizvod: (a) koji ima stvarnu alkoholnu jačinu od najmanje 15 % vol. i najviše 22 % vol.; (b) koji ima ukupnu alkoholnu jačinu od najmanje 17,5 % vol., osim određenih likerskih vina s oznakom porijekla ili geografskom oznakom navedenih na popisu koji utvrđuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2. (c) koji je dobiven od: — šire u fermentaciji — vina — kombinacije oba proizvoda ili — šire ili njegove mješavine s vinom, ako je riječ o likerskom vinu sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom, koje određuje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2. (d) koji ima početni udio prirodnoga alkohola od najmanje 12 % vol., osim određenih likerskih vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom navedenih na popisu koji utvrđuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2; (e) kojemu su dodani i. pojedinačno ili u kombinaciji: — neutralni alkohol vinskoga porijekla, uključujući alkohol proizveden destilacijom prosušenog grožđa, čiji je stvarni udio alkohola najmanje 96 % vol., — destilat vina ili prosušenog grožđa, čiji je stvarni udio alkohola od 52 % vol. do 86 % vol.; ii. jedan ili više sljedećih proizvoda kad je to primjenjivo: — koncentrovana šira, — kombinacija jednoga od proizvoda iz tačke (e) podtačke i. s širom iz prve i četvrte alineje tačke (c); (f) kojemu su dodani, iznimno od tačke (e), kad je riječ o određenim likerskim vinima sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom navedenih na popisu koji utvrđuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2; i. proizvodi navedeni u tački (e) podtački i. pojedinačno ili u kombinaciji ili ii. jedan ili više od sljedećih proizvoda: — vinski destilat ili destilat od prosušenog grožđa sa stvarnim udjelom alkohola od 95 % vol. do 96 % vol., — jaka alkoholna pića destilirana iz vina ili komine sa stvarnim udjelom alkohola od 52 % vol. do 86 % vol.,				
---	--	--	--	--

— jaka alkoholna pića destilirana iz prosušenog grožđa sa stvarnim udjelom alkohola od 52 % vol. do 94,5 % vol.; iii. jedan ili više sljedećih proizvoda kad je to primjenjivo: — djelimično fermentirani šira dobiven iz prosušenih bobica grožđa, — koncentrovana šira dobiven neposrednim zagrijavanjem koji, s iznimkom toga postupka, odgovara definiciji koncentriranoga šire, — koncentrovana šira, — kombinacija jednoga od proizvoda navedenih u tački (e) podtački i. s širom iz prve i četvrte alineje tačke (c).				
(4) Pjenušavo vino „Pjenušavo vino” znači proizvod: (a) koji se dobiva primarnom ili sekundarnom alkoholnom fermentacijom: — od svježega grožđa — od šire ili — od vina (b) kod kojega se pri otvaranju posude oslobađa ugljik-dioksid koji nastaje isključivo fermentacijom; (c) koji u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 C zbog otopljenog ugljik-dioksida ima natpritisak od najmanje 3 bara; i (d) za koji ukupan udio alkohola cuvéea namijenjenoga njegovoj pripremi ne smije biti manji od 8,5 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 7 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(5) Kvalitetno pjenušavo vino „Kvalitetno pjenušavo vino” znači proizvod: (a) koji se dobiva primarnom ili sekundarnom alkoholnom fermentacijom: — od svježega grožđa	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

— od šire ili — od vina (b) kod kojega se pri otvaranju posude oslobađa ugljik-dioksid koji nastaje isključivo fermentacijom; (c) koji u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 zbog otopljenog ugljik-dioksida ima natpritisak od najmanje 3,5 bara; i (d) za koji ukupan udio alkohola cuvéea namijenjenoga njegovoj pripremi ne smije biti manji od 9 % vol.				
(6) Kvalitetno aromatično pjenušavo vino „Kvalitetno aromatično pjenušavo vino” znači kvalitetno pjenušavo vino: (a) koje se, kad predstavlja cuvée, dobiva samo uporabom šire ili šire u fermentaciji koji potječe od određenih sorata vinove loze s popisa koji utvrđuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2. Kvalitetna aromatična pjenušava vina, proizvedena na tradicionalan način koristeći vina, kad predstavljaju cuvée, određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2. (b) koje u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 °C zbog otopljenog ugljik-dioksida ima natpritisak od najmanje 3 bara; (c) koje ima stvarni udio alkohola najmanje 6 % vol.; i (d) koje ima ukupan udio alkohola najmanje 10 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(7) Gazirano pjenušavo vino „Gazirano pjenušavo vino” je proizvod: (a) koji se dobiva od vina bez zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake; (b) koji, kad se posuda otvori, oslobađa ugljendioksid koji u cijelosti ili djelimično potječe od dodatka toga plina; i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 10 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(c) koji u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 °C zbog otopljenog ugljik-dioksida ima natpritisak od najmanje 3 bara.				
(8) Biser vino „Biser vino” je proizvod: (a) koji se dobija od vina, mladog vina u fermentaciji, šire ili šire u fermentaciji, ukoliko ti proizvodi imaju ukupnu alkoholnu jačina od najmanje 9 % vol.; (b) koji ima stvarni udio alkohola najmanje 7 % vol.; (c) koji u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 °C zbog unutarnjeg otopljenog ugljik-dioksida ima natpritisak od najmanje 1 bar i najviše 2,5 bara; i (d) koji se čuva u posudama kapaciteta 60 litara ili manje.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 11 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(9) Gazirano biser vino „Gazirano biser vino” je proizvod: (a) koji se dobiva od vina, mladog vina u fermentaciji, šire ili šire u fermentaciji; (b) koji ima stvarni udio alkohola najmanje 7 % vol. i ukupan udio alkohola najmanje 9 % vol.; (c) koji u zatvorenoj posudi pri temperaturi od 20 °C zbog unutarnjeg otopljenog ugljik-dioksida, koji je u cijelosti ili djelimično dodan, ima natpritisak od najmanje 1 bar i najviše 2,5 bara; i (d) koji se čuva u posudama kapaciteta 60 litara ili manje.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 12 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(10) „Šira” Šira je tekući proizvod dobiven od svježega grožđa prirodnim putem ili fizikalnim postupcima. Najveća dopuštena stvarna alkoholna jačina šire je 1 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(11) Djelimično fermentirani šira „Šira u fermentaciji” znači proizvod koji se dobiva fermentacijom šire koji ima stvarnu alkoholnu jačina veću od 1 % vol., ali manju od tri petine ukupne volumne alkoholne jačine.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 14 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(12) Djelimično fermentirani šira ekstrahovana iz prosušenog grožđa „Šira u fermentaciji ekstrahovan iz prosušenog grožđa” znači proizvod koji se dobiva djelimičnom fermentacijom šire dobivenog iz prosušenog grožđa, čiji je ukupan sadržaj šećera prije fermentacije najmanje 272 g/L, a prirodna i stvarna alkoholna jačina najmanje 8 % vol. Međutim, određena vina koja udovoljavaju tim zahtjevima, a određuje ih Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., ne smatraju se širom u fermentaciji ekstrahovanoj iz prosušenog grožđa.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 15 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(13) Koncentrovana šira, „Koncentrovana šira” je nekaramelizovana šira koja se dobiva djelimičnom dehidracijom šire koja se sprovodi bilo kojim odobrenim postupkom, osim neposrednim zagrijavanjem, tako da vrijednost izmjerena na refraktometru, u skladu s prvim podstavom člana 80. stava 5. i tačke (d) prvog podstava člana 91, pri temperaturi od 20 °C nije manja od 50,9 %. Najveća dopuštena stvarna alkoholna jačina koncentrovane šire je 1 % vol.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 16 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(14) Rektifikovana koncentrovana šira, „ Rektifikovana koncentrovana šira” je: (a) tekući nekaramelizirani proizvod: i. koji se dobiva djelimičnom dehidracijom šire koja se provodi bilo kojim odobrenim postupkom, osim neposrednim zagrijavanjem, tako da vrijednost	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 17 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

izmjerena na refraktometru sukladno metodi koju je potrebno propisati u skladu s članom 80. stavom 5. i tačkom (d) prvog podstava i člana 91., pri temperaturi od 20 °C nije manja od 61,7 %; ii. koji je prošao odobreni postupak otkiseljavanja i uklanjanja sastojaka s iznimkom šećera; iii. koji ima sljedeća svojstva: — pH najviše 5 kod 25 Brix, — optičku gustoću kod 425 nm za debljinu od 1 cm najviše 0,100 u grožđanome širau s koncentracijom 25 Brix, — sadržaj saharoze koji se ne može otkriti metodom analize koju treba definirati, — Folin-Ciocalteuov indeks najviše 6,00 kod 25 Brix, — titracijsku kiselost najviše 15 miliekvivalenata po kilogramu ukupnih šećera, — koncentraciju sumpor-dioksida najviše 25 miligrama po kilogramu ukupnih šećera, — ukupnu koncentraciju katjona najviše 8 miliekvivalenata po kilogramu ukupnih šećera, — vodljivost kod 25 °Brix i 20 °C najviše 120 mikro-Siemens/cm, — koncentraciju hidroksimetilfurfurala najviše 25 mg/kg ukupnih šećera, — prisutnost mezoinozitol. (b) kruti nekaramelizirani proizvod: i. koji se dobiva kristalizacijom tekuće rektifikovane koncentrovane šire bez upotrebe rastvarača; ii. koji je prošao odobreni postupak otkiseljavanja i uklanjanja sastojaka s iznimkom šećera; iii. ima sljedeća svojstva nakon razređivanja u rastvoru od 25 Brix-a: — pH najviše 7,5,				
--	--	--	--	--

— optičku gustoću kod 425 nm za debljinu od 1 cm najviše 0,100, — sadržaj saharoze koji se ne može otkriti metodom analize koju treba definirati, — Folin-Ciocalteuov indeks najviše 6,00, — titracijsku kiselost najviše 15 miliekvivalenata po kilogramu ukupnih šećera, — koncentraciju sumpor-dioksida najviše 10 miligrama po kilogramu ukupnih šećera, — ukupnu koncentraciju kationa najviše 8 miliekvivalenata po kilogramu ukupnih šećera, — vodljivost kod 20 °C najviše 120 mikro-Siemens/cm, — koncentraciju hidroksimetilfurfurala najviše 25 mg/kg ukupnih šećera, — prisutnost mezoinozitola. Najveća dopuštena stvarna alkoholna jačina rektifikovane koncentrovane šire je 1 % vol.				
(15) Vino od prosušenog grožđa „Vino od prosušenog grožđa” je proizvod: (a) koji je proizveden bez pojačavanja, od grožđa djelimično dehidriranog na suncu ili u sjenci; (b) koji ima ukupan udio alkohola najmanje 16 % vol. i stvarni udio alkohola najmanje 9 % vol.; i (c) koji ima prirodni udio alkohola najmanje 16 % vol. (ili 272 g/l šećera).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 18 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
(16) Vino od prezrelog grožđa „Vino od prezrelog grožđa” je proizvod: (a) koji je proizveden bez pojačavanja; (b) koji ima prirodni udio alkohola najmanje 15 % vol. i (c) koji ima ukupan udio alkohola najmanje 15 % vol. i stvarni udio alkohola najmanje 12 % vol. Države članice za ovaj proizvod mogu propisati razdoblje starenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

(17) Vinsko sirće „ Vinsko sirće je sirće: (a) koji se dobiva isključivo sirćetnom fermentacijom vina; i (b) koji ima ukupan sadržaj kiselina najmanje 60 g/L izraženo kao vinska kiselina.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 20 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
PRILOG VII. DEFINICIJE ,OZNAKE I PRODAJNE OZNAKE PROIZVODA IZ ČLANA 78. DIO III Mlijeko i mliječni proizvodi DIO IV Mlijeko tarifne oznake KN 0401 DIO V Proizvodi iz sektora mesa peradi DIO VI Jaja DIO VII Mazive masti DIO VIII Opisi i definicije maslinovog ulja	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG VII. Dodatak I Vinogradarske zone Vinogradarske zone su: (1) Vinogradarska zona A obuhvata: (a) u Njemačkoj: područja zasađena vinovom lozom, osim onih koja su uvrštena u tačku 2. podtačku (a); (b) u Luksemburgu: luksemburška vinogradarska regija (c) u Belgiji, Danskoj, Irskoj, Holandiji, Poljskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini: vinogradarska područja tih država članica; (d) U Češkoj: vinogradarska regija Čechy. (2) Vinogradarska zona B obuhvaća: (a) u Njemačkoj, područja zasađena vinovom lozom u određenoj regiji Baden; (b) u Francuskoj, područja zasađena vinovom lozom u departmanima koji nisu navedeni u ovom Prilogu te u sljedećim departmanima:	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

— u Alsaceu: Bas-Rhin, Haut-Rhin, — u Loreni: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, — u Champagneu: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, — u Juri: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, — u Savoiji: Savoie, Haute-Savoie, Isère (općina Chapareillan), — u dolini Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, područja zasađena vinovom lozom u arondismanu Cosne-sur-Loire departmana Nièvre; (c) u Austriji, austrijsko vinogradarsko područje (d) u Češkoj, vinogradarska regija Morava i područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 1. podtačku (d); (e) u Slovačkoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť i vinogradarska područja koja nisu uvrštena u tačku 3. podtačku (f); (f) u Sloveniji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: — u Podravskoj regiji: Štajerska Slovenija, Prekmurje, — u Posavskoj regiji: Bizeljsko Sremič, Dolenjska i Bela krajina, i područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 4. podtačku (d); (g) u Rumunjskoj, područje Podişul Transilvaniei; (h) u Hrvatskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim podregijama: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje i Zagorje-Međimurje.				
---	--	--	--	--

(3) Vinogradarska zona C I. obuhvaća: (a) u Francuskoj, područja zasađena vinovom lozom: — u sljedećim departmanima: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (osim općine Chapareillian), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (osim arondismana Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne — u arondismanima Valence i Die departmana Drôme (osim kantona Dieulefit, Loriol, Marsanne i Montélimar), — u arondismanu Tournon, u kantonima Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge i la Voulte-sur-Rhône departmana Ardèche; (b) u Italiji, područja zasađena vinovom lozom u regiji Valle d'Aosta i u pokrajinama Sondrio, Bolzano, Trento i Belluno; (c) u Španiji, područja zasađena vinovom lozom u pokrajinama A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa and Vizcaya; (d) u Portugaliji, područja zasađena vinovom lozom u dijelu regije Norte koji odgovara određenom vinogorju za „Vinho Verde“, kao i područja „Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras“ (osim „Freguesias da Carvoeira e Dois Portos“), koja pripadaju „Região vitícola da Extremadura“; (e) u Mađarskoj, sva područja zasađena vinovom lozom;				
--	--	--	--	--

(f) u Slovačkoj, područja zasađena vinovom lozom u regiji Tokajská vinohradnícka oblasť; (g) u Rumuniji, područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 2. podtačku (g) ili tačku 4. podtačku (f); (h) u Hrvatskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim podregijama: Hrvatsko Podunavlje i Slavonija. (4) Vinogradarska zona C II obuhvaća: (a) u Francuskoj, područja zasađena vinovom lozom: — u sljedećim departmanima: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (osim kantona Olette i Arles-sur-Tech), Vaucluse, — u dijelu departmana Var koji je na jugu omeđen sjevernom granicom općina Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour i Sainte-Maxime, — u arondismanu Nyons i kantonu Loriol-sur-Drôme u departmanu Drôme, — u dijelovima departmana Ardèche koji nisu navedeni u tački 3. podtački (a); (b) u Italiji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Abruzzo, Kampanija, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajine Sondrio), Marche, Molise, Pijemont, Toskana, Umbrija, Veneto (osim pokrajine Belluno), uključujući otoke koji pripadaju tim regijama, kao što su Elba i drugi otoci toskanskog arhipelaga, Pontijski otoci, Capri and Ischia; (c) u Španiji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim pokrajinama: — Lugo, Orense, Pontevedra, — Ávila (osim za općine čija vina koje odgovaraju određenom vinogorju „comarca“, Cebreros), Burgos,				
--	--	--	--	--

León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, — La Rioja, — Álava, — Navarra, — Huesca, — Barcelona, Girona, Lleida, — u dijelu pokrajine Zaragoza sjeverno od rijeke Ebro, — u onim općinama pokrajine Tarragona koje su uključene u oznaku porijekla Penedés, — u dijelu provincije Tarragona koje odgovara određenom vinogorju „comarca”, Conca de Barberá; (d) u Sloveniji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Brda ili Goriška Brda, Vipavska dolina ili Vipava, Kras i Slovenska Istra; (e) u Bugarskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Dunavska Ravšina (Дунавска равнина), Černomorski Rajon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина); (f) u Rumuniji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului i Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, južna vinska regija, uključujući pješčane i druge pogodne regije; (g) u Hrvatskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim podregijama: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija i Srednja i Južna Dalmacija. (5) Vinogradarska zona C III. (a) obuhvaća: (a) u Grčkoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim prefekturama: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia,				
--	--	--	--	--

Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khandia, Rethimni, Samos, Lasithi i otok Thira (Santorini); (b) na Kipru, područja zasađena vinovom lozom na visini iznad 600 metara; (c) u Bugarskoj, područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 4. podtačku (e). (6) Vinogradarska zona C III. (b) obuhvaća: (a) u Francuskoj, područja zasađena vinovom lozom: — u departmanima Korzike, — u dijelu departmana Var koji se nalazi između mora i linije omeđene općinama (koje su i same uključene) Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour i Sainte- Maxime, — u kantonima Olette i Arles-sur-Tech u departmanu Pyrénées-Orientales; (b) u Italiji, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim regijama: Kalabrija, Basilicata, Apulija, Sardinija i Sicilija, uključujući otoke koji pripadaju tim regijama, kao što su Pantelleria i Eolski otoci, Egadski i Pelagijski otoci; (c) u Grčkoj, područja zasađena vinovom lozom koja nisu navedena u tački 5. podtački (a); (d) u Španiji: područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 3. podtačku (c) ili tačku 4. podtačku (c); (e) u Portugaliji, područja zasađena vinovom lozom koja nisu uvrštena u tačku 3. podtačku (d); (f) na Kipru, područja zasađena vinovom lozom na visini ispod 600 metara; (g) na Malti, područja zasađena vinovom lozom: (7) Razgraničenje teritorija koji pripadaju administrativnim jedinicama navedenima u ovom Prilogu u skladu je s nacionalnim odredbama koje su				
---	--	--	--	--

stupile na snagu 15. decembra 1981., za Španiju u skladu s nacionalnim odredbama koje su stupile na snagu 1. marta 1986., a za Portugaliju u skladu s nacionalnim odredbama koje su stupile na snagu				
PRILOG VII. Dodatak II Mazive masti	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.	
PRILOG VIII. ENOLOŠKI POSTUPCI IZ ČLANA 80. DIO I Pojačavanje, dokiseljavanje i otkiseljavanje u određenim vinogradarskim zonama A Granice pojačavanja 1. U određenim vinogradarskim zonama Unije, ako je to nužno zbog vremenskih uslova, države članice mogu dopustiti povećanje prirodne volumne alkoholne jačine svježeg grožđa, šire, šire u vrenju, mladog vina u vrenju i vina, dobivenih od sorata vinove loze koje se mogu klasificirati u skladu s članom 81. 2. Povećanje prirodne volumne alkoholne jačine postiže se enološkim postupcima iz odjeljka B i ne smije prijeći sljedeće granice: (a) 3 % vol. u vinogradarskoj zoni A; (b) 2 % vol. u vinogradarskoj zoni B; (c) 1,5 % vol. u vinogradarskoj zoni C. 3. U godinama s iznimno nepovoljnim klimatskim uslovima, države članice mogu zatražiti da se granice utvrđene u tački 2. povise za 0,5 %. U slučaju takvog zahtjeva, Komisija u okviru ovlasti iz člana 91. usvaja provedbeni akt u najkraćem mogućem roku. Komisija nastoji donijeti odluku u roku od četiri tjedna nakon podnošenja zahtjeva.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 37 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i sa Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

B Postupci pojačavanja

1. Povećanje prirodne volumne alkoholne jačinal predviđeno odjeljkom A provodi se samo na sljedeći način:

(a) za svježe grožđe, širu u vrenju ili mlado vino u vrenju, dodavanjem saharoze, koncentrovane šire ili rektifikovane koncentrovane šire;

(b) za šira, dodavanjem saharoze, koncentrovane šire ili rektifikovane koncentrovane šire, ili djelimičnim koncentrovanjem, uključujući reverzivnu osmozu;

(c) za vino, djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja.

2. Primjena jednog od postupaka navedenih u tački 1. isključuje primjenu drugih kad se vino ili šira pojačava koncentrovanom širom ili rektifikovanom koncentrovanom širom, a uplaćena je potpora na osnovu člana 103y Regulative (EZ) br. 1234/2007.

3. Dodavanje saharoze navedeno u tački 1. podtački (a) i (b) provodi se samo suhim postupkom i samo u sljedećim područjima:

(a) vinogradarska zona A;

(b) vinogradarska zona B;

(c) vinogradarska zona C;

s iznimkom vinograda u Grčkoj, Španjolskoj, Italiji, Cipru, Portugalu i vinograda u francuskim departmanima pod nadležnošću žalbenih sudova u:

— Aix-en-Provenceu,

— Nîmesu,

— Montpellieru,

— Toulouseu,

— Agenu,

— Pauu,

— Bordeauxu,

— Bastiji.

Međutim, nacionalna tijela mogu iznimno dopustiti pojačavanje šećerom suhim postupkom u gore navedenim francuskim departmanima. Francuska će odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice o svakom takvom odobrenju. 4. Dodavanje koncentrovane šire ili rektifikovane koncentrovane šire ne smije povećati početni volumen kljuka, šire, šire u vrenju ili mladog vina u vrenju više od 11 % u vinogradarskoj zoni A, 8 % u vinogradarskoj zoni B i 6,5 % u vinogradarskoj zoni C. 5. Koncentrovanje šire ili vina podvrgnutima postupcima iz tačke 1.: (a) ne smije smanjiti početni volumen tih proizvoda više od 20 %; (b) ne smije, bez obzira na tačku 2. podtačku (c) odjeljka A, povećati prirodnu alkoholnu jačina tih proizvoda više od 2 % vol. 6. Postupcima iz tačke 2., podtačke (c). i tačke 5. može se podići ukupna volumna alkoholna jačina svježeg grožđa, šire, šire u vrenju, mladog vina u vrenju ili vina maksimalno do: (a) 11,5 % vol. u vinogradarskoj zoni A; (b) 12 % vol. u vinogradarskoj zoni B; (c) 12,5 % vol. u vinogradarskoj zoni C I.; (d) 13 % vol. u vinogradarskoj zoni C II.; i (e) 13,5 % vol. u vinogradarskoj zoni C III; 7. Iznimno od tačke 6., države članice mogu: (a) kod crnog vina, podići gornju granicu za ukupnu volumnu alkoholnu jačina proizvoda iz tačke 6. do 12 % vol. u vinogradarskoj zoni A i 12,5 % vol. u vinogradarskoj zoni B; (b) podići ukupnu volumnu alkoholnu jačina proizvoda iz tačke 6. za proizvodnju vina s oznakom porijekla na razinu koju određuju države članice.				
--	--	--	--	--

C Dokiseljavanje i otkiseljavanje 1. Svježe grožđe, šira, šira u vrenju, mlado vino u vrenju i vino mogu se podvrgnuti dokiseljavanju i otkiseljavanju. 2. Dokiseljavanje proizvoda iz tačke 1., može se provoditi samo do granice od 4 g/L izraženo kao vinska kiselina, ili 53,3 miliekvivalenata po litri. 3. Otkiseljavanje vina može se provoditi samo do granice od 1 g/L izraženo kao vinska kiselina, ili 13,3 miliekvivalenata po litri. 4. Šira namijenjen koncentriranju može se djelimično otkiseljavati. 5. Nije dopušteno istovremeno dokiseljavanje i pojačavanje, osim pri odstupanjima koja donosi Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., kao ni dokiseljavanje i otkiseljavanje istog proizvoda. D. Postupci 1. Nijedan od postupaka iz odjeljaka B i C, osim zakiseljavanja i otkiseljavanja vina, nije dopušten ako se ne provodi, pod uslovima koje određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., tijekom pretvaranja svježeg grožđa, šire, šire u vrenju, mladog vina u vrenju u vino ili u bilo koje drugo piće iz sektora vina namijenjeno za neposrednu konzumaciju ljudi, osim pjenušavog vina i gaziranog pjenušavog vina, u vinogradarskoj zoni gdje je bilo ubrano korišteno svježe grožđe. 2. Koncentriranje vina obavlja se u vinogradarskoj zoni gdje je korišteno grožđe bilo ubrano. 3. Zakiseljavanje i otkiseljavanje vina obavlja se samo u vinariji i vinogradarskoj zoni gdje je bilo ubrano grožđe korišteno za proizvodnju dotičnog vina.				
--	--	--	--	--

4. O svakom od postupaka iz tačaka 1., 2. i 3. obavješćuju se nadležna tijela. Isto se primjenjuje na količine koncentrovane šire, rektifikovane koncentrovane šire ili saharoze koje za obavljanje svog posla posjeduju fizička ili pravna lica ili skupine osoba, naročito proizvođači, punionici, obrađivači i trgovci koje određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2., u isto vrijeme i na istome mjestu kao svježe grožđe, šira, šira u vrenju ili neflaširano vino. Obavijest o tim količinama može se zamijeniti upisom u registar ulazne robe i korištenja zaliha. 5. Svaki od postupaka iz odjeljaka B i C upisan je u prateći dokument predviđen članom 147., kojim se stavljaju u promet proizvodi koji su bili podvrgnuti tim postupcima. 6. Postupci navedeni u odjeljcima B i C ne smiju provoditi osim u slučaju odstupanja opravdanih iznimnim klimatskim uslovima: (a) u vinogradarskoj zoni C nakon 1. Januara; (b) u vinogradarskim zonama A i B nakon 16. ožujka te se provode samo za proizvode od grožđa iz berbe neposredno prije tih datuma. 7. Bez obzira na tačku 6., koncentriranje hlađenjem i zakiseljavanje i otkiseljavanje vina može se sprovoditi tokom čitave godine.				
PRILOG VIII. ENOLOŠKI POSTUPCI IZ ČLANA 80. DIO II Ograničenja A Uopšteno 1. Svi odobreni enološki postupci isključuju dodavanje vode, osim ako za to postoji posebna tehnološka potreba.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 38 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i sa Pravilnikom o enološkim	

2. Svi odobreni enološki postupci isključuju dodavanje alkohola, osim za dobivanje šire od svježeg grožđa čije je vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola, likerskog vina, pjenušavog vina, vina pojačanog za destilaciju i biser vina. 3. Vino pojačano za destilaciju koristi se samo za destilaciju. B Svježe grožđe, šira i sok od grožđa 1. Šira od svježeg grožđa kojemu je vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola koristi se samo tijekom pripreme proizvoda koji nisu obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 i 2204 29. To ne dovodi u pitanje bilo kakve strože odredbe koje države članice mogu primijeniti na svom području za pripremu proizvoda koji nisu obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 i 2204 29. 2. Sok od grožđa i koncentrovani sok od grožđa ne smiju se prerađivati u vino niti dodavati vinu. Alkoholno vrenje tih proizvoda zabranjeno je na području Unije. 3. Tačke 1. i 2. ne primjenjuju se na proizvode namijenjene za proizvodnju, u, Irskoj, Poljskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, proizvoda obuhvaćenih tarifnom oznakom KN 2206 00 za koje države članice mogu dopustiti korištenje sastavljenog imena koje uključuje prodajnu oznaku „vino“. 4. Šira u fermentaciji ekstrahovana iz prosušenog grožđa stavlja se na tržište samo za proizvodnju likerskih vina i samo u vinogradarskim regijama u kojima je takav način upotrebe bio tradicionalan 1. januara 1985, kao i za proizvodnju vina od prezreloga grožđa. 5. Svježe grožđe, šira, šira u vrenju, koncentrovana šira, rektifikovana koncentrovana šira, šira čije je			postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
--	--	--	--	--

vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola, sok od grožđa, koncentrovani sok od grožđa i vino ili mješavine tih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja ne smiju se prerađivati u proizvode iz Priloga VII. dijela II. niti dodavati takvim proizvodima na području Unije. C Kupaža vina Kupaža vina podrijetlom iz treće zemlje s vinom iz Unije i kupaža između vina porijeklom iz trećih zemalja zabranjena je na području Unije.				
D. Nusproizvodi 1. Zabranjeno je pretjerano presovanje grožđa. Uzimajući u obzir lokalne i tehničke uslove, države članice utvrđuju minimalnu količinu alkohola sadržanu u komini i talogu nakon presovanja grožđa. Države članice utvrđuju količinu alkohola sadržanu u tim nusproizvodima, koja iznosi najmanje 5 % volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu. 2. Od vinskog taloga ili komine ne proizvodi se vino ni bilo kakvo drugo piće namijenjeno za neposrednu konzumaciju ljudi, osim alkohola, žestokih pića i piquettea. Dodavanje vina talogu ili komini ili prešanoj pasti aszu dopušteno je pod uslovima koje određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s članom 75. stavom 2. kad se ta metoda tradicionalno upotrebljava za proizvodnju „Tokaji fordítás” i „Tokaji máslás” u Mađarskoj i „Tokajský fordítás” i „Tokajský mášláš” u Slovačkoj. 3. Zabranjeno je prešanje vinskog taloga i ponovna fermentacija komine, osim za destilaciju ili proizvodnju pikea. Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se prešanjem ako su dobiveni proizvodi dobre, primjerene i tržišne kvalitete.	Član 7 Poslije člana 38 dodaju se dva nova člana koja glase: „Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima Član 38b Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se presovanjem ako su dobijeni proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim zakonom. Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima je najmanji zapreminski procenat alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na procenat koji sadrži proizvedeno vino i treba da bude najmanje 5% volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 38 i 39 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

4. Pike, ako dotična država članica dopušta njegovu proizvodnju, koristi se samo za destilaciju ili za lične potrebe u domaćinstvu vinogradara. 5. Ne dovodeći u pitanje mogućnost odluke država članica da zahtijevaju odlaganje nusproizvoda pomoću destilacije, sve fizička ili pravna lica ili skupine osoba koje posjeduju nusproizvode moraju ih odlagati pod uslovima koje određuje Komisija putem delegiranih akata u skladu s čl. 75. st. 2				
PRILOG IX. NEOBAVEZNE REZERVISANE NAPOMENE	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG X. USLOVI OTKUPA ŠEĆERNE REPE IZ ČLANA 125.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG XI. USLOVI OTKUPA ŠEĆERNE REPE IZ ČLANA 124.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG XII. NACIONALNE I REGIONALNE KVOTE ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA, IZOGLUKOZE I INULINSKOG SIRUPA IZ ČLANA 136.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG XIII. DETALJNA PRAVILA O PRENOSU KVOTA ZA ŠEĆER I IZOGLUKOŽU U SKLADU SA ČLANOM 138.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG XIV. KORELACIJSKA TABLICA IZ ČLANA 230.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa (EU) br. 2117/2021				

Član 1. Izmjene Regulative (EU) br. 1308/2013 Regulativa (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi: 1. član 2. zamjenjuje se sljedećim: „Član 2. Opće odredbe o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) Regulativa (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Savjeta (*) i odredbe donesene na temelju te Regulative primjenjuju se na mjere navedene u ovoj Regulativi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. član 3. mijenja se kako slijedi: (a) stav 2. briše se; (b) stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim: „3. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije navedene u Regulativi (EU) 2021/2116 i Regulativi (EU) 2021/ 2115 Europskog parlamenta i Savjeta (*), osim ako je drukčije predviđeno ovom Regulativom. 4. Komisija je, u skladu s članom 227., ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se mijenjaju definicije koje se odnose na sektore utvrđene u Prilogu II. u mjeri potrebnoj za ažuriranje definicija s obzirom na kretanja na tržištu bez dodavanja novih definicija. 3. član 5. zamjenjuje se sljedećim: „Član 5. Stope konverzije za rižu Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju stope konverzije za rižu u različitim fazama prerade. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.“	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
4. član 6. zamjenjuje se sljedećim: „Član 6. Tržišne godine.,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	
Izmjen od 5. do 7. Javne intervencije i privatno skladištenje	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

			regulisanja ovog propisa	
8. Potpora za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Izmjene od 9. do 16. Program odobrenja sadnje vinove loze	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
17. do 18. Neobavezne rezervisane napomene	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
19. u članu 92. stavu 1. dodaje se sljedeći podstav: „Međutim, pravila utvrđena u ovom odjeljku ne primjenjuju se na proizvode iz Priloga VII. dijela II. točaka 1.,4., 5.,6., 8. i 9. ako su ti proizvodi bili podvrgnuti potpunoj dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E.“; 20. član 93. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 1. tačke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim: „(a) „oznaka izvornosti“ znači naziv, uključujući tradicionalno korišten naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određenog zemljopisnog okruženja; ii. podrijetlom iz određenog mjesta, određene regije ili, u iznimnim slučajevima, određene zemlje; iii. koji je proizveden od grožđa koje potječe isključivo s tog zemljopisnog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom zemljopisnom području; i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 22, 23 i 24 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

v. koji je dobiven od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>. (b) „oznaka zemljopisnog podrijetla” znači naziv, uključujući tradicionalno korišten naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija se specifična kvaliteta, ugled ili druga obilježja mogu pripisati njegovom zemljopisnom podrijetlu; ii. koji potječe iz određenog mjesta, određene regije ili, u iznimnim slučajevima, određene zemlje; iii. koji ima najmanje 85 % grožđa korištenog za njegovu proizvodnju potječe isključivo s tog zemljopisnog područja; iv. proizvodnja kojeg se odvija na tom zemljopisnom području; i v. koji se dobiva od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>. ”				
21. član 94. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim: „Zahtjevi za zaštitu naziva kao oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla uključuju:”; (b) stav 2. mijenja se kako slijedi: i. tačka (g) zamjenjuje se sljedećim: „(g) detalje o poveznici iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i. ili, već prema slučaju tačke (b) podtačke i.: i. u pogledu zaštićene oznake izvornosti, povezanost između kvalitete ili obilježja proizvoda i zemljopisnog okruženja iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i.; pojedinosti koje se odnose na ljudske čimbenike tog zemljopisnog okruženja mogu, ako je to relevantno, ograničiti na opis upravljanja tlo, biljnim materijalom i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg drugog relevantnog ljudskog doprinosa	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 25 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

održavanju prirodnih čimbenika zemljopisnog okruženja iz te tačke; ii. u pogledu zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, povezanost određene kvalitete, ugleda ili drugog obilježja proizvoda i zemljopisnog podrijetla iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i." ii. dodaju se sljedeći podstavci: „Specifikacija proizvoda može sadržavati opis doprinosa oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla održivom razvoju. Ako se vino ili vina mogu djelomično dealkoholizirati, specifikacija proizvoda sadrži i opis djelomično dealkoholiziranog vina ili vinâ u skladu s drugim podstavom tačkom (b) mutatis mutandis i, prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju za proizvodnju djelomično dealkoholiziranog vina ili vinâ, kao i relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji."				
22. član 96. mijenja se kako slijedi: (a) stav 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. Ako država članica koja ocjenjuje zahtjev smatra da su uslovi ispunjeni, ona provodi nacionalni postupak kojim se osigurava odgovarajuće objavljivanje specifikacija proizvoda barem na internetu i proslijeđuje zahtjev Komisiji. Prilikom proslijeđivanja zahtjeva za zaštitu Komisiji na temelju prvog podstava ovog stava, država članica uključuje izjavu da smatra da zahtjev podnositelja zahtjeva ispunjava sve uslove u vezi sa zaštitom predviđene ovim odjeljkom i odredbe donesene na temelju njega te da potvrđuje da jedinstveni dokument iz člana 94. stava 1. tačke (d) predstavlja vjeran sažetak specifikacije proizvoda. Države članice obavješćuju Komisiju o prihvatljivim prigovorima koje su zaprimile u okviru nacionalnog postupka."; (b) dodaje se sljedeći stav: „6. Država članica bez odgode	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		Obaveza nastaje nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

obavješćuje Komisiju o svim postupcima pokrenutima pred nacionalnim sudom ili drugim nacionalnim tijelom u vezi sa zahtjevom za zaštitu koji je država članica proslijedila Komisiji u skladu sa stavom 5. i o svim zahtjevima koji su na nacionalnoj razini poništeni odmah primjenjivom, ali ne i konačnom sudskom odlukom“; 23. u članu 97. stavci 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim: „2. Komisija ispituje zahtjeve za zaštitu koje primi u skladu s članom 96. stavom 5. Komisija provjerava sadrže li zahtjevi tražene informacije te ima li u njima očitih pogrešaka, uzimajući u obzir ishod prethodnog nacionalnog postupka koji je provela dotična država članica. Ta se kontrola posebno odnosi na jedinstveni dokument iz člana 94. stava 1. tačke (d). Kontrola koju provodi Komisija ne bi trebala trajati dulje od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva od države članice. Ako se to razdoblje premaši, Komisija podnositelje zahtjeva u pisanom obliku obavješćuje o razlozima kašnjenja. 3. Komisija se izuzima od obveze poštovanja roka za provedbu kontrole iz stava 2. drugog podstava i obavješćivanja podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja ako kada primi priopćenje države članice u vezi sa zahtjevom za registraciju podnesenom Komisiji u skladu s članom 96. stavom 5. u kojem se: (a) obavješćuje Komisiju da je zahtjev na nacionalnoj razini poništen odmah primjenjivom, ali ne i konačnom sudskom odlukom; ili (b) traži od Komisije da suspendira kontrolu iz stava 2. jer je započet nacionalni sudski postupak kako bi se osporila valjanost zahtjeva, a država članica smatra da se taj postupak temelji na valjanim razlozima. Izuzeće proizvodi učinke dok država članica ne obavijesti				
--	--	--	--	--

Komisiju da je izvorni zahtjev ponovno uspostavljen ili da država članica povlači svoj zahtjev za suspenziju. 4. Ako na temelju kontrole provedene na temelju stava 2. ovog člana Komisija smatra da su uslovi iz člana 93., 100. i 101. ispunjeni, ona donosi provedbene akte o objavi, u Službenom listu Europske unije, jedinstvenog dokumenta iz člana 94. stava 1. tačke (d) i upućivanja na objavu specifikacije proizvoda tijekom prethodnog nacionalnog postupka. Ti se provedbeni akti donose bez primjene postupka iz člana 229. stava 2. ili 3. Ako na osnovi kontrole provedene na temelju stava 2. ovog člana Komisija smatra da uslovi utvrđeni u članovima 93., 100. i 101. nisu ispunjeni, ona donosi provedbene akte o odbijanju zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.”; 24. članovi 98. i 99. zamjenjuju se sljedećim: „Član 98. Postupak podnošenja prigovora 1. U roku od tri mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta iz člana 94. stava 1. tačke (d) u Službenom listu Europske unije tijela države članice ili treće zemlje, ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima boravište ili poslovni nastan u trećoj zemlji i koja ima legitimni interes, Komisiji može podnijeti obrazloženu izjavu o prigovoru na predloženu zaštitu. Bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima boravište ili poslovni nastan u državi članici koja nije država članica koja je proslijedila zahtjev za zaštitu i koja ima legitimni interes može podnijeti izjavu o prigovoru putem tijela države članice u kojoj ima boravište ili poslovni nastan u roku koji omogućuje podnošenje izjave o prigovoru na temelju prvog podstava. 2. Ako Komisija smatra da je prigovor dopušten, poziva tijelo ili fizičku ili pravnu osobu koji su podnijeli prigovor te tijelo, fizičku ili pravnu osobu				
---	--	--	--	--

koji su podnijeli zahtjev za zaštitu da provedu odgovarajuća savjetovanja tijekom razumnog razdoblja koje nije dulje od tri mjeseca. Poziv se izdaje u roku od pet mjeseci od datuma objave zahtjeva za zaštitu na koji se odnosi obrazložena izjava o prigovoru u Službenom listu Europske unije. Pozivu se prilaže preslika obrazložene izjave o prigovoru. U bilo kojem trenutku tijekom ta tri mjeseca Komisija može na zahtjev tijela, fizičke ili pravne osobe koji su podnijeli zahtjev produljiti rok za savjetovanje za najviše tri mjeseca. 3. Tijelo ili osoba koji su podnijeli prigovor i tijelo ili osoba koji su podnijeli zahtjev za zaštitu započinju savjetovanja iz stava 2. bez nepotrebne odgode. Oni jedni drugima pružaju potrebne informacije kako bi se procijenilo je li zahtjev za zaštitu usklađen s ovom Regulativom i odredbama donesenima na temelju nje. 4. Ako tijelo ili osoba koji su podnijeli prigovor i tijelo ili osoba koji su podnijeli zahtjev za zaštitu postignu sporazum, podnositelj zahtjeva s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ili tijela države članice ili treće zemlje iz koje je zahtjev za zaštitu podnesen obavješćuju Komisiju o rezultatima savjetovanja i o svim čimbenicima koji su omogućili postizanje sporazuma, uključujući mišljenja stranaka. Ako su pojedinosti objavljene na temelju člana 97. stava 4. znatno izmijenjene, Komisija ponavlja kontrolu iz člana 97. stava 2. nakon što je proveden nacionalni postupak kojim se osigurava odgovarajuća objava tih izmijenjenih pojedinosti. Ako se nakon postizanja sporazuma specifikacije proizvoda ne izmijene ili ako izmjene nisu znatne, Komisija u skladu s članom 99. stavom 1. donosi odluku kojom se oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla dodjeljuje zaštita neovisno o primitku dopuštene izjave o				
--	--	--	--	--

prigovoru. 5. Ako se sporazum ne postigne, podnositelj zahtjeva s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ili tijela države članice ili treće zemlje iz koje je zahtjev za zaštitu podnesen obavješćuju Komisiju o rezultatima provedenih savjetovanja i o svim povezanim informacijama i dokumentima. Komisija donosi odluku u skladu s članom 99. stavom 2. kojom dodjeljuje zaštitu ili odbija zahtjev. Član 99. Odluka o zaštiti 1. Ako ne primi dopuštenu izjavu o prigovoru u skladu s članom 98., Komisija donosi provedbene akte kojima se dodjeljuje zaštita. Ti provedbeni akti donose se bez primjene postupka iz člana 229. stava 2. ili 3. 2. Ako primi dopuštenu izjavu o prigovoru, Komisija donosi provedbene akte kojima se dodjeljuje zaštita ili odbija zahtjev. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. 3. Zaštitom dodijeljenom na temelju ovog člana ne dovodi se u pitanje obveza proizvođača da se pridržavaju drugih propisa Unije osobito onih koji se odnose na stavljanje proizvoda na tržište i označivanje hrane.”; 25. član 102. zamjenjuje se sljedećim: „Član 102. Odnos sa žigovima 1. Ako je oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana na temelju ove Regulative, registracija žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 103. stavom 2. i koji se odnosi na proizvod iz jedne od kategorija navedenih u dijelu II. Priloga VII. odbija se ako je zahtjev za registraciju žiga bio podnesen nakon datuma podnošenja Komisiji zahtjeva za registraciju u vezi s oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla. Žigovi koji su registrirani u suprotnosti s prvim podstavom poništavaju se. 2. Ne dovodeći u pitanje član 101. stav 2. ove Regulative, žig čija je upotreba u suprotnosti s				
--	--	--	--	--

članom 103. stavom 2. ove Regulative, a za koji je podnesen zahtjev ili je registriran ili uspostavljen upotrebom, u slučaju da predmetno zakonodavstvo predviđa tu mogućnost, u dobroj vjeri na području Unije prije datuma na koji je zahtjev za zaštitu oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla bio podnesen Komisiji, može se i dalje upotrebljavati i obnavljati neovisno o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, pod uslovom da ne postoje razlozi za ništavost ili opoziv žiga na temelju Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Savjeta (*) ili na temelju Regulative (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Savjeta (**). U takvim slučajevima dopušta se upotreba oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, kao i upotreba relevantnih žigova.				
26. član 103. mijenja se kako slijedi: (a) u stavu 2. tačke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim: „(a) bilo koju izravnu ili neizravnu komercijalnu upotrebu tog zaštićenog naziva, uključujući upotrebu za proizvode koji se upotrebljavaju kao sastojci: i. za usporedive proizvode koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva; ili ii. ako se takvom upotrebom iskorištava, umanjuje ili narušava ugled oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla; (b) svaku zloupotrebu, imitaciju ili aludiranje, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda ili usluge ili ako je zaštićeni naziv preveden, transkribiran ili transliteriran ili ako mu je dodan izraz poput „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“, „aroma“, „kao“ ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi upotrebljavaju kao sastojci;”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

27. član 105. zamjenjuje se sljedećim: „Član 105. Izmjene specifikacija proizvoda 1. Podnositelj zahtjeva koji ispunjava uslove utvrđene u članu 95. može podnijeti zahtjev za odobravanje izmjena specifikacija proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, posebno kako bi se u obzir uzeo razvoj znanstvenih i tehničkih spoznaja ili kako bi se izmijenilo razgraničenje zemljopisnog područja iz člana 94. stava 2. drugog podstava tačke (d). Zahtjevi sadržavaju opis i u njima su navedeni razlozi za zatražene izmjene. 2. Izmjene specifikacije proizvoda dijele se u dvije kategorije s obzirom na njihovu važnost: izmjene na razini Unije koje zahtijevaju postupak prigovora na razini Unije i standardne izmjene koje treba rješavati na razini države članice ili treće zemlje. Za potrebe ove Regulative „izmjena na razini Unije” znači izmjena specifikacije proizvoda koja: (a) uključuje izmjenu naziva zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla; (b) sastoji se od izmjene, brisanja ili dodavanja kategorije proizvoda od vinove loze iz Priloga VII. dijela II.; (c) mogla bi dovesti do poništavanja povezanosti iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i. za zaštićene oznake izvornosti ili povezanosti iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i. za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla; ili (d) ima za posljedicu dodatna ograničenja u pogledu stavljanja proizvoda na tržište. „Standardna izmjena” znači svaka izmjena specifikacije proizvoda koja nije izmjena na razini Unije. „Privremena izmjena” znači standardna izmjena koja se odnosi na privremenu promjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo jer su javna tijela uvela obvezne sanitarne i fitosanitarne mjere ili je povezana s elementarnim nepogodama ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o načinu vođenja registra zaštićenih oznaka porijekla i geografskih oznaka vina i dr. proizvoda od grožđa (Sl. list CG 220/2018)	
---	----------------------------------	--------------------------	--	--

nepovoljnim vremenskim uslovima koje su službeno priznala nadležna tijela. 3. Izmjene na razini Unije odobrava Komisija. Postupak za odobrenje slijedi postupak utvrđen u članu 94. i članovima od 96. do 99. mutatis mutandis. Zahtjevi za odobrenje izmjena na razini Unije koje dostavljaju treće zemlje ili proizvođači iz trećih zemalja sadržavaju dokaz da je tražena izmjena u skladu s propisima o zaštiti oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla koji su na snazi u toj trećoj zemlji. Zahtjevi za odobrenje izmjena na razini Unije odnose se isključivo na izmjene na razini Unije. Ako se zahtjev za izmjenu na razini Unije odnosi i na standardne izmjene, smatra se da dijelovi koji se odnose na standardne izmjene nisu podneseni i postupak za izmjene na razini Unije primjenjuje se samo na dijelove koji se odnose na izmjenu na razini Unije. Kontrola takvih zahtjeva usmjerava se na predložene izmjene na razini Unije. 4. Standardne izmjene odobravaju i objavljuju države članice na čijem se državnom području nalazi zemljopisno područje dotičnog proizvoda te ih priopćuju Komisiji. Kada je riječ o trećim zemljama, izmjene se odobravaju u skladu s pravom koje se primjenjuje u dotičnoj trećoj zemlji.				
28. član 106. zamjenjuje se sljedećim: „Član 106. Poništenje Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na valjano obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje, ili fizičke ili pravne osobe koja ima legitimni interes, donijeti provedbene akte kojima se poništava zaštita oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla ako nastupi jedna od sljedećih okolnosti ili više njih: (a) više nije zajamčena sukladnost s odgovarajućom specifikacijom proizvoda; (b) najmanje sedam uzastopnih godina na tržište nije	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

stavljene nijedan proizvod zaštićen oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla; (c) podnositelj zahtjeva koji ispunjava uslove utvrđene u članu 95. izjavio je da više ne želi održavati zaštitu oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.				
29. umeće se sljedeći član: „Član 106.a Privremeno označivanje i prezentiranje Nakon što se zahtjev za zaštitu oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla proslijedi Komisiji, proizvođači je mogu navesti pri označivanju i prezentiranju proizvoda da je zahtjev podnesen te upotrijebiti nacionalne logotipe i oznake u skladu s pravom Unije, posebno u skladu s Regulativom (EU) br. 1169/2011. Simboli Unije koji naznačuju zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i oznake Unije „zaštićena oznaka izvornosti” ili „zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla” mogu se staviti na oznaku tek nakon objave odluke o zaštiti te oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla. Ako se zahtjev odbije, svi proizvodi od vinove loze koji su označeni u skladu s prvim stavom mogu se stavljati na tržište do isteka zaliha.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i drugim proizvodima od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
30. član 111. briše se				
31. u dijelu II. poglavlju II. odjeljku 2. dodaje se sljedeći pododjeljak: „Pododjeljak 4. Provjere u vezi s oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i tradicionalnim izrazima Član 116.a Provjere 1. Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi se zaustavila nezakonita upotreba zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza iz ove Regulative.	Član 4 Član 27 mijenja se i glasi: „Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake Član 27 Zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu geografsku oznaku može koristiti bilo koje pravno i fizičko lice koje stavlja u promet vino	Potpuno usklađeno		

2. Države članice određuju nadležno tijelo odgovorno za provedbu provjera u vezi s obvezama utvrđenima u ovom odjeljku. U tu se svrhu primjenjuju član 4. stavci 2. i 4. i član 5. stavci 1., 4. i 5. Regulative (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta (*). 3. Unutar Unije, nadležno tijelo iz stava 2. ovog člana ili jedno ili više delegiranih tijela u smislu člana 3. tačke 5. Regulative (EU) 2017/625 koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda u skladu s kriterijima utvrđenima u glavi II. poglavlju III. te Regulative provodi provjeru sukladnosti sa specifikacijama proizvoda godišnje, kako tijekom proizvodnje vina, tako i tijekom ili poslije kondicioniranja vina.	proizvedeno u skladu sa odgovarajućim specifikacijama proizvoda. Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena geografska oznaka kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićeno je od: 1) direktne ili indirektno komercijalne upotrebe tog zaštićenog naziva: - za proizvode koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili - upotrebom kojom se narušava ugled oznake porijekla ili geografske oznake; 2) svake zloupotrebe, oponašanja ili aludiranja i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribovan ili transliteriran ili ako mu je dodat izraz "stil", "tip", "metoda", "kako se proizvodi u", "imitacija", "aroma", "kao" ili slično; 3) druge lažne oznake ili oznake koje dovode u zabludu u pogledu: porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži, na reklamnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na vinski proizvod, na pakovanju proizvoda u ambalaži koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu; 4) drugih postupaka koje potrošača mogu dovesti u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda. Naziv proizvoda od grožđa sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazom upisuju se na osnovu zahtjeva i izvršene provjere usklađenosti sa			
---	---	--	--	--

	specifikacijom iz člana 25 ovog zakona u registar zaštićenih oznaka. Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065. Registar zaštićenih oznaka vodi Ministarstvo. Način vođenja registra zaštićenih oznaka, bliži način podnošenja zahtjeva i provjere usklađenosti specifikacije propisuje Ministarstvo."			
4. Komisija donosi provedbene akte o sljedećem: (a) komunikacijama koje države članice trebaju dostaviti Komisiji; (b) pravilima kojima se uređuje tijelo odgovorno za provjeru sukladnosti sa specifikacijama proizvoda, uključujući slučajeve kada se zemljopisno područje nalazi u trećoj zemlji; (c) aktivnostima koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih tradicionalnih izraza; (d) provjerama i kontrolama koje trebaju provesti države članice, uključujući testiranje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
32. član 119. mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. mijenja se kako slijedi: i. tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) oznaku kategorije proizvoda od vinove loze u skladu s	Član 10 Član 46 mijenja se i glasi:	Potpuno usklađeno		

Prilogom VII. dijelom II. Za kategorije proizvoda od vinove loze definirane u Prilogu VII. dijelu II. tački 1. i tačkama od 4. do 9., ako su ti proizvodi podvrgnuti dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E, uz oznaku kategorije navodi se: i. izraz „dealkoholizirano” ako stvarna volumna alkoholna jakost proizvoda iznosi najviše 0,5 %; ili ii. izraz „djelomično dealkoholizirano” ako stvarna volumna alkoholna jakost proizvoda iznosi više od 0,5 %, a manje od najmanje stvarne alkoholne jakosti te kategorije prije dealkoholizacije.”; ii. dodaju se sljedeće tačke: „(h) nutritivnu deklaraciju na temelju člana 9. stava 1. tačke (l) Regulative (EU) br. 1169/2011; (i) popis sastojaka na temelju člana 9. stava 1. tačke (b) Regulative (EU) br. 1169/2011; (j) u slučaju proizvoda od vinove loze koji su podvrgnuti dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E., čija stvarna volumna alkoholna jakost iznosi manje od 10 %, najkraći rok trajanja na temelju člana 9. stava 1. tačke (f) Regulative (EU) br. 1169/2011.”; (b) stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Odstupajući od stava 1. tačke (a), za proizvode od vinove loze koji nisu bili podvrgnuti dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E., upućivanje na kategoriju proizvoda od vinove loze može se izostaviti za vina čije oznake uključuju naziv zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla.”; (c) dodaju se sljedeći stavci: „4. Odstupajući od stava 1. tačke (h), nutritivna deklaracija na ambalaži ili na oznaci koja je na nju pričvršćena može se ograničiti na energetska vrijednost koja se može izraziti simbolom (E) za energiju. U tim slučajevima potpuna nutritivna deklaracija pruža se elektroničkim putem naznačenim	„Obavezni podaci za označavanje vina Član 46 Etiketa sadrži sljedeće obavezne podatke: 1) naziv vrste proizvoda uz navođenje izraza: - „dealkoholizovano” ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda manja od 0,5% vol. ili - „djelimično dealkoholizovano” ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda veća od 0,5% vol., odnosno od 4,5% vol. za vino sa zaštićenim geografskim porijeklom, a manja od stvarne alkoholne jačine proizvoda prije dealkoholizacije; 2) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom: - izraz "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka" i - naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake; 3) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu % vol.; 4) naziv zemlje porijekla; 5) naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača; 6) naziv uvoznika za uvezena vina; 7) sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina; 8) nutritivnu deklaraciju; 9) popis sastojaka; i			
--	--	--	--	--

na ambalaži ili na oznaci koja je na nju pričvršćena. Ta se nutritivna deklaracija ne prikazuje zajedno s drugim informacijama namijenjenima za prodaju ili stavljanje na tržište te se korisnički podaci ne prikupljaju niti prate; 5. Odstupajući od stava 1. tačke (i) popis sastojaka može se pružiti elektroničkim putem naznačenim na ambalaži ili na oznaci koja je na nju pričvršćena. U tim se slučajevima primjenjuju sljedeći zahtjevi: (a) korisnički podaci ne prikupljaju se niti se prate; (b) popis sastojaka ne prikazuje se s drugim informacijama namijenjenima za prodaju ili stavljanje na tržište; i (c) naznaka za pojedinosti iz člana 9. stava 1. tačke (c) Regulative (EU) br. 1169/2011 navode se izravno na ambalaži ili na oznaci koja je na nju pričvršćena. Naznaka iz prvog podstava tačke (c) ovog stava sastoji se od riječi „sadrži” iza koje slijedi naziv tvari ili proizvoda kako je naveden u Prilogu II. Regulativi (EU) br. 1169/2011.”	10) najkraći rok trajanja za proizvode koji su podvrgnuti dealkoholizaciji i čija je stvarna alkoholna jačina manja od 10% vol. Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ako naziv proizvoda sadrži naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, mogu se izostaviti izrazi "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka", kao i naziv vrste proizvoda.”			
33. član 122. stav 1. mijenja se kako slijedi: (a) tačka (b) mijenja se kako slijedi: i. tačka ii. briše se; ii. dodaje se sljedeća tačka: „vi. pravila za navođenje i označivanje sastojaka radi primjene člana 119. stava 1. tačke i.”; (b) u tački (c) dodaje se sljedeća tačka: „iii. izrazi koji se odnose na gospodarstvo i uslove za njihovo korištenje”; (c) u tački (d) podtačka i. zamjenjuje se sljedećim: „i. uslove za upotrebu određenih oblika boca i zatvarača te popis određenih posebnih oblika boca;”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i drugih proizvoda od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
Član 34 i 35 šećer	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet ovog propisa	

36 Kašnjenja u plaćanjima za prodaju vina u rinfuzi	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet ovog propisa	
37 do 40 mlijeko	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet ovog propisa	
41 do 60 organizacije proizvođača, ugovori i carine	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Zakonom o urđenju tržišta poloprivrednih proizvoda (Sl. list CG 51/2017) Poglavlje III Čl. 8 do 14 i čl. 32 i 33	
61 do 64	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
65-73	Nema odgovarajuće odredbe		Nije predmet ovog propisa	
74. Prilog VII. mijenja se kako slijedi: dio II. mijenja se kako slijedi: i. dodaje se sljedeći uvodni tekst: „Kategorije proizvoda od vinove loze jesu one utvrđene u tačkama od (1) do (17). Kategorije proizvoda od vinove loze utvrđene u tački (1) i tačkama od (4) do (9) mogu biti podvrgnute potpunoj ili djelomičnoj dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E nakon što u potpunosti postignu svoja svojstva kako je opisano u tim tačkama.”; ii. u tački 3. tačka (a) zamjenjuje se sljedećim: „(a) koji ima stvarnu alkoholnu jakost od najmanje 15 % volumena i najviše 22 % volumena. Iznimno, te za vina duljeg odležavanja, ta se ograničenja mogu razlikovati	Član 3 U članu 4 poslije stava 2 dodaje se nova dva stava koji glasi: „Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima: - ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII i CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Poglavljem II Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016)	

za određena likerska vina s oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla s popisa koji je utvrdila Komisija putem delegiranih akata donesenih u skladu s članom 75. stavom 2., pod uslovom da: — vina podvrgnuta postupku odležavanja ispunjavaju definiciju likerskih vina, i — stvarna alkoholna jakost dugo odležanog vina nije manja od 14 % volumena;”; (c) Dodatak I. mijenja se kako slijedi: i. tačka 1. podtačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) u Belgiji, Danskoj, Estoniji, Irskoj, Litvi, Nizozemskoj, Poljskoj i Švedskoj: vinogradarska područja tih država članica;” ii. u tački 2. podtački (g) riječ „područje” zamjenjuje se izrazom „vinogradarska regija”; iii. tačka 4. podtačka (f) zamjenjuje se sljedećim: „(f) u Rumunjskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim vinogradarskim regijama: Dealurile Munteniei și Olteniei zajedno s vinogradima Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului i Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, južna vinska regija, uključujući pješčane i druge pogodne regije;”; iv. tačka 4. podtačka (g) zamjenjuje se sljedećim: „(g) u Hrvatskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim podregijama: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje i Dalmatinska zagora;”; v. u tački 6. dodaje se sljedeća tačka: „(h) u Hrvatskoj, područja zasađena vinovom lozom u sljedećim podregijama: Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija.”	- ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost”. Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, primjenom dozvoljenih enoloških postupaka, vino može biti potpuno ili djelimično dealkoholizovano nakon što u potpunosti postigne svoja svojstva. Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6. Član 109 Član 46 mijenja se i glasi: „Obavezni podaci za označavanje vina Član 46 Etiketa sadrži sljedeće obavezne podatke: 1) naziv vrste proizvoda uz navođenje izraza: - „dealkoholizovano” ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda manja od 0,5% vol. ili - „djelimično dealkoholizovano” ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda veća od 0,5% vol., odnosno veća od 4,5%vol za vino sa zaštićenim geografskim porjeklom, a manja od stvarne alkoholne jačine proizvoda prije dealkoholizacije; 2) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom: - izraz "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena			
---	---	--	--	--

	geografska oznaka" i - naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake; 3) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu % vol.; 4) naziv zemlje porijekla; 5) naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača; 6) naziv uvoznika za uvezena vina; 7) sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina; 8) nutritivnu deklaraciju; 9) popis sastojaka; i 10) najkraći rok trajanja za proizvode koji su podvrgnuti dealkoholizaciji i čija je stvarna alkoholna jačina manja od 10% vol. Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ako naziv proizvoda sadrži naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, mogu se izostaviti izrazi "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka", kao i naziv vrste proizvoda."			
75. Prilog VIII. mijenja se kako slijedi: (a) dio I. mijenja se kako slijedi: i. naslov se zamjenjuje sljedećim: „Pojačavanje, dokiseljavanje, otkiseljavanje u određenim vinogradarskim zonama i dealkoholizacija”; ii. u odjeljku B tačka 7. podtačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) podići ukupnu volumnu alkoholnu jakost proizvoda iz stava 6. za proizvodnju vina sa	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Poglavljem V Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o enološkim	

zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na razinu koju trebaju odrediti države članice.”; iii. odjeljak C. zamjenjuje se sljedećim: „C. Dokiseljavanje i otkiseljavanje 1. Svježe grožđe, mošt, djelomično fermentirani mošt, mlado vino u vrenju i vino mogu se podvrgnuti dokiseljavanju i otkiseljavanju. 2. Dokiseljavanje proizvoda iz tačke 1. može se provoditi samo do granice od 4 g/L izraženo kao vinska kiselina, ili 53,3 miliekvivalenta po litri. 3. Otkiseljavanje vina može se provoditi samo do granice od 1 g/L izraženo kao vinska kiselina, ili 13,3 miliekvivalenta po litri. 4. Mošt namijenjen koncentriranju može se djelomično otkiseljavati. 5. Dokiseljavanje i pojačavanje, osim pri odstupanjima koja donosi Komisija putem delegiranih akata na temelju člana 75. stava 2., te dokiseljavanje i otkiseljavanje jednog te istog proizvoda međusobno se isključuju.”; iv. u odjeljku D tačka 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Dokiseljavanje i otkiseljavanje vina obavlja se samo u vinogradarskoj zoni gdje je ubrano grožđe upotrijebljeno za proizvodnju dotičnog vina.”; v. dodaje se sljedeći odjeljak: „E. Postupci dealkoholizacije Svaki od niže navedenih postupaka dealkoholizacije, bilo da se primjenjuje samostalno ili u kombinaciji s drugim navedenim postupkom dealkoholizacije, dopušten je kako bi se smanjio dio etanola ili gotovo sav sadržaj etanola u proizvodima od vinove loze iz Priloga VII. dijela II. tačke 1. i točaka od 4. do 9.: (a) djelomično isparavanje u vakuumu;			postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
---	--	--	--	--

(b) membranske tehnike; (c) destilacija. Postupci dealkoholizacije koji se koriste ne smiju dovesti do organoleptičkih nedostataka proizvoda od vinove loze. Uklanjanje etanola iz proizvoda od vinove loze ne smije se provoditi zajedno s povećavanjem udjela šećera u moštu.”; (b) u dijelu II. odjeljku 8 tačka 3. zamjenjuje se sljedećim: „3. Tačke 1. i 2. ne primjenjuju se na proizvode namijenjene za proizvodnju, u Irskoj i Poljskoj, proizvoda obuhvaćenih oznakom KN 2206 00 za koje države članice mogu dopustiti upotrebu sastavljenog imena koje uključuje prodajnu oznaku „vino”.“				
Član 76 do 77 šećerna trska	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet ovoga propisa	
Član 78 prilozi XI., XII. i XIII. brišu se.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 2 Izmjene Regulative (EU) br. 1151/2012 Član 3. Izmjene Regulative (EU) br. 251/2014 Član 4. Izmjene Regulative (EU) br. 228/2013 Član 5. Prelazne odredbe Član 6. Stupanje na snagu i primjena	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Članovi izmjena regulativa nisu predmet regulisanja ovog propisa regulativa, koje nijesu predmet ovoga propisa	
Regulativa (EU) br. 1143/2024				
GLAVA I. OPĆE ODREDBE Od čl. 1 do 83	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl.1 do 34 i čl.62 i 63 Zakona o	

			šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/17, 84/24)	
Član 84. Izmjene Regulative (EU) br. 1308/2013 Regulativa (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 93. stavu 1. tačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) ‚oznaka zemljopisnog podrijetla‘ znači naziv, uključujući tradicionalno korišteni naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija se specifična kvaliteta, ugled ili druga svojstva mogu pripisati zemljopisnom podrijetlu; ii. koji potječe iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje. iii. u kojem najmanje 85 % grožđa upotrijebljenog za njegovu proizvodnju potječe isključivo s tog zemljopisnog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom zemljopisnom području; i v. koji je dobiven od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti Vitis vinifera ili su nastale križanjem vrste Vitis vinifera s drugim vrstama iz roda Vitis;”; 2. članovi 94. i 95. zamjenjuju se sljedećim: Član 94. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda omogućuje zainteresiranim stranama da provjere relevantne uslove proizvodnje u odnosu na oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifikacija proizvoda sadržava: (a) naziv koji se želi zaštititi;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 23, 24, 25 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i dr proizv od grožđa (Sl. List CG 92/2017) i Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

(b) kategorije proizvoda od vinove loze; (c) vrstu oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla; (d) opis vina: i. u pogledu oznake izvornosti, najvažnija analitička i organoleptička svojstva; ii. u pogledu oznake zemljopisnog podrijetla, najvažnija analitička svojstva te procjenu ili naznaku njihovih organoleptičkih svojstava; (e) prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju pri proizvodnji vina ili vinâ te relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji; (f) definiciju zemljopisnog područja, ograničenog s obzirom na povezanost iz tačke (i) ovog stava; (g) maksimalne prinose po hektaru; (h) sortu ili sorte vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (i) detalje o povezanosti iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i. ili, ovisno o slučaju, tačke (b) podtačke i.: i. u pogledu zaštićene oznake izvornosti, povezanost između kvalitete ili svojstava proizvoda i zemljopisnog okruženja iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i.; pojedinosti koje se odnose na ljudske čimbenike tog zemljopisnog okruženja mogu se, ako je to relevantno, ograničiti na opis upravljanja tlom, biljnim materijalom i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg drugog relevantnog ljudskog doprinosa održavanju prirodnih čimbenika zemljopisnog okruženja iz te tačke; ii. u pogledu zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, povezanost određene kvalitete, ugleda ili drugog svojstva proizvoda i zemljopisnog podrijetla iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i.;				
---	--	--	--	--

(j) druge primjenjive zahtjeve, ako su tako predvidjele države članice ili, ako je primjenjivo, priznata skupina proizvođača, pod uslovom da su takvi zahtjevi objektivni, nediskriminirajući i usklađeni s pravom Unije i nacionalnim pravom. 2. Specifikacija proizvoda može sadržavati održive prakse u skladu s članom 7. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*). 3. Ako se vino ili vina mogu djelomično dealkoholizirati, specifikacija proizvoda sadržava i opis djelomično dealkoholiziranog vina odnosno vinâ u skladu sa stavom 1. tačkom (d) mutatis mutandis i, prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju za proizvodnju djelomično dealkoholiziranog vina ili vinâ, kao i relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji. Član 95. Jedinstveni dokument 1. Jedinstveni dokument sadržava sljedeće: (a) naziv koji se želi zaštititi kao oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla; (b) državu članicu ili treću zemlju kojoj pripada razgraničeno područje; (c) vrstu oznake zemljopisnog podrijetla; (d) opis vina; (e) kategorije proizvoda od vinove loze; (f) maksimalne prinose po hektaru; (g) oznaku sorte ili sorti vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (h) sažetu definiciju razgraničenog zemljopisnog područja; (i) opis povezanosti iz člana 94. stava 1. tačke (i); (j) prema potrebi, određene enološke postupke korištene prilikom proizvodnje vina te relevantna ograničenja kod njihove proizvodnje;				
--	--	--	--	--

(k) prema potrebi, posebna pravila u pogledu pakiranja i označivanja, kao i sve ostale relevantne ključne zahtjeve.				
2. Ako su zahtjevom obuhvaćene različite kategorije proizvoda od vinove loze, pojedinosti kojima se potvrđuje navedena povezanost iz člana 94. stava 1. tačke (i) moraju se navesti za svaku kategoriju dotičnih proizvoda od vinove loze.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 23, 24, 25 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnik o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i dr proizv od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
3. članovi od 96. do 99. brišu se;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
4. u članu 100. brišu se stavci 1. i 2.;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
5. članovi 101. i 102. brišu se;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
6. član 103. zamjenjuje se sljedećim: „Član 103. Zaštita Zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla iz ove Regulative zaštićene su u skladu s članovima od 26. do 31., 35. i 36. Regulative (EU) 2024/1143.“	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
7. članovi od 104. do 106. brišu se;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
8. u članu 107. brišu se stavci 2., 3. i 4.;	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
9. član 110. zamjenjuje se sljedećim: „Član 110. Provedbene ovlasti	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

1. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o: (a) obliku specifikacije proizvoda; (b) definiciji formata i prikazu jedinstvenog dokumenta na internetu iz člana 95.; (c) izuzimanju ili anonimizaciji osobnih podataka. 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Regulative (EU) 2024/1143."				
10. umeće se sljedeći član: „Član 113.a Veza s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla 1. Registracija tradicionalnog izraza čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 26. Regulative (EU) 2024/1143 odbija se ako je zahtjev za registraciju tradicionalnog izraza podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla Komisiji. 2. Komisija provedbenim aktima proglašava ništavnima i briše iz registra iz člana 25. Provedbene Regulative Komisije (EU) 2019/34 (*) sve tradicionalne izraze registrirane protivno stavu 1. ovog člana. 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 22 Zakona o vinu (Sl. list (41/16, 84/24)	
11. u dijelu II., glavi II., poglavlju I., odjeljku 2., pododjeljak 4. zamjenjuje se sljedećim: „ Pododjeljak 4 Provjere sukladnosti sa specifikacijom proizvoda za oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te s definicijom i uslovima upotrebe zaštićenih tradicionalnih izraza, kao i provedba uslova za upotrebu tradicionalnih izraza Član 116.a Provjere	Član 4 Član 27 mijenja se i glasi: „Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake Član 27 Zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu geografsku oznaku može koristiti bilo koje pravno i fizičko lice koje stavlja u promet vino proizvedeno u skladu sa odgovarajućim specifikacijama proizvoda.	Potpuno usklađeno		

1. Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi se zaustavila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza iz ove Regulative. 2. Države članice imenuju nadležno tijelo odgovorno za provjeru sukladnosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te za provjeru sukladnosti s definicijom i uslovima upotrebe tradicionalnih izraza, kao i za provedbu uslova za upotrebu tradicionalnih izraza. U tu se svrhu primjenjuju član 4. stavci 2. i 4. i član 5. stavci 1., 4. i 5. Regulative (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta. 3. Unutar Unije, nadležno tijelo iz stava 2. ovog člana ili jedno delegirano tijelo ili više njih kako je definirano u članu 3. tački 5. Regulative (EU) 2017/625 koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda u skladu s kriterijima utvrđenima u poglavlju III. glavi II. te Regulative provodi provjeru sukladnosti sa specifikacijama proizvoda godišnje, tijekom proizvodnje vina i tijekom ili poslije kondicioniranja vina te provjerava sukladnosti s definicijom iz člana 112. ove Regulative i, prema potrebi, uslove upotrebe tradicionalnog izraza, kako je navedeno u članu 115. stavu 3. ove Regulative. Svaki gospodarski subjekt koji želi sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti obuhvaćenoj specifikacijom proizvoda označenog oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla obavješćuje nadležno tijelo ili delegirana tijela iz prvog podstava. Države članice sastavljaju i ažuriraju popis gospodarskih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj obvezi ili više njih predviđenih u specifikaciji proizvoda s oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla koja je upisana u Unijin	Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena geografska oznaka kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićeno je od: 1) direktne ili indirektne komercijalne upotrebe tog zaštićenog naziva: - za proizvode koji nijesu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili - upotrebom kojom se narušava ugled oznake porijekla ili geografske oznake; 2) svake zloupotrebe, oponašanja ili aludiranja i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribovan ili transliteriran ili ako mu je dodat izraz "stil", "tip", "metoda", "kako se proizvodi u", "imitacija", "aroma", "kao" ili slično; 3) druge lažne oznake ili oznake koje dovode u zabludu u pogledu: porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži, na reklamnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na vinski proizvod, na pakovanju proizvoda u ambalaži koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu; 4) drugih postupaka koje potrošača mogu dovesti u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda. Naziv proizvoda od grožđa sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazom upisuju se na osnovu zahtjeva i izvršene provjere usklađenosti sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona u registar zaštićenih oznaka.			
--	--	--	--	--

registar oznaka zemljopisnog podrijetla i koja potječe s njihova državnog područja. 4. Komisija donosi provedbene akte koji se odnose na: (a) komunikaciju koje države članice trebaju dostaviti Komisiji (b) pravila kojima se uređuje tijelo odgovorno za provjeru sukladnosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući slučajeve kada se zemljopisno područje nalazi u trećoj zemlji, te za provjeru sukladnosti s definicijom iz člana 112. i, prema potrebi, uslovima upotrebe tradicionalnih izraza; (c) aktivnosti koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza; (d) provjere sukladnosti sa specifikacijom proizvoda koje trebaju provesti države članice, uključujući testiranje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2.	Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065. Registar zaštićenih oznaka vodi Ministarstvo. Način vođenja registra zaštićenih oznaka, bliži način podnošenja zahtjeva i provjere usklađenosti specifikacije propisuje Ministarstvo."			
12. u članu 120. stavu 1. dodaje se sljedeća tačka: „(h) kratice ‚ZOI‘ ili ‚ZOZP‘, koje odgovaraju oznakama ‚zaštićena oznaka izvornosti‘ ili ‚zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.‘"	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Zakon o vinu čl. 46 i Pravilnik o kvalitetu, označavanju, pakovanju i predstavljanju vina i dr proizv od grožđa (Sl. List CG 92/2017)	
13. član 166.a mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Ne dovodeći u pitanje članke 167. i 167.a ove Regulative, na zahtjev	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo	Materija je regulisana Poglavljem III	

organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača priznatih na temelju člana 152. stava 1. ili člana 161. stava 1. ove Regulative, sektorske organizacije priznate na temelju člana 157. stava 1. ove Regulative, skupine proizvođača kako je navedena u članu 32. Regulative (EU) 2024/1143, ili priznate skupine proizvođača kako je navedena u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, države članice mogu utvrditi, na ograničeno vremensko razdoblje, obvezujuće propise za uređivanje opskrbe poljoprivrednim proizvodima iz člana 1. stava 2. ove Regulative koji imaju koristi od zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na temelju člana 46. stava 1. i 2. Regulative (EU) 2024/1143 ili na temelju člana 93. stava (1) točaka (a) i (b) ove Regulative. Ako postoji priznata skupina proizvođača iz člana 33. Regulative (EU) 2024/1143, skupina proizvođača iz člana 32. navedene Regulative nema to pravo." (b) u stavu 4. tačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) mogu postati obvezujuća na najviše tri godine, osim na zahtjev priznate skupine proizvođača kako je navedeno u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, ako to razdoblje može trajati do šest godina, ali se može produljiti nakon tog razdoblja, i to nakon podnošenja novog zahtjeva, kako je navedeno u stavu 1. ovog člana;”;			Zakona o urđenju tržišta poloprivrednih proizvoda (Sl list CG 51/2017)	
14. u članu 231. dodaje se sljedeći stav: „3. Član 113.a ne primjenjuje se na zahtjeve za zaštitu tradicionalnog izraza podnesene Komisiji prije 13. maja 2024.”.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 85 Izmjene Uredbe (EU) 2019/787 Član 86 Izmjene Uredbe (EU) 2019/1753	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Članovi izmjena regulativa nisu predmet regulisanja ovog propisa	

Član 87 do 97	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I do IV	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa (EU) br. 934/2019				
Član 1. Područje primjene Ovom se Regulativom utvrđuju pravila o dopuni Regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 2. Vinogradarska područja u kojima ukupna alkoholna jačina vina može iznositi najviše 20 % vol. Vinogradarska područja iz prve alineje tačke (c) drugog odlomka tačke 1. dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU) br. 1308/2013 jesu zone CI., CII. i CIII. iz Dodatka 1. tom prilogu te područja zone B u kojima je dopušteno proizvoditi bijela vina sljedećih zaštićenih oznaka: „Franche-Comté” i „Val de Loire”.	Član 3 U članu 4 poslije stava 2 dodaju se nova dva stava koji glase: „Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima: - ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII I CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i - ako je vino proizvedeno bez	Potpuno usklađeno		

	obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost“.			
Član 3. Odobreni enološki postupci 1.Odobreni enološki postupci i ograničenja primjenjiva na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze koji su obuhvaćeni područjem primjene dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU) br. 1308/2013, a na koje se upućuje u članu 80. stavu 1. te Regulative, utvrđeni su u Prilogu I. toj Regulativi. U tablici 1. dijela A Priloga I. navedeni su odobreni enološki postupci te uslovi i ograničenja njihove upotrebe. U tablici 2. dijela A Priloga I. navedeni su odobreni enološki spojevi te uslovi i ograničenja njihove upotrebe. 2. Komisija objavljuje zapise Kodeksa enoloških postupaka OIV-a u stupcu 2. tablice 1. i stupcu 3. tablice 2. dijela A Priloga I. ovoj Regulativi u Službenom listu Evropske unije, seriji C. 3. U dijelu B Priloga I. utvrđuje se najveći sadržaj sumpornog dioksida u vinima. 4. U dijelu C Priloga I. utvrđuje se najveći sadržaj hlapljivih kiselina u vinima. 5. U dijelu D. Priloga I. utvrđuju se pravila za doslađivanje.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Poglavljem V Zakonom o vinu (Sl. list CG 41/2016) i Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

Član 4. Eksperimentalna primjena novih enoloških postupaka 1. Svaka država članica može u eksperimentalne svrhe iz člana 83. stava 3. Regulative (EU) br. 1308/2013 odobriti primjenu određenih enoloških postupaka koji nisu utvrđeni u toj ili u ovoj Regulativi, i to najviše tijekom razdoblja od pet godina, uz uslov: (a) da predmetni postupci ispunjavaju uslove iz člana 80. stava 1. trećeg podstava i člana 80. stava 3. tačka od (b) do (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013; (b) da se takvi postupci provode na količinama manjim od 50 000 hektolitara godišnje po eksperimentu; (c) da na početku eksperimenta predmetna država članica obavijesti Komisiju i druge države članice o uslovima svakog odobrenja; (d) da se postupci upišu u popratni dokument iz člana 147. stava 1. i registar iz člana 147. stava 2. Regulative (EU) br. 1308/2013. „Eksperiment” znači postupak ili postupci koji se obavljaju u okviru jasno utvrđenog istraživačkog projekta s jednim eksperimentalnim protokolom. 2. Proizvodi dobiveni eksperimentalnom primjenom takvih enoloških postupaka mogu se staviti na tržište države članice različite od predmetne države članice ako je država članica koja je odobrila eksperiment prethodno obavijestila nadležna tijela države članice odredišta o uslovima odobrenja i količinama. 3. U roku od tri mjeseca nakon završetka razdoblja iz stava 1. predmetna država članica dužna je Komisiji dostaviti izvješće o odobrenom eksperimentu i njegove rezultate. Komisija te rezultate priopćuje drugim državama članicama. 4. Ovisno o rezultatima predmetna država članica može Komisiji predati zahtjev za odobrenje nastava	Član 6 Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi: „Eksperimentalna primjena novih enoloških postupaka Član 37a U eksperimentalne svrhe može se odobriti primjena određenih enoloških postupaka, koji nijesu utvrđeni u Pravilniku o enološkim sredstvima, i to najviše za period od pet godina primjene, pod uslovom: - da predmetni postupci ispunjavaju uslove iz ovog zakona; - da se takvi postupci primjenjuju na količinama manjim od 50 hl godišnje po eksperimentu; i - da se postupci upišu u Evidenciju ulaza i izlaza i u Pratećem dokumentu u skladu s odredbama ovog zakona. Proizvodi dobiveni eksperimentalnom primjenom takvih enoloških postupaka, mogu se staviti u promet ako je država odobrila eksperiment, tj. postupke koji se obavljaju u okviru jasno utvrđenog istraživačkog projekta s jednim eksperimentalnim protokolom.”	Potpuno usklađeno	
--	--	--------------------------	--

eksperimenta, po mogućnosti s većim količinama proizvoda u odnosu na prvotni eksperiment, i to za razdoblje od najviše tri dodatne godine. Predmetna država članica dužna je dostaviti odgovarajuće dokumente u potporu zahtjevu. Komisija donosi odluku o zahtjevu u skladu s postupkom iz člana 229. stava 2. Regulative (EU) br. 1308/2013. 5. Informacije ili dokumenti iz stava 1. tačke (c) i stava 3. i 4. Komisiji se dostavljaju u skladu s Delegiranom Regulativom Komisije (EU) 2017/1183				
Član 5. Enološki postupci koji se primjenjuju na kategorije pjenušavih vina Povrh enoloških postupaka i ograničenja opće primjene iz Regulative (EU) br. 1308/2013 i iz Priloga I. ovoj Regulativi, u Prilogu II. ovoj Regulativi navode se dopušteni posebni enološki postupci i ograničenja, uključujući pojačavanje, dokiseljavanje i otkiseljavanje, koji se odnose na pjenušava vina, kvalitetna pjenušava vina i kvalitetna aromatizirana pjenušava vina iz tačaka 4., 5. i 6. dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU) br. 1308/2013.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
Član 6. Enološki postupci koji se primjenjuju na likerska vina Povrh enoloških postupaka i ograničenja opće primjene iz Regulative (EU) br. 1308/2013 i iz Priloga I. ovoj Regulativi, u Prilogu III. ovoj Regulativi navode se dopušteni posebni enološki postupci i ograničenja koji se odnose na likerska vina iz tačke 3. dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU) br. 1308/2013.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina	

			(Sl. list CG 111/2024).	
Član 7. Definicija kupaže 1. „Kupaža“ iz člana 75. stava 3. tačke (h) i odjeljka C dijela II. Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013 znači miješanje vina ili šire različitog porijekla, različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina ili šire. 2. Različitim se kategorijama vina ili šire smatraju: (a) crno vino, bijelo vino i šira ili vina pogodna za dobivanje jedne od ovih kategorija vina; (b) vina bez zaštićene oznake porijekla i vina bez zaštićene geografske oznake, vina sa zaštićenom oznakom porijekla (ZOP) i vina sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO) te šira ili vina pogodni za dobivanje jedne od ovih kategorija vina. Za potrebe ovog stava ružičasto se vino smatra crnim vinom. 3. Sljedeći se postupci ne smatraju kupažom: (a) pojačavanje dodavanjem koncentriranog šire ili pročišćenog ugušćenog šire; (b) doslađivanje.	Član 1 U Zakonu o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16), u članu 2 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi: „12a) kupaža je miješanje vina ili šire različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina i šire, s tim da se kupažom bijelog vina sa crnim vinom ne može proizvesti roze vino, osim u slučaju da je konačni proizvod namijenjen za pripremu „cuvée“-a ili za proizvodnju biser vina;“.	Potpuno usklađeno		
Član 8. Opća pravila o miješanju i kupaži 1. Vino je moguće dobiti miješanjem ili kupažom samo ako za to upotrijebljeni sastojci imaju odgovarajuća svojstva za proizvodnju vina i ako su u skladu s odredbama Regulative (EU) br. 1308/2013 i ove Regulative.	Član 1 U Zakonu o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16), u članu 2 poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi: „12a) kupaža je miješanje vina ili šire različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina i šire, s tim da se kupažom bijelog vina sa crnim vinom ne može	Potpuno usklađeno		

Kupažom bijelog vina bez oznake ZOI/ZOZP s crnim vinom bez oznake ZOI/ZOZP ne može se proizvesti ružičasto vino. Međutim, drugim se podstavom ne isključuje kupaža vrste navedene u tom podstavu ako je konačni proizvod namijenjen za pripremu kupaže („cuvée“) iz tačke 12. dijela IV. Priloga II. Regulativi (EU) br. 1308/2013 ili za proizvodnju biser vina. 2. Zabranjena je kupaža šire ili vina koji su podvrgnuti enološkom postupku iz tačke 11.1. tablice 2. dijela A Priloga I. ovoj Regulativi s širom ili vinom koji nisu podvrgnuti tom postupku.	proizvesti roze vino, osim u slučaju da je konačni proizvod namijenjen za pripremu „cuvée“-a ili za proizvodnju biser vina;“.			
Član 9. Specifikacije za čistoću i identifikaciju sredstava koja se upotrebljavaju u enološkim postupcima 1. Ako nisu utvrđene Regulativom Komisije (EU) br. 231/2012 (1), specifikacije za čistoću i identifikaciju tvari koje se upotrebljavaju u enološkim postupcima iz člana 75. stava 3. tačke (f) Regulative (EU) br. 1308/2013 jesu one iz stupca 4. tablice 2. dijela A Priloga I. ovoj Regulativi.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 58 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane (Sl.list CG 57/2015) i Uredbom o aditivima koji se mogu koristiti u hrani (Sl.list CG. 19/2016, 80/2016, 39/2018, 62/2019 i 133/2022).	

2. Enzimi i enzimski pripravci koji se upotrebljavaju u odobrenim enološkim postupcima iz dijela A Priloga I. u skladu su sa zahtjevima Regulative (EZ) br. 1332/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta (2).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 59 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane (Sl.list CG 57/2015) i Uredba o vrstama prehrambenih enzima i uslovima za njihovo korišćenje u hrani (Sl. list CG 81/2017).	
Član 10. Uslovi koji se primjenjuju na posjedovanje, promet i upotrebu proizvoda koji nisu u skladu s članom 80. Regulative (EU) br. 1308/2013 ili s ovom Regulativom 1. Proizvodi iz člana 80. stava 2. prvog podstava Regulative (EU) br. 1308/2013 ne stavljaju se na tržište i uništavaju se. Međutim, države članice pod određenim uslovima mogu dopustiti upotrebu određenih proizvoda, čija obilježja moraju utvrditi, u destilacijama, tvornicama octa ili u industrijske svrhe. 2. Proizvođači ili trgovci ne smiju posjedovati takve proizvode bez opravdanog razloga, a dopušteno ih je prevoziti samo u destilerije, tvornice octa ili objekte koji ih upotrebljavaju u industrijske svrhe ili za	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 37 Zakona o vinu (Sl. list CG 41/16)	

proizvodnju industrijskih proizvoda ili u objekte za njihovo uništenje. 3. Države članice mogu u vina iz stava 1. dodati sredstva za denaturisanje ili indikatore kako bi se moglo lakše raspoznati. Ako je to opravdano, mogu takođe zabraniti upotrebe iz stava 1. i narediti uklanjanje tih proizvoda. 4. Vina proizvedena prije 1. avgusta 2009. mogu se ponuditi ili isporučiti za direktnu ljudsku potrošnju ako ispunjavaju pravila Unije ili nacionalna pravila koja su bila na snazi do tog datuma.				
Član 11. Opšta pravila koja se primjenjuju na pojačavanje, dokiseljavanje i otkiseljavanje proizvoda osim vina Odobreni postupci iz tačke 1. odjeljka D dijela I. Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 moraju se provesti u okviru jednog postupka. Međutim, države članice mogu dopustiti da se neki od tih postupaka provedu u više od jednog postupka ako to unapređuje vinifikaciju predmetnih proizvoda. U tim se slučajevima ograničenja iz Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013 primjenjuju na čitav postupak.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
Član 12. Dodavanje vina ili šire talogu ili komini ili prešanoj pasti „aszú”/„výber” Dodavanje vina ili šire talogu ili komini ili prešanoj pasti „aszú”/ „výber” iz tačke 2. odjeljka D dijela II. Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013 obavlja se	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Ne može se prenijeti jer se ova odredba odnosi samo na Tokai vina, koja su sa zaštićenim mađarskim porijeklom.	

na sljedeći način u skladu s nacionalnim odredbama koje su bile na snazi 1. maja 2004.: (a) „Tokaji fordítás” ili „Tokajský fordítás” priprema se dodavanjem šire ili vina prešanoj pasti „aszú”/„výber”; (b) „Tokaji máslás” ili „Tokajský máslás” priprema se dodavanjem šire ili vina talogu „szamorodni”/„samorodné” ili „aszú”/„výber”. Predmetni proizvodi moraju potjecati iz iste godine berbe.				
Član 13. Utvrđivanje najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode 1. Podložno tački 1. odjeljka D dijela II. Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013 države članice utvrđuju najmanji postotak volumena alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na postotak koji sadrži proizvedeno vino. Države članice mogu prilagođavati taj najmanji postotak na osnovu objektivnih i nediskriminirajućih kriterija. 2. Ako odgovarajući postotak koji države članice utvrde u skladu sa stavom 1. nije dosegnut, predmetni privredni subjekt dostavlja količinu vina iz vlastite proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za doseganje najmanjeg postotka. 3. U cilju utvrđivanja volumena alkohola koji je sadržan u nusproizvodima u odnosu na postotak u proizvedenom vinu, standardne prirodne volumne alkoholne jačine koje se primjenjuju u različitim vinorodnim zonama su sljedeće: (a) 8,0 % za zonu A; (b) 8,5 % za zonu B; (c) 9,0 % za zonu C I.; (d) 9,5 % za zonu C II.;	Član 7 Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana koja glase: „Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima Član 38b Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se presovanjem ako su dobijeni proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim zakonom. Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima je najmanji zapreminski procenat alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na procenat koji sadrži proizvedeno vino i treba da bude najmanje 5% volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu. Radi utvrđivanja volumena alkohola u nusproizvodima u odnosu na procenat alkohola u proizvedenom vinu, standardna prirodna alkoholna jačina izražena volumnom, koja se primjenjuje u različitim vinogradarskim zonama je: - 8,0 % za zonu A; - 8,5 % za zonu B; - 9,0 % za zonu C I.; - 9,5 % za zonu C II.;	Potpuno usklađeno		

(e) 10,0 % za zonu C III.	- 10,0 % za zonu C III. Ako odgovarajući procenat iz stava 2 ovog člana nije dosegnut, proizvođač vina dužan je da dostavi količinu vina iz sopstvene proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za dosezanje najmanjeg procenta.			
Član 14. Odlaganje nusproizvoda 1. Proizvođači povlače nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa pod nadzorom nadležnih tijela država članica, podložno zahtjevima za isporuku i registraciju iz člana 9. stava 1. tačke (b) Delegirane Regulative Komisije (EU) 2018/273 (1) i člana 14. stava 1. tačke (b) podtačke vii. odnosno člana 18. Provedbene Regulative Komisije (EU) 2018/274. 2. Povlačenje se provodi bez odgode, a najkasnije krajem vinske godine u kojoj su nusproizvodi dobiveni, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije, posebno u pogledu zaštite okoline. 3. Države članice mogu odlučiti da proizvođači koji tokom predmetne vinske godine u svojim prostorima sami ne proizvedu više od 50 hektolitara vina ili šire nisu dužni povući svoje nusproizvode. 4. Proizvođači mogu ispuniti obvezu da moraju u cijelosti ili dijelom odložiti nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa isporukom nusproizvoda u destilaciju. Takvo odlaganje nusproizvoda potvrđuje nadležno tijelo predmetne države članice. 5. Države članice mogu na osnovu objektivnih i nediskriminirajućih kriterija odlučiti da isporuka svih ili dijela nusproizvoda proizvodnje vina ili bilo koje druge	Član 7 Odlaganje nusproizvoda Član 38c Svi proizvođači koji tokom predmetne vinske godine proizvedu više od 50 hl vina ili šire i koji posjeduju nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa, dužni su da te nusproizvode odlažu najkasnije do kraja vinske godine u kojoj su nusproizvodi dobijeni, na higijenski i ekološki prihvatljiv način, vodeći računa o zaštiti životne sredine, ili da ih odlažu isporukom za destilaciju."	Potpuno usklađeno		

prerade grožđa u destilaciju postane obvezna za sve ili određene proizvođače na njihovom državnom području.				
Član 15. Prelazne odredbe Zalihe proizvoda od vinove loze koji su proizvedeni prije datuma početka primjene ove Regulative u skladu s pravilima koja su bila na snazi prije tog datuma mogu se proglasiti prikladnima za ljudsku potrošnju.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 16. Stavljanje van snage Regulativa (EZ) br. 606/2009 stavlja se izvan snage.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 17. Stupanje na snagu 1. Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije. 2. Primjenjuje se od 7. decembra 2019-	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I DIO A ODOBRENI ENOLOŠKI POSTUPCI Tabela 1 Odobreni enološki postupci iz člana 3 stav 1 Tabela 2 Odobrena enološka sredstva iz člana 3 stav 1 Dodatak 1	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za	

Vinska kisjelina i proizvodi dobiveni od nje Dodatak 2 Smola alepskog bora Dodatak 3 Jonske izmjenjivačke smole Dodatak 4 Kalijum ferijanjid, kalcijum fitat i DL vinska kisjelina Dodatak 5 Zahtjevi za obradu elektrodijalizom Dodatak 6 Zahtjevi za ureazu Dodatak 7 Zahtjevi za hrastove strugotine Dodatak 8 Zahtjevi za postupak korekcije sadržaja alkohola u vinima Dodatak 9 Zahtjevi za postupak smanjenja sadržaja šećera u širi povezivanjem membranskih procesa			proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
PRILOG I DIO B NAJVEĆI SADRŽAJ SUMPORDIOKSIDA U VINIMA A. SADRŽAJ SUMPORDIOKSIDA U VINIMA B. SADRŽAJ SUMPORDIOKSIDA U LIKERSKIM VINIMA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

PRILOG I DIO C NAJVEĆI SADRŽAJ ISPARLJIVIH KISJELINA U VINIMA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
PRILOG I DIO D OGRANIČENJA I USLOVI ZA DOSLAĐIVANJE VINA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
PRILOG II ODOBRENI ENOLOŠKI POSTUPCI I OGRANIČENJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA PJENUŠAVA VINA, KVALITETNA PJENUŠAVA VINA I KVALITETNA AROMATIZOVANA PJENUŠAVA VINA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za	

			proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
PRILOG III ODOBRENI ENOLOŠKI POSTUPCI I OGRANIČENJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA LIKERSKA VINA I LIKERSKA VINA SA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM PORIJEKLA I GEOGRAFSKOM OZNAKOM	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
Regulativa (EU) br. 68/2022				
Član 1. Izmjene Delegirane Regulative (EU) 2019/934 Delegirana Regulativa (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: (1) član 2. zamjenjuje se sljedećim: „Član 2. Vinogradarska područja u kojima ukupna alkoholna jakost vina može iznositi najviše 20 % vol. Vinogradarska područja iz prve alineje tačke (c) drugog odlomka tačke 1. dijela II. Priloga VII. Regulativi	Član 3 U članu 4 poslije stava 2 dodaju se nova dva stava koji glase: „Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima: - ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se	Potpuno usklađeno		

(EU) br. 1308/2013 jesu zone C I., C II. i C III. iz Dodatka 1. tom prilogu te područja zone B u kojima je dopušteno proizvoditi bijela vina sljedećih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla: „Franche-Comté” i „Val de Loire”.”; (2) Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Regulativi. (3) Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Regulativi.	nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII i CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i - ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost. Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, primjenom dozvoljenih enoloških postupaka, vino može biti potpuno ili djelimično dealkoholizovano nakon što u potpunosti postigne svoja svojstva”.			
Član 2. Stupanje na snagu Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

PRILOG I. Prilog I. regulative (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: (1) dio A mijenja se kako slijedi: (a) tabele 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim: „Tabela 1. Odobreni enološki postupci iz člana 3. stava 1. i Tabela 2. Odobreni enološki spojevi iz člana 3. Stave 1	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa I za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
Prilog II Prilog III. regulative (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: (1) u odjeljku A tački 4. podtački (a) druga alineja zamjenjuje se sljedećim: „— koncentriranim moštom, koncentriranim moštom dobivenim izravnim zagrijavanjem koji odgovara definiciji koncentriranog mošta, uz iznimku navedenog postupka, pročišćenim ugušćenim moštom ili moštom dobivenim od prosušenoga grožđa kojem je za sprečavanje vrenja dodan neutralni alkohol vinskog podrijetla, za španjolska vina koja nose tradicionalni izraz „vino generoso de licor” i pod uslovom da povećanje ukupne volumne alkoholne jakosti predmetnog vina nije veće od 8 %vol (2) U pogledu likerskih vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti „Condado de Huelva”, „Málaga” i „Jerez – Xérès – Sherry” mošt od prosušenoga grožđa kojem je za sprečavanje vrenja dodan neeutralni alkohol vinskog podrijetla, dobiven od sorte vinove loze Pedro	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Ne može se prenijeti jer se ova odredba odnosi samo na španska vina „vino generoso de licor”.	

Ximénez, može potjecati iz regije „Montilla – Moriles“.”; (3) Dodatak 1. mijenja se kako slijedi: neutralni alkohol vinskog podrijetla, dobiven od sorte vinove loze Pedro Ximénez, može potjecati iz regije „Montilla – Moriles“.”				
Regulativa (EU) br. 3085/2024				
Član 1. Izmjene regulative (EU) 2019/934 Regulativa (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: 1 Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ove . regulative; 2 Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. Ove . regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 2. i 3. Prelazne odredbe i stupanje na snagu	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. Regulativa (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: 1. Dio A mijenja se kako slijedi: (tabele 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim: a „Tabela 1.) Odobreni enološki postupci iz člana 3. stava 1. Tabela 2. Odobreni enološki spojevi iz člana 3. stava 1. (b) Dodatak 10. briše se; 2. U dijelu B odjeljku A tački 2. podtački (c) druga . alineja zamjenjuje se sljedećim: „ bijela vina koja nose jednu od sljedećih zaštićenih —oznaka izvornosti: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire za tzv. „moelleux“ vina, Premières Côtes de Bordeaux,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac iza čega slijedi izraz „doux” ili „vendanges tardives”, Rosette, Savennières i Corrèze iza čega slijedi izraz „Vin de paille”,.				
PRILOG II. Prilog III. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934 mijenja se kako slijedi: 1. odjeljak B mijenja se kako slijedi: . (iza tačke 2. umeće se sljedeća tačka: a „ Popis likerskih vina koja nose zaštićenu oznaku 2. izvornosti iz druge rečenice tačke 3. podtačke (a) . dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU) a br. 1308/2013 utvrđen je u odjeljku C Dodatka 1. ovom Prilogu.”; (tačka 5. podtačka (b) zamjenjuje se sljedećim: b „ popis likerskih vina koja nose zaštićenu oznaku (izvornosti i koja, ne dovodeći u pitanje točku 3. b podtočku (b) dijela II. Priloga VII. Regulativi (EU)) br. 1308/2013, imaju ukupnu volumnu alkoholnu jakost manju od 17,5 % vol., ali ne manju od 15 % vol. utvrđen je u odjeljku B Dodatka 2. ovom Prilogu.”; (iza tačke 5. umeće se sljedeća tačka: c „ Ako se odstupanje iz Dodatka 1. ili Dodatka 2. 5 ovom Prilogu treba primjenjivati samo na . određene proizvode obuhvaćene istom zaštićenom oznakom izvornosti, popis proizvoda za koje je dopuštena primjena relevantnog odstupanja dio je specifikacije te zaštićene oznake izvornosti.”; (d) tačke 8., 9. i 10. brišu se; 2. Dodatak 1. mijenja se kako slijedi: .	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o vinu (Sl. list 41/16)	

(u odjeljku A. tablica „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se a sljedećim:) „Alicante, Cariñena, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Montilla-Moriles, Priorato, Tarragona, Valencia.”; (odjeljak B mijenja se kako slijedi: b i u tački 1. popis likerskih vina koja nose zaštićenu) .oznaku zemljopisnog podrijetla „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim: „Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.”; i u tački 4. tablica „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se i sljedećim: „Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla Moriles.”; i u tački 5. tablica „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se i sljedećim: i „Alicante, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Navarra.”; i u tački 6. tablica „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se v sljedećim: „Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Tarragona.”; (iza odjeljka B umeće se sljedeći odjeljak: c „ POPIS LIKERSKIH VINA KOJA NOSE ZAŠTIĆENU) COZNAKU IZVORNOSTI ČIJA STVARNA VOLUMNA) . ALKOHOLNA JAKOST ODLEŽANOG VINA NIJE MANJA OD 14 % VOL., A MANJA JE OD 15 % VOL. (tačka 2.a odjeljka B ovog Priloga) ŠPANJOLSKA				
--	--	--	--	--

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles.”; 3. Dodatak 2. odjeljak B mijenja se kako slijedi: (uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim: a „Popis likerskih vina koja nose zaštićenu oznaku) izvornosti čija je ukupna volumna alkoholna jakost manja od 17,5 % vol., ali nije manja od 15 % vol.”; (tablica „ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim: b „Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija,) Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Priorato, Rueda, Tarragona.”; (tablica „PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim: c „Porto – Port”.)				
Regulativa (EU) br. 848/2018				
POGLAVLJE I. Predmet, područje primjene i definicije Čl. 1 do čl. 3	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE II. Ciljevi načela ekološke proizvodnje Čl. 4 do čl. 8	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE III. Pravila proizvodnje Čl. 9 do čl. 17	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE III. Pravila proizvodnje Član 18	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 37 Zakona o vinu (Sl.list 41/16)	

1. Subjekti koji proizvode proizvode iz sektora vina moraju naročito poštovati detaljna pravila proizvodnje utvrđena u Prilogu II, dijelu VI. 2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 54. kojima se mijenjaju: (a) Prilog II, dio VI. tačka 3.2. dodavanjem dodatnih zabranjenih enoloških postupaka, procesa i načina obrade, ili izmjenom tih dodanih elemenata; (b) Prilog II, dio VI. tačka 3.3				
POGLAVLJE III. Pravila proizvodnje Čl. 19 do čl. 29	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE IV. Označavanje Čl. 30 do čl. 33	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE V. Sertifikovanje Čl. 34 do čl. 36	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE VI. Službene kontrole i druge službene aktivnosti Čl. 37 do čl. 43	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE VII. Trgovina s trećim zemljama Čl. 44 do čl. 49	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
POGLAVLJE VIII. Opšte odredbe Čl. 50 do čl. 53	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	

POGLAVLJE IX. Prelazne i završne odredbe Čl. 40 do čl. 61	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I OSTALI PROIZVODI IZ ČL.2 STAV 1	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio I Pravila za biljnu proizvodnju	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio II Pravila za stočarsku proizvodnju	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio III Pravila proizvodnje za alge i životinje akvakulture	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio IV Pravila proizvodnje prerađene hrane	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio V Pravila proizvodnje prerađene hrane za životinje	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II DETALJNA PRAVILA PROIZVODNJE IZ POGLAVLJA III Dio VI Vino 1. Područje primjene 1.1 Uz opšta pravila proizvodnje utvrđena u članovima 9., 10., 11., 16. i 18., na ekološku proizvodnju	Član 8 U članu 39 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „U proizvodnji organskog vina zabranjena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade: - djelimično koncentrovanje postupkom	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda	

proizvoda sektora vina kako je naveden u članu 1. stavu 2. tački (l) Regulative (EU) br. 1308/2013 primjenjuju se i pravila utvrđena u ovom dijelu. 1.2 Primjenjuju se regulative Komisije (EZ) br. 606/2009 (1) i (EZ) br. 607/2009 (2), osim ako je u ovom dijelu izričito navedeno drukčije. 2. Upotreba određenih proizvoda i supstanci 2.1 Proizvodi iz sektora vina proizvode se od ekoloških sirovina. 2.2 Samo proizvodi i tvari koji su odobreni u skladu s članom 24. za upotrebu u ekološkoj proizvodnji mogu se upotrebljavati za izradu proizvoda iz sektora vina, među ostalim i tokom enoloških postupaka, procesa i načina obrade, podložno uslovima i ograničenjima utvrđenim u Regulativi (EU) br. 1308/2013 i Regulativi (EZ) br. 606/2009, a posebno u Prilogu I.A potonjoj Regulativi. 2.3 Subjekti vode evidenciju o upotrebi svih proizvoda i supstanci upotrebljenih u proizvodnji vina i za čišćenje i dezinfekciju, uključujući datume upotrebe proizvoda, naziv proizvoda, njegove aktivne supstance i, prema potrebi, mjesto takve upotrebe. 3. Enološki postupci i ograničenja 3.1 Ne dovodeći u pitanje odjeljke 1. i 2. ovog dijela i posebne zabrane i ograničenja predviđene u tačkama 3.2., 3.3. i 3.4., dopušteni su samo enološki postupci, procesi i načini obrade, uključujući ograničenja predviđena u članu 80. i članu 83. stavu 2. Regulative (EU) br. 1308/2013, članu 3., članovima od 5. do 9. i članovima od 11. do 14. Regulative (EZ) br. 606/2009 kao i u prilogima tih Regulativama, koji su se upotrebljavali prije 1. avgusta 2010. 3.2 Zabranjena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:	hlađenja; - uklanjanje sumpor-dioksida fizičkim postupcima; - obrada elektrodijalizom radi postizanja stabilnosti vina na tartarate; - djelimična dealkoholizacija vina; i - obrada katjonskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate."		od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
---	---	--	--	--

(a) djelimično koncentrovanje postupkom hlađenja u skladu s dijelom I. odjeljkom B.1. tačkom (c) Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013; (b) uklanjanje sumpordioksida fizičkim postupcima u skladu s tačkom 8. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009; (c) obrada elektrodijalizom da bi se postigla stabilnost vina na tartarate u skladu s tačkom 36. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009 (d) djelimična dealkoholizacija vina u skladu s tačkom 40. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009; (e) obrada katjonskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate u skladu s tačkom 43. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009. 3.3 Dopusštena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade pod sljedećim uslovima: (a) toplotna obrada u skladu s tačkom 2. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009, pod uslovom da temperatura ne premašuje 75 °C; (b) centrifugiranje i filtracija, s inernim sredstvima za filtriranje ili bez njih, u skladu s tačkom 3. Priloga I.A Regulativi (EZ) br. 606/2009, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra. 3.4 Sve izmjene uvedene nakon 1. avgusta 2010. u vezi s enološkim postupcima, procesima i načinima obrade predviđenim u Regulativi (EZ) br. 1234/2007 ili Regulativi (EZ) br. 606/2009 mogu se primjenjivati na ekološku proizvodnju vina tek nakon što se te mjere kao odobrene uključe u ovaj odjeljak i, prema potrebi, nakon ocjene u skladu s članom 24. ove Regulative				
PRILOG III SAKUPLJANJE, PAKOVANJE, PREVOZ I SKLADIŠTENJE PROIZVODA	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet	

			regulisanja ovog propisa	
PRILOG IV IZRAZI IZ ČL. 30	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG V ZNAK EVROPSKE UNIJE ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU I BROJČANE OZNAKE	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG VI MODEL SERTIFIKATA	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Regulativa (EU) br. 1165/2021				
Član 1. do 8.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Član 9. Proizvodi i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji vina Za potrebe dijela VI. tačke 2.2. Priloga II. regulative (EU) 2018/848, za proizvodnju i čuvanje ekoloških proizvoda od grožđa iz dijela II. Priloga VII. Reg.(EU) br. 1308/2013 mogu se upotrebljavati samo proizvodi i tvari navedeni u dijelu D Priloga V. ovoj Regulativi, pod uslovom da je njihova upotreba u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, prije svega u okviru ograničenja i uslova utvrđenih u regulativi (EU) br. 1308/2013 i regulative (EU) 2019/934 (16) i, prema potrebi, s nacionalnim odredbama baziranim na pravu Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

Član 10. do 13.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
PRILOG I. Aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja odobrene za upotrebu u ekološkoj proizvodnji kako je navedeno u članu 24. stavu 1. tački (a) reg.2018/848	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG II. Odobrena gnojiva, poboljšivači tla i hranjive tvari iz člana 24. stava 1. tačke (b) reg.2018/848	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG III. Odobreni proizvodi i tvari za upotrebu kao hrana za životinje ili u proizvodnji hrane za životinje DIO A Odobreno neekološko krmivo biljnog, algalnog, životinjskog ili kvašćanog podrijetla ili krmivo mikrobnog ili mineralnog podrijetla iz člana 24. stava 1. tačke (c) reg.2018/848 DIO B Odobreni dodaci hrani za životinje i pomoćna sredstva u preradi koji se upotrebljavaju u hranidbi životinja iz člana 24. stava 1. tačke (d) reg 2018/848	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG IV. Odobreni proizvodi za čišćenje i dezinfekciju iz člana 24. stava 1. tačaka (e), (f) i (g) reg. 2018/848 DIO A Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju ribnjaka, kaveza, spremnika, trkališta, zgrada ili objekata koji se upotrebljavaju u uzgoju životinja DIO B Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju zgrada i objekata koji se upotrebljavaju u biljnoj proizvodnji, uključujući skladišta na poljoprivrednom gospodarstvu DIO C	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	

Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u prostorima za preradu i skladištenje DIO D Proizvodi iz člana 12. stava 1. ove regulative				
PRILOG V. Odobreni proizvodi i tvari za upotrebu u proizvodnji prerađene ekološke hrane i kvasaca koji se upotrebljavaju kao hrana ili hrana za životinje DIO A Odobreni prehrambeni aditivi i pomoćna sredstva u preradi iz člana 24. stava 2. tačke (a) reg.2018/848 Odjeljak A.1 Prehrambeni aditivi, uključujući nosače Odjeljak A.2 Pomoćna sredstva u preradi i drugi proizvodi koji se mogu upotrebljavati u preradi sastojaka poljoprivrednog porijekla iz ekološke proizvodnje DIO B Odobreni neekološki sastojci poljoprivrednog porijekla koji će se upotrebljavati u proizvodnji prerađene ekološke hrane iz člana 24. stava 2. tačke (b) reg.2018/848 DIO C Odobrena pomoćna sredstva u preradi i drugi proizvodi za proizvodnju kvasca i proizvoda od kvasca iz člana 24. stava 2. tačke (c) reg. 2018/848	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
PRILOG V. DIO D Odobreni proizvodi i supstance za proizvodnju i čuvanje ekoloških proizvoda od grožđa iz sektora vina iz dijela VI. tačke 2.2. Priloga II. regulative (EU) 2018/848	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda	

			od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
PRILOG VI. Proizvodi i tvari odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji na određenim područjima trećih zemalja u skladu s članom 45. stavom 2. reg.2018/848	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Regulativa (EU) br. 405/2025				
Član 1. Prilog II. Regulativi (EU) 2018/848 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Regulativi. Član 2. Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG Dio VI. Priloga II. Regulative 2018/848 mijenja se kako slijedi: 1. odjeljak 1.2 zamjenjuje se sljedećim: „1.2 Primjenjuju se delegirane Regulative Komisije (EU) 2019/934 (*) i (EU) 2019/33 (**), osim ako je u ovom dijelu izričito navedeno drukčije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
2. odjeljak 2.2 zamjenjuje se sljedećim: „2.2 Samo proizvodi i tvari koji su odobreni u skladu s članom 24. za upotrebu u ekološkoj proizvodnji mogu se upotrebljavati za izradu proizvoda iz sektora vina,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim	

među ostalim i tijekom enoloških postupaka, procesa i načina obrade, podložno uslovima i ograničenjima utvrđenima u Regulativi (EU) br. 1308/2013 i Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934, a posebno u dijelu A Priloga I. potonjoj Regulativi.”;			postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
3. odjeljak 3.1 zamjenjuje se sljedećim: „3.1 Ne dovodeći u pitanje odjeljke 1. i 2. ovog dijela i posebne zabrane i ograničenja predviđene u odjeljcima 3.2., 3.3. i 3.4., dopušteni su samo enološki postupci, procesi i načini obrade, uključujući ograničenja predviđena u članu 80. i članu 83. stavu 2. Regulative (EU) br. 1308/2013, članu 3., članovima od 5. do 9. i članovima od 11. do 13. Delegirane Regulative (EU) 2019/934 te u prilogima tim Regulativama, koji su se upotrebljavali prije 1. avgusta 2010.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	
4. u odjeljku 3.2 tačke (b), (c), (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim: „(b) uklanjanje sumpornog dioksida fizikalnim postupcima kako je navedeno u unosu 5. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934; (c) obrada elektrodijalizom kako bi se osigurala stabilnost vina na tartarate kako je navedeno u unosu 10. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934; (d) korekcija alkoholne jakosti u vinu kako je navedeno u unosu 12. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o enološkim postupcima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i za proizvodnju organskog vina (Sl. list CG 111/2024).	

(e) obrada kationskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate kako je navedeno u unosu 13. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934.”;				
5. odjeljak 3.3 zamjenjuje se sljedećim: „3.3 Upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade dopuštena je pod sljedećim uslovima: (a) toplinska obrada iz unosa 2. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75 °C; (b) centrifugiranje i filtracija, s inertnim sredstvima za filtriranje ili bez njih, kako je navedeno u unosu 3. tablice 1. u dijelu A Priloga I. Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra; c) djelomično isparavanje u vakuumu kako je navedeno u dijelu I. odjeljku E tački (a) Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013, bilo da se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji s destilacijom iz tačke (d) ovog odjeljka, pod uslovom da se djelomično isparavanje u vakuumu upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholiziranog vina s volumnim udjelom alkohola od najviše 0,5 % vol., da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra; (d) destilacija kako je navedeno u dijelu I. odjeljku E tački (c) Priloga VIII. Regulativi (EU) br. 1308/2013, bilo da se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji s djelomičnim isparavanjem u vakuumu iz tačke (c) ovog odjeljka, pod uslovom da se destilacija upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholiziranog vina s volumnim udjelom alkohola od najviše 0,5 % vol. i da se upotrebljava u vakuumu, da temperatura koja se	Član 7 Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana koji glase: „Posebni uslovi za enološke postupke u organskoj proizvodnji Član 38a U proizvodnji organskog vina dozvoljena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade pod sljedećim uslovima: - toplotna obrada, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75°C; - centrifugiranje i filtracija s inertnim sredstvima za filtriranje ili bez njih, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra; - djelimično isparavanje u vakuumu, samostalno ili u kombinaciji s destilacijom, pod uslovom da se djelimično isparavanje u vakuumu upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra; i - destilacija, samostalno ili u kombinaciji s djelimičnim isparavanjem u vakuumu, pod uslovom da se destilacija upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da se upotrebljava u vakuumu, da	Potpuno usklađeno		

upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra.”;	temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra.			
6. odjeljak 3.4. zamjenjuje se sljedećim: „3.4 Sve izmjene uvedene nakon 1. avgusta 2010. u vezi s enološkim postupcima, procesima i načinima obrade predviđenima u Regulativi (EU) br. 1308/2013 ili Delegiranoj Regulativi (EU) 2019/934 mogu se primjenjivati na ekološku proizvodnju vina tek nakon što se te mjere kao odobrene uključe u ovaj odjeljak i, prema potrebi, nakon ocjene u skladu s članom 24. ove Regulative.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
31-01-2025
Podgorica

Priloga	Org. broj	Opis	Ime	Vrijednost
	04-307/24	23466/6		

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mf.gov.me

Br: 05-02-040/25-517/2

Podgorica, 28.01.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg br. 46, Podgorica

gospodinu, Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

Veza: Vaš akt broj: 04-307/24-23466/6 od 13.01.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U dostavljenom tekstu Izveštaja o analizi uticaja navodi se da je razlog predloženih izmjena Zakona o vinu promjena u institucionalnoj organizaciji, u smislu implementacije PDO/PGI sistema geografskog označavanja vina, nadalje zbog terminološkog usklađivanja pojedinih izraza sa izrazima iz EU legislative, propisane su i odredbe koje se odnose na nusproizvode vinskog sektora, a kroz prijedlog su uvažene i preporuke ekspertskog tima iz EU te je u skladu sa navedenim kroz izmjene Zakona utvrdjena i nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da vrši sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa, do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065. Takođe, u dijelu procjene fiskalnog uticaja resorno ministarstvo navodi da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđivanje sredstava iz budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu*.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? Predloženi akt treba da obezbijedi pravni osnov za implementaciju sistema zaštite geografskog porijekla crnogorskih vina, tzv „PDP/PGI sistema“. Problem u implementaciji postojećeg zakona je nastao zbog vraćanja poljoprivredne inspekcije iz Uprave za inspekcijske poslove, u sastav Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dakle, osnovni razlog za predložene izmjene Zakona o vinu je promjena u institucionalnoj organizaciji, u smislu implementacije PDO/PGI sistema geografskog označavanja vina. Preciznije, predloženim aktom uvode se službene kontrole, u procesu kontrole porijekla grožđa i kontrole procesa proizvodnje vina, a sertifikacija je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naime, u važećem tekstu zakona predviđeno je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora preko inspektora za vino. Izmjenama je predloženo da isto vrši poljoprivredni inspektor, a da službene kontrole vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Predlogom se utvrđuje nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da vrši sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa, do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065, iz razloga što je to preporuka, tačnije eksplicitna sugestija ekspertskog tima iz EU tj. „Peer review mission“, održane novembra 2019. godine. Osim toga, u važećem tekstu zakona nijesu propisane odredbe, koje se odnose na nusproizvode vinskog sektora, te je ovim predlogom isto definisano. Takođe, neophodno je bilo izvršiti terminološko usklađivanje pojedinih izraza sa izrazima iz EU legislative. Posljedice problema su nemogućnost zaštite geografskog porijekla vina, jer kompletnu proceduru zaštite porijekla vina treba da obave dva odvojena subjekta, kako je Predlogom i definisano: sertifikacija je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a službene kontrole treba vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.	

Nepostojanjem ovakvog zakonskog rješenja, oštećeni su svi registrovani proizvođači vina iz svih crnogorskih vinogradarskih regiona, jer ne mogu zakonski zaštititi geografsko porijeklo svojih vina, a time imaju značajno lošiju mogućnost za plasman vina na tržištu – domaćem, a naročito na međunarodnom.

Bez primjene Predloga zakona, ne može se implementirati tzv. „PDO/PGI sistem“ zaštite geografskog porijekla vina, koji je evropski model i koji je definisan u EU regulativama, a prenesen u nacionalni zakonodavni okvir. Ovaj model zaštite geografskog porijekla vina omogućava zaštitu kvaliteta i prepoznatljivosti, posebnosti vina iz različitih regija, a svaka zaštićena oznaka je kolektivna intelektualna svojina vinara iz konkretne vinogradarske regije, kojih mi u Crnoj Gori imamo 12.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Predlog zakona obezbjeđuje funkcionalan sistem i implementaciju sistema geografskog označavanja vina u skladu s EU standardim (Regulativa EU 1308/2013 i Regulativa EU 33/2019). Kompletnu proceduru zaštite porijekla vina treba da obave dva odvojena subjekta, kako je Predlogom i definisano.
- Nakon zaštite geografskog porijekla vina na nacionalnom nivou, moguće je zaštititi geografske oznake naših vina i na nivou Evropske unije, u skladu sa Sporazumom o staabilizaciji i pridruživanju i u skladu s Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 11. . Dakle, preduslov za evropsku zaštitu oznaka je zaštita istih na nacionalnom nivou, što možemo uraditi jedino nakon izmjene i dopune važećeg teksta Zakona o vinu (SL. List CG 41/2016).

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Ministarstvo se u svrhu rješavanja problema i ispunjavanja ciljeva odlučilo za regulatornu opciju, jer neregulatorne opcije ne postoje. Obavezno je propisati zakonom nadležna tijela u proceduri zaštite geografskog porijekla vina, što je predloženim aktom i urađeno.
- Odabirom ove opcije, omogućena je nesmetana implementacija sistema zaštite geografskog porijekla crnogorskih vina.
- Status quo opcija nije prihvatljiva, jer je došlo do institucionalne reorganizacije nakon usvajanja Zakona, tako da je on postao neprimjenljiv kada je riječ o implementaciji sistema geografskog označavanja crnogorskih vina.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.

- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Pozitivan uticaj će se odraziti na pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom vina, jer će njihov proizvod biti označen u skladu sa međunarodnim propisima i kao takav, moguć za plasiranje i na inostrano tržište. Takođe, vina sa zaštićenim geografskim porijeklom su dobro šire društvene zajednice, jer su takva vina svojevrsni promotori države kao vinske destinacije, promotori autentične kulture i doprinose obogaćivanju turističke ponude kroz razne vidove enoturizma.. Korišćenje nusproizvoda iz vinskog proizvodnog ciklusa, u skladu je s principima zaštite životne sredine.
- Donošenje ovog zakona neće usloviti nove troškove, jer Predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vinu, ne definiše i ne mijenja postojeće troškove, koji mogu nastati prilikom analize vina, već oni ostaju isti i nepromijenjeni i nisu predmet ovog zakona.
- Primjenom propisa se stvara nova tržišna vrijednost i bolja konkurentnost vina, što je podstrek za stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu. Vino sa zaštićenim geografskim porijeklom ima bolje predispozicije za plasman na domaćem i međunarodnom tržištu. Takođe, potrošači ovih proizvoda, ne dovode se u zabludu prilikom izbora i konzumacije, jer su ove oznake garant tačno propisanog kvaliteta proizvoda, garant porijekla sirovine od koje je proizveden, kao i odraz umijeća i znanja proizvođača i uticaja specifičnih agroekoloških uslova regije na kvalitet i posebnost proizvoda. Zbog toga, vino, kao i svi ostali poljoprivredni proizvodi, koji imaju zaštićenu oznaku porijekla, imaju dodatnu tržišnu vrijednost.
- Administrativnih opterećenja i biznis barijera nema.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.

- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ovog propisa - Nijesu potrebna sredstva. - Ne, implementacija propisa ne generiše međunarodne finansijske obaveze. - Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ovog propisa - Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze. - Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore. - Nema finansijskih izdataka/prihoda, pa time nema ni obračuna istih.
6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška. - U izradi predloga ovog propisa, kao članovi Radne grupe bili su predstavnici proizvođača grožđa i vina, i predstavnici Biotehničkog fakulteta - Nijesu imali predloge, koji bi bili u suprotnosti s definisanim odredbama.
7. Monitoring i evaluacija - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Nema potencijalnih prepreka. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vršiće sertifikaciju geografskog porijekla vina, sprovođenje službenih kontrola vršiće Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a inspeksijski nadzor vršiće poljoprivredni inspektor. - Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenost ciljeva su broj vina sa sertifikovanim geografskim porijeklom na tržištu. - Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa biće zaduženo resorno Ministarstvo.

Podgorica, 28.01.2025. godine


MINISTAR
VLADIMIR JOKOVIĆ



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

27.11.2024

Opis	Klasifikacija	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-307/24-23466/3				

Br: 01-040/24-5404/2

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

27. 11. 2024. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 04-307/24-23466/3 od 19.11.2024. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta, broj 04-307/24-23466/3 od 19.11.2024. godine, evidentiran u ovom ministarstvu pod brojem 01-040/24-5404 dana 20.11.2024. godine, radi davanja mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,
MINISTAR
mr Marash Dukaj

Dostavljeno: - naslovu
- a/a

Kontakt osoba: Nedeljko Vuk
Samostalni savjetnik II
tel: 068 863 934
e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

28-11-2024				
POSLOJ	POSLOJ	POSLOJ	POSLOJ	POSLOJ
04-302	24-	234	66	5

Broj: 01-040/24-11990/2

22. novembar 2024. godine

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu
Veza: Vaš akt broj: 04-307/24-23466/3 od 19. novembra 2024. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu, koji je dostavljen aktom broj: 04-307/24-23466/3 od 19. novembra 2024. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 20. novembra 2024. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vinu.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović



Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- u spise predmeta;
- a/a.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **krčenje** je potpuno uklanjanje svih čokota na površini zasađenoj vinovom lozom;
- 2) **sadnja** je konačna sadnja vinove loze ili djelova vinove loze, kalemljene ili ne, sa namjerom proizvodnje grožđa ili podizanja matičnog zasada za proizvodnju loznih kalemova;
- 3) **prekalemljivanje** je kalemljenje vinove loze koja je već bila kalemljena;
- 4) **svježe grožđe** je plod vinove loze koji se koristi za proizvodnju vina, sazrio ili djelimično prosušen, može biti muljan ili presovan (cijeden) uobičajenim postupcima u proizvodnji vina i može spontano započeti alkoholnu fermentaciju;
- 5) **šira (mošt) od svježeg grožđa čije je vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola** je proizvod koji:
 - a) ima stvarnu alkoholnu jačinu od 12% vol. do 15% vol.; i
 - b) se dobija od nefermentisane šire prirodne alkoholne jačine od najmanje 8,5% vol., dobijene isključivo od sorti vinove loze u skladu sa članom 21 ovog zakona, ili od neutralnog alkohola vinskog porijekla, uključujući alkohol dobijen destilacijom prosušenog grožđa alkoholne jačine od najmanje 95% vol. ili od nerektifikovanog proizvoda dobijenog destilacijom vina čija je alkoholna jačina od 52% vol. do 80% vol.;
- 6) **sok od grožđa** je tečni proizvod, nefermentisan, ali prikladan za fermentaciju, čija stvarna alkoholna jačina ne smije biti veća od 1% vol., dobijen: odgovarajućim postupkom, odmah pogodan za potrošnju;
 - od svježeg grožđa ili od šire; ili
 - razređivanjem koncentrovane šire ili koncentrovanog soka od grožđa.
- 7) **koncentrovani sok od grožđa** je nekaramelizovani sok od grožđa, čija stvarna alkoholna jačina ne smije biti veća od 1% vol., a koji se dobija djelimičnom dehidracijom soka od grožđa bilo kojim odobrenim postupkom, osim neposrednim zagrijavanjem, tako da vrijednost izmjerena na refraktometru pri temperaturi od 20°C nije manja od 50,9%.
- 8) **vinski talog** su ostaci koji:
 - a) se nagomilavaju u posudama koje sadrže vino nakon fermentacije, tokom skladištenja ili nakon dopuštene obrade i koji nastaju filtriranjem ili centrifugiranjem ovog proizvoda;
 - b) se nagomilavaju u posudama koje sadrže širu tokom skladištenja ili nakon dopuštene obrade i koji nastaju filtriranjem ili centrifugiranjem ovog proizvoda;
- 9) **komina** su fermentisani ili nefermentisani ostaci koji nastaju nakon presovanja svježeg grožđa;
- 10) **pike (franc. piquette)** je proizvod dobijen:
 - a) fermentacijom neobrađene komine macerirane u vodi, ili
 - b) ispiranjem fermentisane komine vodom;
- 11) **vino pojačano za destilaciju** je proizvod koji:
 - a) ima stvarnu alkoholnu jačinu od 18% vol. do 24% vol.;
 - b) se dobija isključivo tako da se vinu bez ostatka šećera doda nerektifikovani proizvod dobijen destilacijom vina, stvarne alkoholne jačine od maksimalno 86% vol.;
 - c) ima sadržaj isparljivih kiselina izraženih kao sirćetna kiselina do maksimalno 1,5 g/l;
- 12) **kuve (franc. cuvée)** je:
 - a) šira od grožđa;
 - b) vino; ili
 - c) mješavina više vrsta šira i/ili vina različitih osobina, koji su namijenjeni pripremi posebne vrste pjenušavih vina;
- 12a) **kupaža** je miješanje vina ili šire različitih sorti vinove loze, različitih godina berbe ili različitih kategorija vina i šire, s tim da se kupažom bijelog vina sa crnim vinom ne može proizvesti roze vino, osim u slučaju da je konačni proizvod namijenjen za pripremu „cuvée“-a ili za proizvodnju biser vina;
- 13) **stvarna alkoholna jačina izražena volumenom** je volumni udio čistog alkohola sadržan u 100 volumnih djelova proizvoda pri temperaturi od 20°C, njen simbol je "% vol";

- 14) **potencijalna alkoholna jačina izražena volumenom** je volumni udio čistog alkohola pri temperaturi od 20°C koji bi se dobio fermentacijom ukupne količine šećera sadržane u 100 volumnih dijelova proizvoda pri toj temperaturi;
- 15) **ukupna alkoholna jačina izražena volumenom** je zbir stvarne i potencijalne alkoholne jačine;
- 16) **prirodna alkoholna jačina izražena volumenom** je ukupna alkoholna jačina proizvoda izražena volumenom prije bilo kakvog pojačavanja;
- 17) **stvarna alkoholna jačina izražena masom** su kilogrami čistog alkohola sadržani u 100 kg proizvoda;
- 18) **potencijalna alkoholna jačina izražena masom** su kilogrami čistog alkohola koji bi se dobili fermentacijom ukupne količine šećera koja je sadržana u 100 kg proizvoda;
- 19) **ukupna alkoholna jačina izražena masom** je zbir stvarne i potencijalne alkoholne jačine;
- 20) **tržišna godina za sektor vina** označava godinu proizvodnje proizvoda obuhvaćenih ovim zakonom i počinje 1. avgusta, a završava se 31. jula.

Regioni uzgoja vinove loze

Član 3

Osnovna jedinica za proizvodnju vina je region, koji predstavlja jedinstveno geografsko područje sa približno istim agroekološkim uslovima, karakterističnim sortimentom vinove loze i tehnologijom proizvodnje, koji opredjeljuju karakteristike vina.

Regione za proizvodnju vina određuje Vlada Crne Gore na osnovu elaborata o rejonizaciji vinogradarskog područja.

Elaborat iz stava 2 ovog člana sadrži:

- 1) listu regiona uzgoja vinove loze, teritorijalne granice regiona i agroekološke karakteristike,
- 2) listu preporučenih i dozvoljenih sorti vinove loze,
- 3) maksimalni prinos grožđa, i
- 4) druge karakteristike vina koje su bitne za utvrđivanje oznake porijekla i geografske oznake.

Pravna i fizička lica koja proizvode vino sa oznakom porijekla i geografskom oznakom, ne smiju na istoj parceli uzgajati stone sorte grožđa između vinskih sorti.

II. VRSTE PROIZVODA OD GROŽĐA

Vino

Član 4

Vino je proizvod dobijen isključivo potpunom ili djelimičnom alkoholnom fermentacijom izmuljanog ili cijelog svježeg grožđa ili šire.

Vino treba da:

- 1) ima stvarnu alkoholnu jačinu od najmanje 8,5% vol., ukoliko je proizvedeno od grožđa ubranog u drugim vinogradarskim zonama,
- 2) ima ukupnu alkoholnu jačinu najviše 15% vol..

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, dozvoljeno je da vino sa zaštićenom oznakom porijekla ima ukupnu alkoholnu jačinu do 20 % vol u sljedećim okolnostima:

- ako je vino proizvedeno u vinogradarskim područjima koja se nalaze u vinogradarskim zonama CI, CII I CIII kojoj u skladu sa Regulativom Savjeta (EC) br. 1308/2013 pripada crnogorsko vinogradarsko područje, bez ikakvog obogaćivanja; i
- ako je vino proizvedeno bez obogaćivanja ili pojačano samo djelimičnim koncentrovanjem postupkom hlađenja, pod uslovom da je u Specifikaciji proizvoda u tehničkoj dokumentaciji dotične zaštićene oznake porijekla dopuštena ta mogućnost.

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, primjenom dozvoljenih enoloških postupaka, vino može biti potpuno ili djelimično dealkoholizovano nakon što u potpunosti postigne svoja svojstva".

Dozvoljena je upotreba riječi "vino" ako:

- 3) se u sastavu naziva proizvoda navodi i ime voća, a taj naziv se upotrebljava za stavljanje na tržište proizvoda koji se dobija fermentacijom voća koje nije grožđe; ili
- 4) je dio složene riječi naziva proizvoda.

Svaka zamjena sa proizvodima koji odgovaraju vrstama vina utvrđenih ovim zakonom, nije dozvoljena.

Likersko vino

Član 6

Likersko vino je proizvod:

- 1) koji ima stvarnu alkoholnu jačinu od najmanje 15% vol. i najviše 22% vol.,
- 2) koji ima ukupnu alkoholnu jačinu od najmanje 17,5% vol., osim određenih likerskih vina sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom,
- 3) koji je dobijen od:
 - šire u fermentaciji,
 - vina,
 - kombinacije šire u fermentaciji i vina, ili
 - šire ili njene mješavine sa vinom, ako je likersko vino sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom,
- 4) koji ima početni udio prirodnog alkohola od najmanje 12% vol., osim određenih likerskih vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom,
- 5) kojem su dodati:
 - a) pojedinačno ili u kombinaciji:
 - neutralni alkohol vinskog porijekla, uključujući alkohol proizveden destilacijom prosušenog grožđa, čiji je stvarni udio alkohola najmanje 96% vol.,
 - destilat vina ili prosušenog grožđa, čiji je stvarni udio alkohola od 52% vol. do 86% vol.;
 - b) jedan ili više sljedećih proizvoda kad je to primjenjivo:
 - koncentrovana šira,
 - kombinacija jednoga od proizvoda al. 1 i 4 ovog člana, iz tačke 5) podtačke a) sa širom iz tačke 3);
 - 6) kojem su dodati proizvodi osim proizvoda iz tačke 5) ovog člana, za određena likerska vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom:
 - a) jedan od proizvoda iz tačke 5) podtačke a) ovog člana pojedinačno ili u kombinaciji; ili
 - b) jedan ili više od sljedećih proizvoda:
 - vinski destilat ili destilat od prosušenog grožđa sa stvarnim udjelom alkohola od 95% vol. do 96% vol.,
 - jaka alkoholna pića destilisana iz vina ili komine sa stvarnim udjelom alkohola od 52% vol. do 86% vol.,
 - jaka alkoholna pića destilisana iz prosušenog grožđa sa stvarnim udjelom alkohola od 52% vol. do 94,5% vol.;
 - c) jedan ili više sljedećih proizvoda kad je to primjenjivo:
 - djelimično fermentisana šira dobijena iz prosušenih bobica grožđa,
 - koncentrovana šira dobijena neposrednim zagrijavanjem koja, sa izuzetkom toga postupka, odgovara definiciji koncentrovane šire,
 - koncentrovana šira,
 - kombinacija jednog od proizvoda iz tačke 6) podtačke b) sa širom iz tačke 3) ovog člana.

Gazirano pjenušavo vino

Član 10

Gazirano pjenušavo vino je proizvod koji:

- 1) se dobija od vina bez zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake;
- 2) kad se posuda otvori, oslobađa ugljendioksid koji u cijelosti ili djelimično potiče od dodatka tog gasa, i
- 3) u zatvorenoj posudi na temperaturi od 20°C zbog prisustva ugljendioksida ima pritisak od najmanje 3 bara.

III. OZNAKA PORIJEKLA, GEOGRAFSKA OZNAKA I TRADICIONALNI IZRAZI

Područje primjene

Član 22

Pravila o oznakama porijekla, geografskim oznakama i tradicionalnim izrazima primjenjuju se na: vino, likersko vino, pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino, kvalitetno aromatično pjenušavo vino, biser vino, gazirano biser vino, djelimično fermentisanu širu, vino od prosušenog grožđa i vino od prezrelog grožđa.

Proizvodi iz stava 1 ovog člana sa oznakom porijekla, geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazima imaju određeni kvalitet, ugled ili neke druge karakteristike.

Pravila iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju:

- zaštitu interesa potrošača i proizvođača;
- nesmetano funkcionisanje tržišta za proizvode iz stava 1 ovog člana; i
- promovisanje kvaliteta proizvoda sa određenog područja.

Geografska oznaka

Član 24

Geografska oznaka je oznaka koja se odnosi na regiju, određeno mjesto ili, u izuzetnim slučajevima, državu koja se koristi za opis proizvoda iz člana 22 stav 1 ovog zakona ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- imaju specifičan kvalitet ili druga obilježja koja su karakteristična za to geografsko područje;
- da najmanje 85% grožđa korišćenog za njegovu proizvodnju potiče isključivo iz tog geografskog područja;
- da se proizvodnja obavlja na tom geografskom području; i
- da su proizvedeni od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti *Vitis vinifera* ili su nastale ukrstanjem vrste *Vitis vinifera* i drugih vrsta iz roda *Vitis*.

Zahtjevi za zaštitu

Član 25

Zahtjev za zaštitu naziva sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom za vina proizvedena u Crnoj Gori sadrži sljedeće podatke:

- 1) naziv koji se želi zaštititi;
- 2) ime i adresu podnosioca zahtjeva;
- 3) specifikaciju proizvoda iz stava 2 ovog člana; i
- 4) sažetak specifikacije proizvoda iz stava 3 ovog člana.

Specifikacija proizvoda omogućava zainteresovanim stranama da provjere odgovarajuće uslove proizvodnje u odnosu na oznaku porijekla ili geografsku oznaku.

Specifikacija proizvoda obavezno sadrži sljedeće:

- 1) naziv koji se želi zaštititi;
- 2) opis vina:
 - u pogledu oznake porijekla, najvažnija fizičko-hemijska i organoleptička svojstva;
 - u pogledu geografske oznake, najvažnija fizičko-hemijska svojstva i procjenu njihovih organoleptičkih svojstva;
- 3) enološke postupke korišćene prilikom proizvodnje vina i ograničenja kod njihove proizvodnje, prema potrebi;
- 4) razgraničenja geografskog područja;
- 5) maksimalne prinose po hektaru;
- 6) oznake sorte ili sorti vinove loze od kojih je proizvedeno vino;
- 7) detalje o nazivu proizvoda i specifičnom kvalitetu, ugledu ili drugim karakteristikama koje se mogu pripisati tom geografskom porijeklu;
- 8) druge podatke na zahtjev Ministarstva;
- 9) naziv i adresu organizacione jedinice Ministarstva koja provjerava usklađenost specifikacije proizvoda sa ovim zakonom.

Podnosilac zahtjeva

Član 26

Zahtjev za zaštitu oznake porijekla i geografske oznake može podnijeti bilo koja zainteresovana grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač u opravdanim slučajevima.

Proizvođač može podnijeti zahtjev za zaštitu samo za vino koje on proizvodi.

Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake

Član 27

Zaštićena oznaka porijekla i zaštićena geografska oznaka kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićeno je od:

1) direktne ili indirektna komercijalne upotrebe tog zaštićenog naziva:

- za proizvode koji nisu u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićenog naziva ili
- upotrebom kojom se narušava ugled oznake porijekla ili geografske oznake;

2) svake zloupotrebe, oponašanja ili aludiranja i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribovan ili transliteriran ili ako mu je dodat izraz "stil", "tip", "metoda", "kako se proizvodi u", "imitacija", "aroma", "kao" ili slično;

3) druge lažne oznake ili oznake koje dovode u zabludu u pogledu: porijekla, prirode ili ključnih osobina proizvoda na unutrašnjoj ili spoljašnjoj ambalaži, na reklamnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na vinski proizvod, na pakovanju proizvoda u ambalaži koja stvara pogrešnu predstavu o njegovom porijeklu;

4) drugih postupaka koje potrošača mogu dovesti u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda.

Naziv proizvoda od grožđa sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili tradicionalnim izrazom upisuju se na osnovu zahtjeva i izvršene provjere usklađenosti sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona u registar zaštićenih oznaka.

Službene kontrole, kontrolu berbe i porijekla grožđa, kontrolu proizvođačke evidencije vrši Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Provjeru usklađenosti proizvoda sa specifikacijom iz člana 25 ovog zakona, odnosno sertifikaciju geografskog porijekla proizvoda od grožđa vrši Ministarstvo do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa ISO/IEC 17065.

Registar zaštićenih oznaka vodi Ministarstvo.

Način vođenja registra zaštićenih oznaka, bliži način podnošenja zahtjeva i provjere usklađenosti specifikacije propisuje Ministarstvo.

Tradicionalni izraz

Član 28

Tradicionalni izraz je izraz koji se tradicionalno koristi za označavanje:

- proizvoda koji ima zaštićenu oznaku porijekla i zaštićenu geografsku oznaku, ili,
- proizvodnje ili metode starenja ili kvaliteta, boje, vrste ili mjesta ili posebnog događaja povezanog sa istorijom proizvoda sa zaštićenim geografskim porijeklom.

Vinogradarski registar

Član 30

Proizvodnjom grožđa za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa, radi stavljanja u promet može da se bavi fizičko i pravno lice ili grupa proizvođača kojoj pripadaju ili sa kojom su povezani i koji su upisani u vinogradarski registar (u daljem tekstu Registar).

U Registar se upisuju proizvođači koji grožđe proizvode na površini većoj od 0,1 ha vinograda.

U Registar se upisuju i drugi proizvođači grožđa bez obzira na obim proizvodnje ukoliko je grožđe i vino namijenjeno tržištu.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahtjeva za upis u Registar, koji sadrži podatke o:

- identitetu podnosioca zahtjeva;
- lokaciji vinogradarskih parcela;
- površini vinogradarskih parcela (odvojeno za sorte za proizvodnju vina sa oznakom porijekla, vina sa geografskom oznakom ili vina bez oznake porijekla/ geografske oznake);

- svojstvima vinove loze zasađene u vinogradu.

Registar vodi Ministarstvo i čuva podatke najmanje pet tržišnih godina nakon upisa.

Proizvođač je dužan da o svakoj nastaloj promjeni iz stava 4 ovoga člana, obavijesti Ministarstvo u roku od deset dana od dana nastanka promjena.

Provjera podataka upisanih u Registar vrši se svake pete godine, za svakog proizvođača koji je dužan da dostavlja godišnju izjavu o proizvodnji iz člana 33 ovog zakona, radi provjere da li strukturno stanje upisano u Registar odgovara stvarnom stanju.

Bliži sadržaj i način vođenja Registra propisuje Ministarstvo.

Evidencija

Član 31

Fizička i pravna lica ili grupa proizvođača kojoj pripadaju, koji koriste grožđe i proizvode od grožđa u bilo koje poslovne i komercijalne svrhe, dužni su da za te proizvode vode evidenciju ulaza i izlaza proizvoda (u daljem tekstu: evidencija).

Evidenciju nijesu dužni da vode privredna društva i preduzetnici koji se bave prodajom grožđa i vina na malo (maloprodajni objekti, supermarketi) i ugostiteljski objekti, ali su dužni da imaju dokument o porijeklu tih proizvoda.

Evidencija se vodi posebno za grožđe i za proizvode od grožđa:

- prema vrstama proizvoda;
- za vino sa oznakom porijekla i grožđe koje je namijenjeno za proizvodnju tog vina;
- za vino sa geografskom oznakom i grožđe koje je namijenjeno za proizvodnju tog vina;
- za vino bez oznake porijekla i geografske oznake i grožđe koje je namijenjeno za proizvodnju tog vina;
- za pjenušava i likerska vina.

U evidenciju se upisuju:

- podaci o proizvodu;
- podaci o postupcima primijenjenim u proizvodnji;
- lična potrošnja proizvođača i njegove porodice;
- moguće slučajne promjene količine proizvoda;
- ulazne količine grožđa najkasnije jedan dan nakon prijema;
- izlazne količine grožđa i vina najkasnije tri dana nakon otpreme;
- primjena enoloških postupaka narednog dana nakon primjene postupka, a u slučaju pojačavanja šire i vina isti dan.

Evidencije ulaznih i izlaznih količina grožđa i proizvoda od grožđa (godišnji bilans stanja) zaključuju se jednom godišnje, na dan 31. jul.

Zalihe vina upisuju se u evidenciju kao ulaz na dan nakon zaključivanja godišnjeg bilansa stanja.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije utvrđuje se propisom Ministarstva.

Primjena novih enoloških postupaka u eksperimentalne svrhe

Član 37a

U eksperimentalne svrhe može da se odobri primjena novih enoloških postupaka, i to najduže na period od pet godina primjene, pod uslovom da:

- ti postupci ispunjavaju uslove iz ovog zakona i da se obavljaju u okviru jasno utvrđenog istraživačkog projekta s jednim eksperimentalnim protokolom;
- se primjenjuju na količinama manjim od 50 hl godišnje po eksperimentu; i
- se upišu u Evidenciju ulaza i izlaza i u Pratećem dokumentu u skladu sa ovim zakonom.

Proizvodi dobjeni eksperimentalnom primjenom novih enoloških postupaka, mogu se staviti u promet pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Posebni uslovi za enološke postupke u organskoj proizvodnji

Član 38a

U proizvodnji organskog vina dozvoljena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- toplotna obrada, pod uslovom da temperatura ne prelazi 75°C;

- centrifugiranje i filtracija sa inertnim sredstvima za filtriranje ili bez njih, pod uslovom da veličina pora nije manja od 0,2 mikrometra;
- djelimično isparavanje u vakuumu, samostalno ili u kombinaciji sa destilacijom, pod uslovom da se djelimično isparavanje u vakuumu upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra; i
- destilacija, samostalno ili u kombinaciji sa djelimičnim isparavanjem u vakuumu, pod uslovom da se destilacija upotrebljava samo za proizvodnju dealkoholizovanog vina sa stvarnom alkoholnom jačinom manjom od 0,5% vol., da se upotrebljava u vakuumu, da temperatura koja se upotrebljava ne prelazi 75 °C i da veličina pora za filtriranje nije manja od 0,2 mikrometra.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima

Član 38b

Filtriranje i centrifugiranje vinskog taloga ne smatra se presovanjem ako su dobijeni proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim zakonom.

Najmanji sadržaj alkohola u nusproizvodima je najmanji zapreminski procenat alkohola koji mora da sadrži nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na procenat koji sadrži proizvedeno vino i treba da bude najmanje 5% volumnog udjela alkohola u proizvedenom vinu.

Radi utvrđivanja volumena alkohola u nusproizvodima u odnosu na procenat alkohola u proizvedenom vinu, standardna prirodna alkoholna jačina izražena volumnom, koja se primjenjuje u različitim vinogradarskim zonama je:

- 8,0 % za zonu A;
- 8,5 % za zonu B;
- 9,0 % za zonu C I.;
- 9,5 % za zonu C II.;
- 10,0 % za zonu C III.

Ako odgovarajući procenat iz stava 2 ovog člana nije dosegnut, proizvođač vina dužan je da dostavi količinu vina iz sopstvene proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za dosezanje najmanjeg procenta.

Odlaganje nusproizvoda

Član 38c

Svi proizvođači koji tokom predmetne vinske godine proizvedu više od 50 hl vina ili šire i koji posjeduju nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa, dužni su da te nusproizvode odlažu najkasnije do kraja vinske godine u kojoj su nusproizvodi dobijeni, na higijenski i ekološki prihvatljiv način, vodeći računa o zaštiti životne sredine, ili da ih odlažu isporukom za destilaciju.

Zabrane

Član 39

Zabranjeno je povećavati količinu kljuka, šire ili vina dodavanjem alkohola, vode, šećera, kisjeline, vinskog taloga, koncentrovane šire, suvog grožđa i drugih materija.

Zabranjeno je miješati:

- kljuk, širu ili vino od plemenite vinove loze sa proizvodima direktno rodni hibrida,
- zdrava vina sa bolesnim i vinima sa manom,
- bijela vina sa crnim vinima,
- crnogorsko vino sa uvezenim vinima.

U proizvodnji organskog vina zabranjena je upotreba sljedećih enoloških postupaka, procesa i načina obrade:

- djelimično koncentrovanje postupkom hlađenja;
- uklanjanje sumpor-dioksida fizičkim postupcima;
- obrada elektrodijalizom radi postizanja stabilnosti vina na tartarate;
- djelimična dealkoholizacija vina; i
- obrada katjonskim izmjenjivačima radi postizanja stabilnosti vina na tartarate.

Ocjena kvaliteta vina

Član 40

Vino prije stavljanja u promet, mora biti ocijenjeno u skladu sa ovim zakonom.

Ocjena kvaliteta vina obuhvata: fizičko-hemijsku analizu, organoleptičku ocjenu, utvrđivanje geografskog porijekla.

Na osnovu izvještaja o ocjeni kvaliteta vina Ministarstvo izdaje dozvolu za stavljanje vina u promet u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja o izvršenoj ocjeni, odnosno superocjeni kvaliteta vina.

Ukoliko se rješenje o dozvoli, odnosno zabrani stavljanja vina u promet ne donese u roku iz stava 3 ovog člana, smatra se da je stavljanje vina u promet dozvoljeno.

Listu vina sa zaštićenim geografskim porijeklom za koja je izdata dozvola za stavljanje u promet sačinjava godišnje Ministarstvo.

Lista iz stava 5 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Obavezni podaci za označavanje vina

Član 46

Etiketa sadrži sljedeće obavezne podatke:

1) naziv vrste proizvoda uz navođenje izraza:

- „dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda manja od 0,5% vol. ili

- „djelimično dealkoholizovano“ ako je primjenom dozvoljenih enoloških postupaka stvarna alkoholna jačina proizvoda veća od 0,5% vol., odnosno od 4,5% za vino sa zaštićenim geografskim porijeklom, a manja od stvarne alkoholne jačine proizvoda prije dealkoholizacije;

2) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom:

- izraz "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka" i

- naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake;

3) stvarnu alkoholnu jačinu izraženu % vol.;

4) naziv zemlje porijekla;

5) naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača;

6) naziv uvoznika za uvezena vina;

7) sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina;

8) nutritivnu deklaraciju;

9) popis sastojaka; i

10) najkraći rok trajanja za proizvode koji su podvrgnuti dealkoholizaciji i čija je stvarna alkoholna jačina manja od 10% vol.

Izuzetno od stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ako naziv proizvoda sadrži naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, mogu se izostaviti izrazi "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka", kao i naziv vrste proizvoda.

Fakultativni podaci za označavanje vina

Član 47

Fakultativni podaci na etiketi su:

1) godina berbe;

2) naziv jedne ili više sorti vinove loze;

3) izrazi koji označavaju sadržaj šećera kod drugih vrsta proizvoda od grožđa koji nijesu obuhvaćeni članom 46 stav 1 tačka 7 ovog zakona;

4) tradicionalni izrazi, za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom;

5) izrazi koji se odnose na određene proizvodne metode;

6) za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom, naziv drugog geografskog područja, koje je manje ili veće od područja koje je u osnovi oznake porijekla ili geografske oznake.

Podaci iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana mogu se koristiti za vina bez zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, na način utvrđen propisom Ministarstva.

Pakovanje vina

Član 48

Vino se u proizvodnji i prometu mora držati u posudama u kojima će sačuvati svoje karakteristike.

Vino sa oznakom porijekla i vino sa geografskom oznakom pakuje se samo u originalnoj ambalaži od stakla.

Vino u rinfuzi pakuje se u ambalaži koja umjesto zatvarača ima slavinu.

Vina se pakuju u flašama zapremine od 100 ml do 1500 ml (100 ml, 125 ml, 185 ml, 200 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml i 1500 ml).

Bliži način označavanja, pakovanja i predstavljanja vina i drugih proizvoda od grožđa, propisuje Ministarstvo.

Uslovi za stavljanje u promet

Član 50

U promet se mogu staviti grožđe i proizvodi od grožđa koji su proizvedeni u skladu sa ovim zakonom.

Vino se može stavlјati u promet samo nakon dobijanja od Ministarstva dozvole za stavljanje u promet.

Proizvodi od grožđa mogu se stavlјati u promet samo u originalnom pakovanju.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, proizvođači koji su upisani u Registar i koji dostavljaju izjave iz čl. 32 do 35 ovog zakona, mogu proizvode od grožđa prodavati u rinfuznom stanju u objektima u kojima obavljaju proizvodnju, preradu i doradu ili u specijalizovanim prodavnicama.

Vino u rinfuznom stanju koje se prodaje u ugostiteljskim objektima, mora da ima dokumenta o porijeklu vina.

Vino sa zaštićenom oznakom porijekla i vino sa zaštićenom geografskom oznakom ne smije se prodavati u rinfuznom stanju.

Naknade

Član 57

Proizvođači proizvoda od grožđa, uvoznici i izvoznici plaćaju naknade za:

- zaštitu oznake porijekla i geografske oznake;
- utvrđivanje kvaliteta vina (fizičko-hemijskih svojstava vina);
- organoleptičku ocjenu vina;
- izdavanje uvjerenja o kvalitetu (sertifikat) za izvoz i uvoz vina.

Naknada iz stava 1 alineja 1 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore.

Naknada iz stava 1 al. 2 i 4 ovog člana prihod je ovlašćene laboratorije.

Naknada iz stava 1 alineja 3 ovog člana prihod je komisije za organoleptičku ocjenu.

Visinu naknade iz stava 1 al. 1 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

IX. NADZOR

Mjere nadzora

Član 58

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspeksijskog nadzora preko inspektora za vino.

Sprovođenje službenih kontrola vrši organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Član 60

Novčanom kaznom u iznosu od 10000 eura do 20000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) ne vodi evidenciju ulaza i izlaza proizvoda (član 31, stav 1);

- 2) ne zaključi godišnji bilans stanja, tj. evidenciju ulaznih i izlaznih količina grožđa i proizvoda od grožđa, na dan 31. jul (član 31 stav 5);
- 3) ne upiše u evidenciju zalihe vina kao ulaz na dan nakon zaključivanja godišnjeg bilansa stanja (član 31 stav 6); 4) ne dostavi izjavu o berbi (član 32 stav 1);
- 5) ne dostavi izjavu o proizvodnji (član 33 stav 1);
- 6) ne dostavi izjavu o obradi i/ili prodaji proizvoda za proizvodnju vina za tekuću godinu prije rokova iz člana 36 ovog zakona (član 34 stav 1);
- 7) ne dostavi izjavu o zaliham a za širu, koncentrovanu širu, rektifikovanu koncentrovanu širu i vino koje posjeduje na dan 31. jul (član 35 stav 1);
- 8) ne dostavi izjavu o berbi i izjavu o proizvodnji do 15. januara za tržišnu godinu (član 36 stav 1);
- 9) ne dostavi izjavu o zaliham a do 10. septembra za tržišnu godinu (član 36 stav 2);
- 10) dodaje i prerađuje u proizvode od grožđa: svježe grožđe, širu, širu u vrenju, koncentrovanu širu, rektifikovanu koncentrovanu širu, širu čije je vrenje zaustavljeno dodavanjem alkohola, sok od grožđa, koncentrovani sok od grožđa i vino ili mješavinu tih proizvoda porijeklom iz drugih zemalja (član 38 stav 9);
- 10a) ne odlaže nusproizvode u skladu sa članom 38c ovog zakona (član 38c stav 1);
- 11) vrši promjene na vinu za koje je izdata dozvola za stavljanje u promet (član 41 stav 1);
- 12) stavlja u promet vino nakon što su izvršene promjene na vinu a da prethodno nije podvrgnuto ponovnoj ocjeni kvaliteta (član 41 stav 2);
- 13) ne dostavi izvještaj o fizičko-hemijskoj analizi vina u roku od sedam dana od dana uzimanja uzoraka (član 42 stav 2);
- 14) etiketa ne sadrži: naziv vrste proizvoda, za vina sa zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom: izraz "zaštićena oznaka porijekla" ili "zaštićena geografska oznaka" i naziv zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake, stvarnu alkoholnu jačinu u% vol., oznaku porijekla, naziv pravnog ili fizičkog lica koje je izvršilo punjenje, a za pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino ili kvalitetno aromatično pjenušavo vino naziv proizvođača, naziv uvoznika za uvezena vina, sadržaj šećera u slučaju pjenušavog vina, gaziranog pjenušavog vina, kvalitetnog pjenušavog vina ili kvalitetnog aromatičnog pjenušavog vina (član 46);
- 15) ne drži vino u proizvodnji i prometu u posudama u kojima će sačuvati svoje karakteristike (član 48 stav 1);
- 16) pakuje vino sa oznakom porijekla i geografskom oznakom u ambalaži od stakla koja nije originalna (član 48 stav 2);
- 17) stavlja vino u promet prije dobijanja dozvole za stavljanje u promet (član 50 stav 2);
- 18) vino u rinfuznom stanju prodaje u ugostiteljskim objektima bez dokumenata o porijeklu vina (član 50 stav 5);
- 19) prodaje vino sa zaštićenom oznakom porijekla i zaštićenom geografskom oznakom u rinfuznom stanju (član 50 stav 6);
- 20) transportuje grožđe i proizvode od grožđa radi stavljanja u promet bez otpremnice (član 52);
- 21) uvozi grožđe i druge proizvode od grožđa bez uvjerenja o kvalitetu i porijeklu (sertifikat) ovlaštene institucije države izvoza, i ako ne ispunjavaju uslove propisane u državi izvoznici (član 53 stav 1);
- 22) uvozi vino koje ne ispunjava uslove kvaliteta iz člana 53 stav 1 ovog zakona (član 53 stav 2);
- 23) stavlja u promet za krajnju potrošnju uvezeno vino i druge proizvode od grožđa koji nijesu u originalnom pakovanju (član 53 stav 3);
- 24) uvezeno vino i druge proizvode od grožđa označava kao crnogorski proizvod i izvozi sa pratećim dokumentom i etiketom na kojoj nije naznačena zemlja porijekla (član 53 stav 4);
- 25) proizvodi iz člana 54 stav 1 ovog zakona, koji se izvoze i označavaju kao crnogorski proizvodi u cjelini ne potiču od grožđa proizvedenog na teritoriji Crne Gore i u cjelini proces proizvodnje nije obavljen na teritoriji Crne Gore (član 54 stav 2);
- 26) proizvode iz člana 54 stav 1 ovog zakona izvozi bez uvjerenja o kvalitetu i porijeklu koje izdaje ovlaštena laboratorija (član 54 stav 3);
- 27) stavlja u promet vino i proizvode od grožđa, koji nijesu proizvedeni od grožđa sorti iz člana 21 ovog zakona (član 55 stav 1 alineja 1);
- 28) stavlja u promet bolesna ili pokvarena vina (član 55 stav 1 alineja 2);
- 29) stavlja u promet vino sa manom osim za dalju preradu (član 55 stav 1 alineja 3);

30) stavlja u promet vino u koje je dodata voda, voće, vještačka aroma i ostaci od prerade vina (član 55 stav 1 alineja 4);

31) vrši prepakivanje originalnog pakovanja vina i drugih proizvoda od grožđa i naknadno označava, koristi, odnosno stavlja na pakovanje etikete drugog proizvođača bez njegove saglasnosti, kao i prodaje tako označene proizvode (član 56).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 5000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1000 eura.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 61

Podzakonski akt iz člana 27 stav 7 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Promet zaliha proizvoda od grožđa

Član 64a

Proizvodi od grožđa koji su proizvedeni i označeni u skladu sa Zakonom o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16) mogu se stavljati u promet do isteka zaliha

Stupanje na snagu

Član 66

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".